

Deε enni sε ho Nimdie kame muslimifo nkɔdaa nyinaa

ما لا يسع أطفال المسلمين جهله - أكانى أشانتي



بيان الإسلام
Bayan AL-Islam



جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٥ هـ

ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغانم ، يزن

مالا يسع أطفال المسلمين جهله- أكاني. / يزن الغانم; -ط١.-

الرياض ، ١٤٤٥ هـ

٢٠٢ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٤-٥٣-٨٤١٢-٦٠٣-٩٧٨

١٤٤٥ / ١٠٣٤٦

Partners in Implementation



Content
Association



Rowad
Translation



Rabwah
Association



Byenah

This publication may be printed and disseminated by any means provided that the source is mentioned and no change is made to the text.



Tel : +966 50 244 7000



info@islamiccontent.org



Riyadh 13245-2836



www.islamiccontent.org

**Deε enni sε ho Nimdie kame
muslimifoɔ nkɔdaa nyinaa**

Me hye ase wo Onyame din mu ahomoboro hene odɛfoɔ hene.

eno akyire.

enyinamo:

1. Me hye ase wo Onyame din mu Aseda nyinaara efata Nyame eno akyire:

* Na saa nsemsembosa yi efa deɛ muslimfoɔ nkwɔdaa sɛdeɛ ɔmo enye sɛ yɛnnim efiri Onyame som mo ayeyieneɛ ɔkesie ena ɛwo agya ɛhyia efa nkwɔdaa efiri mmere a ɔmo eswa ye enkitua.

ena eno naye ekwan a ɛemere ɛfo na eye deɛ ahyema wo gyedee aqeeda mo ene fiqhu mo, ene seera abakwɔsem mo, ene subae aadaabu mo, ene tafseeri mo, ene hadiis mo, ene akhalaq subae mo nimdie, ene adhikaar, n esiesie efa nkwɔdaa ene efa nfiɛ nyinara ene islaam hadiisii, ena ɔma wo efir ene entitiye ene adesua bohyeye, ene efa hizf ye, ene sharhu enkyerekyere, ena ye ndidisoo wo enkrobapa ahodoɔ mo saa, ena waye no ɛwo asembosa ene anuye akwan mo; ɛfise nokware mo saa yi ɛma adwene eyenam yie, ene efa nkabom efa hizf ho, ena entitienii no eyeyim efiri mo efa deɛ efata ɔmo enfiɛ mo.

ena Onyame me bosa sɛ ɛbeyɛ nfasoo efa ho ena wabegyɛ atom so.

ena nfitiasie saa yi efa ɔkronko kesie kasa mo:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [سورة التحريم: ٦]

Oh Agyidifoɔ eii mo bo mo kra ne mo abusua ho ban nfiri Ogya dareɛ a Nipa ne Aboba na ɛso ano, Abɔfoɔ ahooɔdenfoɔ na wɔn nye asooɔdene wo neɛ Onyame ahyɛ wɔn, Na wɔn ye neɛ Jhyɛ wɔn. [Suura Attahrim :6].

ena hadiis efiri Abdullaahi bun Abbass Onyame npenie nka wɔnnom wakase: na metina a ɔkomhyane akye Onyame asomdwie nka no ɛwo eda bi, na wakaase: « Oh eye akwɔdaa, nokware merekyere wo kasafua bi nom: bo Onyame asem ho bae na wobeye no wanim mmodenbo mo, nase worebosaa bosa Onyame, ena sɛ wore hwihwe mmua a na pe mmua efiri Onyame ho, ena kae hunu sɛ: nokore nanka nipa nom erehyia wo sɛ ɔmo ɛbeboa wo efa nfasoo bi ho enye adeɛ a ɔmo ɛbetumi aboa wo nfasoo bi da agye deɛ Onyame atworɔ ato ho amawo, ena sɛ ɔmo ɛhyia eboa ɔmo anu sɛ ɔmo ɛpɛsɛ ɔmo ɛhao efa biribi bi enye adeɛ a ɛbehao agye adeɛ nokore mo Onyame atworɔ atoho wo wo so, yapegya atworɔ nwoma no ena kirataa no awo» Yeyaaye efiri Tirimizii ho (625).

ena ewo nkwɔdaa adekyere adesua nfaso:

Na nokore ɔno no efata ema nipa se ɔbɛkyere nkwɔdaa efa adee a ɔno erehwihwe ewo wɔnnom esom mo ekwɔrimse enan nipa emua ewo islaam mmerɛ mo ena eye nkabom pa ewo gyedie ekwan so.

Imaam Ibn Abii Aubai Zaid Qayruwaanii Onyame kesie ahunumobrɔ nka no wakase:

"ena nokware aba se yenhye wɔnnom efa Nyamefre ho wo nfiɛ nsu ena yenbu ɔno wo nfiɛ edu ena yentiti ɔno entem ewo nda mo na saa na etie efata se yekyere ɔno deɛ ye Onyame mmera ewo esom mo efiri kasa mo ene dwumadie mo ansaana ɔno ayene sedee ɔno ebeyene no na nokore mo na eno no awura ɔno akoma mo ena wo ne ɔno entina efie baako mo ena nma ɔno ne tibeefoɔ ndi dwumadie efiri saa so"enyenaamo Abu Zaid Qayruwaanii (p:5).

Aqeeda enkyekyemo (Gyedie)

Asembisa 1: Wae naye wo Awurade?

Anuye- Me Awurade naye Allaah deɛ ɔye me Awurade ene mo Awurade adasanma nyinara efa na adom mo.

ena engyinaso: efa ɔkesie kasa:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة: ٢].

{Aseda nyinara eyɔ Awurade edea 2}. [Suuratul Faatiha: 2].

Asembisa 2: Deɛben naye wosom?

Anuye- Mesom ye Islam, ena eno naye: wode wohɔ ama Onyame efa nekrope tawoheede nimdie ena wobɛtwire wohɔ ama netee edeso ena wobɛgyae afiri adee a eye abosomsom ene deɛ ekaho nyinara.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [سورة آل عمران: ١٩].

{Nokore esom efiri Onyame ho ye Islam}. [Suuratul Aali Imraan 19].

Asembisa 3: Wae naye wo komhyane?

Anuye- ɔye Mohammed Onyame asomdwie nka no.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [سورة الفتح: ٢٩].

{Mohammed Onyame somafo}. [Suuratul Fathi: 29].

Asembisa 4: ka kasa efa tawoheede nimdie ho ene nasekyere de ekyere?

Anuye-kasa efa tawoheede ho "Laa ilaaha illallaah" ena nasekyere se : adesom biara nneho nokore mo esom agye Onyame Allah.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [سورة محمد: ١٩].

{Na kae hunu se nokware ɔno no naye de ebiara nneho nokware mo agye ɔno Allaah}. [Suuratul Mohammed: 19].

Asembisa 5: Onyame krɔnkɔ ɔtumifuo no ɔwo heni?

Anuye- Onyame Allaah ɔwo ho ewo ɔsoro aruhye sorosoro nabodee nyinara esoro okesie akase:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه: ٥].

{Arrahamaan oho ahenie npaso aruhyi pɛpɛɛ mo "istawa' 5} [Suuratul Taaha:5].

ena wakase:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سورة الأنعام: ١٨].

{ena ɔno no naye ɔtumifuo ekom ewo nenkoa esoro so ena ɔno naye yansawura adwene wura18}. [Suuratul An'aam: 18].

Asembisa 6: Deɛben naye adansie nokware se Mohammed ye Onyame somanee asekyere?

Anuye- Nasekyere se: nokore Onyame asoma no ama adasanma nyinara anuba kasa yenee ene kwɔkwɔboyenee.

ena efata se:

1- Asotee ediso efa de ekyere wo.

- 2- Wogyeatom efa dee yabo wo amaniee.
 - 3- Na wobegyae boneye.
 - 4- Wonsom Onyame Allaah agye efa dee waye ho mmera.
- okesia akase:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [سورة النساء: ٨٠].

{Dee obedi somafoɔ akyi na nokware wadi Onyame Allaah akye}.
[Suuratul Nisaai:80]

ena okronko akase:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [سورة النجم: ٣-٤].

{ena enye adee a ode napedee ekasa 3 agyese onɔ no agye ayedee yekyere ena yeye ekyere no 4}. [Suuratul Najm:3,4].

ena otumifuo okesia:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا﴾ [سورة الأحزاب: ٢١].

{Nokore nokware mo eye adee a wagyae amaye Onyame somafoɔ subae pa esuasua edema dee ohwihwe Onyame anidaasoo ene atamoada eda ena otomtomo Onyame dodoɔ 21}. [Suuratul Ahzaab: 21].

Asembisa 7: Deeben ntira na Onyame kesi aboye?

Anuye- orebouye efa nesom nti ene yebeye no krope na yenyee no nfataho. enye efa ahohodee ene agorodie.

Na okronkonii kesi akase:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات: ٥٦].

{ena enye adee a yabo asaaseboadensi "jinni" ene nipa saakwa agye efa se onɔ ebesom me} [Suuratul Dhaariyaat: 56].

Asembisa 8: Deeben naye esom "Ibaada"?

Anuye- eye edii ebom efa adee biara dee Onyame epe ena wapene so afiri kasa mo ene dwumadie awinta ene adaade.

Anuye- eye edii ebom efa adee biara dee Onyame epe ena wapene so afiri kasa mo ene dwumadie awinta ene adaade.

Awinta "Al Baatinatu: enfatohɔ nom bi ne Atwire ene ehuu ene anidaasoɔ.

Asembisa 9: Deeben na eso edemo eyenhye ewo yeso?

Anuye- Adee a edemo eso yenhye ewo yeso: naye Onyame Allaah krɔpe hɔ nimdie "Tawoheede"ɔkesie.

Asembisa 10: Adeeben naye Tawoheede nkyekyemo?

Anuye-1- Tawoheede Rubiibiyya: eno naye gyedie efa se nokware Onyame Allaah ɔɔɔ naye ɔɔɔadee ahɔya wura ɔtumifuo ɔdanidanifoo ɔɔɔ nkoaa na yenye nɔ enpatahɔ.

2- Tawoheede Auluhiyya: eno naye Onyame Allaah baakorɔpe eye efa nesom na enye adee a ɔbi ebosom obi aka nehɔ agye ɔɔɔ nkoaa Allaah ɔkesie.

3-Tawoheede. Al asmaa'a Wassiffaati: eno naye gyedie efa Onyame Allaah edii ene nesu ɔkesie efa dee aba ewo quraan ene sunna mo ena efiri nakyi yenne ensesoɔ bi anaase ɔse biribi anaase yehye neso ɔnne tumi.

ena engyinasoɔ efa tawoheede enkyekyemo mmiensa: ewo ɔkesie kasa mo:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

[سورة مريم: ٦٥].

{ɔsoro nsu ene asaase mo ene adee a ewo emo entem Awurade na mɔnsom nɔ ena mɔnsi abotare efa nesom hɔ Asenti wonim efa nedii hɔ ye de ato obi 65}. [Suuratul Maryam:65].

Asembisa 11: Boneye ben nasu eyie?

Anuye- eye Abosomsom anaase enpatahɔ eka Onyame Allaah ɔkesie hɔ.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا

عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ [سورة النساء: ٤٨].

{Nokore Onyame enye adee a ɔbiara ɔbeyɔ nɔ abosomsom anaase enpatahɔ bone ebekye nɔ da efahɔ ena ɔde bone biara ekye efiri dee

eye wei akye efa dee ɔpe ena obiara ɔbeyɛ afa Onyame enpatahɔ na nokware na wafɛɛfrɛ bone kasie eyie 48}. [Suuratul Nisaa:48]

Asembisa 12: bobɔ enpatahɔ hyerik ene nenkyekyɛmo?

Anuye- Hyerik: eno naye adanidani ekyere baako efiri dodɔɔ esom efiri Onyame kesie akye.

Nenkyekyɛmo:

Hyeriki Akbaru "kesie" ensesɔɔ etise: ɔfrɛ obi afiri Onyame kesie akye anaase ɔbeyɛ sujuudu afiri ɔkronkɔ Onyame akye anaase wobetwa akɔm aboa bi afiri ɔtumifoɔ ɔkesie Onyame akye.

SHyerik Asgar 'kitua': ensi di efa efiri Onyame kesie akye, anaase sabɛ ena eno naye dee etwire ho efiri dwumadie mo efa nfasɔɔ ema anaase woma ehao ena enante yekyere mo nokore etise wayɛ wo nyamefrɛ eyie sɛdee nipa nom ebəhunu ahwe wɔhɔ.

Asembisa 13: Senti obi enim ensumayɛ nsem a awinta ɛwɔ Onyame kesie akye anaa?

Anuye- ɔbiara nneho a ɔnim ensumayɛ monsem agye Onyame krɔpe nkoa a nanim.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akasɛ:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾
[سورة النمل: ٦٥].

{Kasɛ ɔbiara nneho a ɔnim ensumayɛ nsem a eho ɔsoro nsu ene asaase mo agye Onyame Allaah ena obiara nnim edaa ye beyane ye 65}. [Suuratul Naml: 65].

Asembisa 14: "Iimaan"Gyedia Afapim dodɔɔ?

Anuye-

- 1- Gyedia efa Onyame kesie Allaah hɔ.
- 2- ne na Asoroboafɔɔ.
- 3- ena Nenwoma.
- 4- ene nasomafoɔ.
- 5- ene Atamoada awieyɛ eda.

6- ene enhyehyeye adepa anaase nemosoɔ ehao.

ena engyinasoɔ: Hadiis gyibreel yenim ewɔ muslim mo, gyibreel ekakyerɛ efa ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ:« Na yekyerɛ me adeɛ a eye gyedie,ɔkaase : sɛ wobɛgye Onyame atom,ene asoroboafɔɔ,ene nenwoma,ene nesomafoɔ,ene atamoada awieye eda,ena wobɛgye atom afa enhyehyeye ne adepa mo anaase nemosoɔ mo».

Asembisa 15: ye enkyerɛ kyerɛ efa gyedie afapim?

Anuye- Gyedie efa Onyame kesie Allaah hɔ.

Sɛ wobeya gyedie efa nokware Onyame hɔ ɔnɔ naye deɛ wabɔye ena wamaye agyapadeɛ ena ɔnɔ naye ɔhene wura ene ɔdanidani nee ɔkrɔpe efa abɔadeɛ.

ena ɔnɔ naye deɛ yesom nɔ yensom obiara agye efa nokore mo nakye.

ena nokware ɔnɔ naye kesie ebae emua deɛ ɔwɔ aseda nyinara ena ɔnɔ na ɔwɔ edii fefɛfe ene esu a ekrɔn soro ɔnne adeɛ a eye npatahɔ ena enye adeɛ a ɔkrɔnkɔ nee esese biribiara.

Gyedie efa Asoroboafɔɔ:

ena eye abɔadeɛ na Onyame nabɔɔye efiri ehae nhyerene 'Nuur'ena efa nesom ena efa atwire hɔ emua efa nenhyehyeye.

- ena efiri wɔnnom mo gyibreel Onyame asomdwie nka nɔ deɛ ɔsani efa yekyerɛ ewɔ akomhyafoɔ mo.

Gyedie efa Nwoma/Buuku

ena eye nwoma deɛ Onyame asani ama nasomafoɔ.

- etise Quraan: ewɔ Mohammed so Onyame asomdwie nka nɔ.

- Engyeel: ye de ama Eesa Onyame asomdwie nka nɔ.

- TAWRAAT: ye de ama Musa Onyame asomdwie nka nɔ.

- ZABOUR: ye de ama Daawodu Onyame asomdwie nka nɔ.

- eye apam suhufi Ibraheem ene Mosa: ye de ama Ibraheem ene Mosa.

Gyedie efa asomafoɔ:

ena ɔnɔ naye deɛ Onyame asoma ɔnɔ ama nenkoa sɛdeɛ ɔnɔ ebekyerɛ wɔnnom ena ɔnɔ ebekakyerɛ wɔnnom anohuba kasa de efa adepa ene aljannah ena ɔbebo ɔnɔ kwɔkwɔbɔ wɔ mosoɔ ene amanehunu egya.

- ena deɛ ɔdemo ewɔ wɔnnom mo: Aulul Azim wɔnnom naye:

Noah Onyame asomdwie nka nɔ.

Abraham Onyame asomdwie nka nɔ.

Mosa Onyame asomdwie nka no

Eesa Onyame asomdwie nka no.

Mohammed Onyame nka no.

Gyedie efa awieye eda:

ena eno naye dee ewo ewuo akye ewo adakamina mo ena atamoada eda ena yaniye ene akwontabuo eda ewo mmerɛ a atimtim ama aljannafoɔ ewo ɔmo suebre ena egyamfoɔ wɔ ɔmo tinabɛ.

- ene enhyehyeye adepa anaase nemosoɔ ehao.

enhyehyeye: eno naye atwire nokware efa Onyame ɔnim biribiara ebɛsi wiase mo nyinara ena nokware mo saa no yatworɔ wɔ lauhul mahafuuz ena ɔpe a ewo ho ema no ene nabɔdee mo.

Onyame kɛsie aka:

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ ﴾ [سورة القمر: ٤٩].

{Nokware adeɛ biara yabɔ no enhyehyeye mo}. [Suuratul Qamar 49].

-ena eno no ewo endidisoɔ enae:

ɛdikae: Onyame kɛsie nimdie mo ena ɛfiri saa no nenimdie ɛdikae efa biribiara mo ansaana adeɛ no asi ena anoakye esi.

ena engyinasoɔ: efa ɔkɛsie kasa:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ ﴾ [سورة لقمان: ٣٤].

(In verità la scienza dell'Ora è presso Allah, Colui che fa scendere la pioggia e conosce quello che c'è nei grembi. Nessuno conosce ciò che guadagnerà l'indomani e nessuno conosce la terra in cui morrà. In verità Allah è il Sapiente, il Ben informato) [Sura Luqman: 34].

Mmienu: Nokore Onyame atworɔ saa ewo lauhul maafuuz mo na adeɛ biara esi ena ebɛsi na eye adeɛ a yatworɔ wɔ nenkye ewo nwoma nom.

ena engyinasoɔ: efa ɔkɛsie kasa:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَاقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ أَلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ ﴾ [سورة الأنعام: ٥٩].

{ena nenkye na ensumaye mo safoa eho enye adeɛ a obi enim agye ɔno ena ɔnim dee ewo asaase mo ene epɔnsuo mo, ena dee ebɛto ate

afiri ahahabae mo agye onim anaase aba a ewo asaase sum mo anaase dee ye munu anaase dee awu agye ewo nwoma pefee mo-59} [Suuratul An'aam: 59].

Mmiensa: ena eno no ye se adee biara a esi efa Onyame epe mo anaase enye adee a ebesi afiri mo anaase efiri nabodee mo agye efa nepe okesie.

ena engyinasoo: efa okesie kasa:

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِرَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾
[سورة التكوير: ٢٨-٢٩].

{Dee ope efiri mo mo nom se ontimtim 28 ena enye adee a wope agye se dee Onyame epe adasamae Awurade 29}. [Suuratul Takwiir: 28,29].

enae: Gyedie nokware se nkwoyaye nyinara ye abodee na Onyame nabooye ena wabo wonnom biara ene omo esu ene omo nkekaho ena adee biara ewom.

ena engyinasoo: efa okesie kasa:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾ [سورة الصافات: ٩٦].

{ena Onyame naboo mo ene dee moye nyinara 96}. [Suuratul Safaat: 96].

Asembisa 16: Deeben naye Quran asekyere?

Anuye- eno no nye Onyame kesie no kasa na enye efa abodee.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ﴿٦﴾﴾ [سورة التوبة: ٦].

{enase abosomsomfo nom bi eba wonkye a natwine ebewo ekwopimse obete Onyame asem} Suratul Tawba: 6].

Asembisa 17: Deeben naye Sunnah?

Anuye- eye kasa biara anaase dwumadie anaase entimtimye anaase esu subae anaase subae efa okomhyane ho Onyame asomtwie nka no.

Asembisa 18: Deɛben naɣe Bid'atu? Senti yɛgyetom?

Anuye- Adeɛ biara ɛfiri nipa kasa mo ewo ɛsom mo ɛna ɛnye adeɛ a ɛho wo ɔkomhyane Onyame asomdwie nka no mmerɛ mo ɛne nesuafoɔ sahaaba nom.

* ɛnye adeɛ a yagyetom ɛna yɛpo ɛkaho nti yebe gyae no.

ɛfa ɔkomhyane kasa Onyame asomdwie nka no: «Adeɛ biara ɛye bid'ah ɛye yira» Abu Dawuda Nhoma mu,

ɛnfatohu: nkekaho wo ɛsom mo ɛtise nkekaho wo nsuokuta ho ɛwoworo ɛnae ɛna ɛbi ne ɔkomhyane awoɔ ɛda afakye Onyame asomdwie nka no na ɛnye adeɛ ɔkomhyane ɛne nasuafoɔ aye Onyame asomdwie nka no.

Asembisa 19: keka gyedie ɛfa Walaa'a ɛne Baraa'a?

Anuye- Al Walaa'a: ɛno naɣe agyediefɔɔ ɛdo ɛne wɔnnom mmoaboa.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akasɛ:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ لِبَعْضٍ﴾ [سورة التوبة: ٧١].

{ɛna agyediefɔɔ mberima ɛne agyediefɔɔ mmaa ye aboafɔɔ wɔnnom ɛntɛm ɛmo mo}. Suratul Tawba: 71].

ALBARAAU ɛni se wo be ye abofow ewu Aboniaye fow nu so ɛni etain.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akasɛ:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [سورة الممتحنة: ٤].

{Nokware mo asuasua pa wo Abraham ne agyidifɔɔ a wɔn ka ne ho, bere a wɔn ka kyere wɔn dɔm sɛ: ɛsipi ye ne mo ntam wa na yatwe ye ho afiri mo ho ne nee mo som a ɛnye Nyame, y'ayi mo bɔniaye na ɔtan ne abufuo wo ye ne mo ntam daa kɔpim sɛ mo be gye Nyame baako pe no adi}. [Suuratul Mumtahina: 4].

Asembisa 20: Senti Onyame ɛbɛgye ɛsom bi atom ɛfiri Islaam akye anaa?

Anuye- ɛnye adeɛ a Onyame ɛbɛgye ɛsom bi atom ɛfiri Islaam akye da.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾
[سورة آل عمران: ٨٥].

{ena ɔbiara a ɔbegye esom bi atom efiri Islaam som akye biara na enye adee a ɔbegye atom efiri nenkye da ena ɔno no ewɔ awieye da no ɔbeka breguofɔɔ nom 85}. [Suuratul Aali Imraan 85].

Asembisa 21: Kaafiriya eyɛ adeɛ efiri kasa mo ene dwumadie mo ene atwire gyedie mo saa yi ensesɔ?

Anuye- enfatoɔ kasa mo: Onyame krɔnkɔ adideetɛm anaase nesomanee Onyame asomdwie nka nɔ.

Dwumadie enfatoɔ wobɛbu Quraan abonfia anaase sujuuduye efiri Onyame kesie akye.

Gyedie Atwirehɔ: Gyedie sɛ yeho efiri deɛ ɔfata esom efiri Onyame kesie akye anaase yeho ɔbɔadeɛ eka Onyame kesie hɔ.

Asembisa 22: Deɛben naye konkonsa "Nifaaq" ene nenkyekyɛmo?

Anuye-

1- Konkonsa Kesie: eno naye kaafiriya eyam esee ena gyedie endaade. ena eyeno efiri Islaam mo ena eno naye kaafiriya kesie.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾
[سورة آل عمران: ٨٥].

{Nokore akonkonsafɔɔ ewɔ egya asfari asi yie ewɔ egyam ena enye adee a wɔnnom ebeya aboafɔɔ biara 145}. [Suuratul Nisaa:145]

2- Konkonsa Kitua 'Nifaaq Asgar':

enfatoɔ: Atorɔ ene bohɔyeɛ ebuso ene ahwesɔɔ esei.

ena enye adee a eyeno efiri Islaam mo ena eno no ewɔ efiri bonee mo ene nenyonkɔ ɔmane ekwɔ bone ye mo.

- ɔkomhyane Onyame somafɔɔ nɔ akase Onyame asomdwie nka nɔ: (Akonkonsafɔɔ ahyensodeɛ eyɛ mmiensa: nase ɔrekasa a atorɔ ewom, ena sɛ ɔndi bohɔyeɛ so, enase ahwesɔɔ so ɔsei no) efiri Buhaari ene Muslim mo.

Asembisa 23: Wae naye akomhyafoɔ ene Asomafoɔ awieye?

Anuye- ɔye Mohammed Onyame asomdwie nka nɔ.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: ٤٠].

{enyem adee a Mohammed eye mɔ mo biara papa efiri moɔ mbranteɛ yi mo na emom ɔye Onyame asomafoɔ ene akomhyafoɔ awieye}. [Suuratul Ahzaab: 40]

ɔkomhyane Onyame somafoɔ nɔ akase Onyame asomdwie nka nɔ: « ena me na meye akomhyafoɔ awieye esi anu na enye adee a komhyane bi ebeba make»Abu Dawud , Tirmizii ne Nasai na wenom de bae.

Asembisa 24: Deɛɛn naye Sankyerene 'Mu'ugiza'?

Anuye- Sankyerene: eye adeɛ biara a Onyame ede ama efa nekomhyafoɔ tumi amamere efa engyinasoɔ wɔ nenokore mo enfatoɔ:

- Bosomi endwidwamo efa ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ.

- ena eponsuo endwidwamo efa Mosa Onyame asomdwie nka nɔ ena efaa ekom feero ene naminadam.

Asembisa 25: Wae nom naye Asuafoɔ Sahaaba? Senti wodɔ wɔnnom?

Anuye- Sahaaba"Asuaneɛ": ɔnɔ naye deɛ wahyia ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ gyedie mo efa neho ena wawu wɔ Islaam mo.

- Ye dɔ wɔnnom ena yesuasua ɔmɔ ena ɔmɔ ye apapamofɔɔ ena ɔmɔ nadimo animuoyam mo ewɔ nipa nom efiri akomhyafoɔ akye.

ena Animuoyam: Khulafaa'u enae:

Abuu Bakari Onyame npenie nka nɔ.

Umar Onyame npenie nka nɔ.

Usman Onyame npenie nka nɔ.

Ali Onyame npenie nka nɔ.

Asembisa 26: Wae mo naye agyediefɔɔ maame nom?

Anuye- Wɔnnom naye ɔkomhyane yire nom Onyame asomdwie nka nɔ.

Na okronkonii kesie akase:

﴿التَّيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [سورة الأحزاب: ٦].

{okomhyane nadekae ewo agyediefow nom efiri wannonom mo ena yire nom ye yemaame nom}. [Suuratul Ahzaab: 6].

Asembisa 27: Adeeben naye komhyane Onyame asomdwie nka no efiefow kyefa?

Anuye- Ye do wannonom yeboa omo ena yefofo dee nebofo wannonom ena enye adee eha omo ena omo naye neyire nom ene nabusuafo ene banuu haahyim ene banuu muttallib efiri agyidiefow nom.

Asembisa 28: Deeben naye enhye adera ehwe emane musliminii dwumadie mmoaboa?

Anuye- Yenhye: Anidee ema omo ene atiee ene adiso ema omo ewo bone akye ena wannonom npee enfiri mo ena mparbo ene afotuo ema omo ensumaye mo.

Asembisa 29: Deeben naye agyediefow edae?

Anuye- Aljanna. okesie akase:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [سورة محمد: ١٢].

{Nokore Onyame ode dee omo ye agyediefow no ena omo adedwumadie pa ebewura aljannah dodo mo a nsuo ahodo enam efiri nase}. [Suuratul Mohammed: 12].

Asembisa 30: Deeben naye kaafirifow edae??

Anuye- Aljanna. okesie akase:

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢٤].

{Na mnsro egya dee yede nipa ene abuo ebese na yaboaboa no edema kaafirifow 24}. [Suuratul Baqara: 24].

Asembisa 30: Deeben naye ehuu? ena deeben naye anidaaso? ena engyinaso wai?

Anuye- ehuu: eno no eye ehuu bi a efiri Onyame ho ene nasotwie.

Anidaasoo: eno naye anidaasoo bi a eye Onyame nhyira ene nebonefakye ene nahunumobro.

engyinasoo: efa okesie kasa:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [سورة الإسراء: ٥٧].

(Na won a wosu fre won wo abofoo mu ne won a waka abofoo ho, won ankasa mpo no (abofoo, akomhyefoo ne awufoo) a wosu fre won se wammaa won no, wape dwumadi pa a ebema waben Nyankorɔn, na wode sotie ne nyamesom ye akansie wo wontam se, hwan na obetumi de sotie aben Nyankorɔn paa yie, saa ara nso na wape se Nyankorɔn hu won mmoo, na wosuro se Nyankorɔn betwe won aso, oh osomani ee! esi pi se, wo wura Nyankorɔn mponse no ne adee a ewo se obiara ye ahweyie wo ho-57) [Suuratul Israa'a: 57].

Na okronkonii kesie akase:

﴿نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٩﴾ [سورة الحجر: ٤٩-٥٠].

{Bo menkoa amanie me na meye bonefakye wura odesoo nee 49 ena nokore masotwie naye asotwie yayaaya 50}. [Suraatul Al Hijir: 49,50]

Asembisa 32: Keka Onyame kesie edii ene nesu nom bi?

Anuye- Allaahu Arrabbi Arrahamaan Assamii'i, Albasiir Al Aliim, Arrazzaaq, Al Hayyu, Al Azeem ene dee ekekaho saa so efiri edii fefesefe ene esu kesie.

Asembisa 33: Yenkyere kyere efa saa edii yi?

Anuye- Allaahu: nasekyere ne adesom yesom no ewo nokore mo on naye krope yenyee no npataho.

Arrabb: ekyere obadee ena otumifoo ena ahoyanee ena odanidani nee okro pe okronkonee.

Assamii'i: Dee netee ebae ebro biribiara ena ote nnee biara wo sedee etie biara ene nenkyekyemo so.

Al Basiir: Dee ohunu adee biara, ena ohunu adee biara kitua anaase kesie.

Al Aleem: Na ɔno naye deɛ nenimdie atwaahyia efa adeɛ biara efa deɛ atwam ene deɛ eho animmo ene daakye bi.

Arrhamaan: Deɛ nahunumobro ebae etere nabodeɛ nkwa biara, na nenkoa nyinara ene nabodeɛ ehye nahunumobro ase.

Arrazaaq: Deɛ nagyapadeɛ ahoya ewɔ nenkoa nyinara so efiri nipa nom ene asaaseboardinse jinni ene mmoa.

Al Hayyu: Alhaya nkwa deɛ ɔnwu, ena nabodeɛ nyinara ebewu.

Al Azeem: Deɛ ɔwa esu a ahye ema nyinara ewɔ nedii mo ene nesu mo ene nedwumadie mo.

Asembisa 34: Deɛben naye yenhye ehwe emane musliminii nimdiefoɔ?

Anuye- Ye dɔ wɔnnom, ɔmɔ nkye na yeya asemposa anu a yennim ene nne yemmere yi mo mmera ena enye adeɛ a ye beka ɔmɔ nsem agye adɛpa nkooa ena deɛ ɔbeka ɔmɔ nsem bobɛ biara ewɔ yakye na ɔwa wɔ ekwan fofro bi so enye ekwan pa.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akasɛ:

﴿رَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
[سورة المجادلة: ١١].

{Onyame ema deɛ ɔmɔ ye agyediefɔɔ no animuoayam epegye wɔnnom efiri mɔ mo ene deɛ yama ɔmɔ nimdie animuoayam deɛre ena Onyame efa adeɛ biara mɔ di ɔnim eyie 11}. [Suuratul Mujadala 11].

Asembisa 35: Wae mo naye Onyame kesie adɔfo nom abofo?

Anuye- ɔmɔ naye agyediefɔɔ Nyamesrofoɔ.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akasɛ:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [سورة يونس: ٦٢-٦٣].

{Senti enye nokore mo Onyame adɔfo nom enne ehuu wɔnnom so ena enye adeɛ ɔmɔ ewɔ akomaseiyye mo 62 deɛ ɔmɔ ewɔ gyedie ena ɔmɔ esro Nyame 63}. [Suuratul Yunus: 62,63].

Asembisa 36: Senti yeho gyedie kasa ene dwumadie mo?

Anuye- Gyedie kasa mo ene dwumadie mo ene atwire mo.

Asembisa 37: Senti gyedie ede bi ekaho ene eso eti?

Anuye- Gyedie ede bi ekaho efa asotwie ediso ena eso eti efa boneye.

Na okronkonii kesie akase:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [سورة الأنفال: ٢].

{Nokore agyediefoc no naye dee nase yekaekae omc efa Onyame asem na omc akoma abobrim ehoo mo enase yekenkae ye aaya ekyere wannon a na omc gyedie akaho gyedie mo ena ewo omc Awurade ho omc de wannon ehc etwire 2} [Suuratul Anfaal: 2].

Asembisa 38: Deeben naye Ihisaan"Adepa"?

Anuye- Se wobesom Onyame etise wo hunu nc nase eye wo se wonhunu nc ene nokore omc ohunu wo.

Asembisa 39: Mmerc ben na Onyame kesie egye swumadie etom ewo nenkye?

Anuye- ewo mmera mmienu:

1- Nase ekwobase nedwumadie eye Onyame kesie nti.

2- enase ekwobase eye okomhyane sunnah Onyame asomdwe nka nc.

Asembisa 40: Deeben naye atwire wa Onyame kesie hcn?

Anuye- eno naye Onyame atwire hc wa enfasoc ema ene ehao eye ewo negye mo efa engyinasoc.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [سورة الطلاق: ٣].

{ena obiaara a ode nehoc ebetwire Onyame na omc na ononibo ema no}. [Suuratul Talaq:3].

{ɔsonibo ɛma wo}.: ɛkyere ɔsonibo ɛma no biribiara mo.

Asembisa 41: Deɛben naye ɛnhye ɛfa woboa ahye ɛfa dwumadie pa ɛdi ɛne woboa amaye agyae dwumadie bone ɛdi?

Anuye- Alma'aruf: ɛno naye ahyesoɔ ɛfa ɛkwan biara asotwie ɛdiso ɛma Onyame kesie ɔtumifoɔ asem ɛdiso ɛna Monkari: eye se yabra wo afiri dwumadie bone biara ɛma Onyame kesie ɔtumifoɔ asem mo.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ﴾ [سورة آل عمران: ١١٠].

{Mɔ na mɔye ɛdom pa ɛwɔ ɛfa nipa nom nyinara ɛnamse mɔhye ɛfa dwumadie pa hɔ ɛna mɔbra wɔ dwumadie bone hɔ ɛna magye Onyame atom}. [Suuratul Aali Imraan 110].

Asembisa 42: Wae mo naye Ahlu Sunnah Wal Jamaa'ah?

Anuye- ɔmɔ naye deɛ ɔmɔ ɛwɔ deɛ me wɔho ɛnsesoɔ me ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ ɛne nasuafɔɔ nom sahaaba ɛwɔ kasa mo ɛne dwumadie mo ɛne atwire gyedie mo.ɛna yato wɔnom ɛdii Ahlu Sunnah: ɛnam se ɔmɔ ɛdi ɔkomhyane sunnah so ɛna ɔmɔ ɛgyae sakratom bid'a.

ɛna jamaa'ah: ɛfise nokore wɔnnom ɛboaboa ɔmɔ hɔ wɔ nokore mo ɛna ɛnye adeɛ ɔmɔ ɛtete ɔmɔ ɛntɛm ɛwɔ ɛwom.

Fiquh ɛnhyehyɛmo.

Asembisa 1: Kyere ahɔmidɛɛ asekyere "Tahaara"?

Anuye- Tahaara: eye se wo ye ɛfii afiri ho ɛne ade fii ɛpepa.

Taharaat Al-Khabath enu se Kramunee be ye ɛfih den ewu nihu anna ne ntuma anna bea a wu ye Sallah/nyame fere ewu su.

Tahaara Hadathi: ɛna eye adeɛ a eye ɛfa nsuokuta anaase awoworohɔ ɛfa nsuo ahɔtie anaase tayammum ɛfa deɛ wanya nsuo anaase akwama ɛwɔ nedwumadie mo.

Asembisa 2: wobeti wohɔ wɔ deɛ efii bi aka no yɛ "Najaasa"?

Anuye- efa newoworo hɔ efa nsuo ekwɔpimse nehɔ ebeti "Gusl"

- ɛna ɛmom deɛ kramae atafire nehɔ; na ɔnwoworo nehɔ mpreɔnsu ɛdekae efa nateɛ.

Asembisa 3: Deɛben naye nsuokuta enfasoɔ?

ɛfa ɔkomhyane kasa Onyame asomdwie nka nɔ: « Nase musliminii akoa ekuta nsuo » - anaase « Gyedie » - « Na wawoworo nanim; nebone nyinara eye efiri nanim efa deɛ wade nanim ahwe efa nsuo no » - anaase « ene nsuo kitua a ɛtwatuo » - « Nase ɔwoworo nensaa; ɛpepa efiri nebone biara eye efa nensa ekuta mo efa nsuo no » - anaase ɛwɔ nsuo no awieye kitua » - « Nase ɔwoworo nenaɛ yi a ; nebone biara ɛpee ɔde nenaɛ enanteye efa nsuo no » - anaase « efa nsuo no kitua awieye » - « ekwɔpimse eye ɛpee efiri nebone mo ɛteho » Efiri Muslim Nhoma mu.

Asembisa 4: Sɛdeɛ yɛkuta nsuo "wuduu"?

Anuye- Woworo wonsa yamonswan swan mmpre mmiensa.

ɛna wobe woworo wanu ebewura ewene mo ene ebepɛ mmpre mmiensa.

Wal Madamada: Sɛ wo de nsuo ebɛgu wanum awoworo na wobehwie agu.

Wal Estenhyaag: Sɛ wobɛgya nsuo akwɔ wohwine mo wɔ wo nifa mo.

Wa Estenthara: ɛno ne sɛ wobe ye nsuo afiri wohwine mo ɛwɔ mmerɛ wode wo bonkom aye.

ɛnoakye na wawoworo wanim mmpre mmiensa.

ɛnoakye wobe woworo wonsa ekwɔpim wabatwe mmienu mmpre mmiensa.

ɛnoakye na ɔde wonsa ne nsuo afa wotiri so wanim ekwɔpim wakye na wo de afa wasu mmienu no mo.

ɛnoakye na wawoworo wonaɛ ekwɔpim wonaɛ ani ɛpɔ so mpre mmiensa.

Wae yi naye ahyema awieye ɛna nokware atimtim saa yi wɔ ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ hadiis dodoo mo ɛwɔ Buhaari ene Muslim mo deɛ yɛya afiri Osman ene Abdallah bun Zaid ene deɛ ɔmɔ ekekaɔ nkyɛ. ɛna

nokware mo atimtim so biom ewo wɔnnom ho Buhaari ene de omo ekaho wɔnnom akye: "nokore owo no oye nsuokuta mpre baako baako pe ena nokore owo no oye wuduu mpre mmienu mmienu" efa saa no ekyere: nokore owo no owoworo naposo naposo efiri nsuokuta aposo baako pe anaase mpre mmienu.

Asembisa 5: Deɛben naye nsuokuta nhye ene nedodo?

Anuye- eye adee nma musliminii nsuokuta ho ente nase ogyae emo biara efiri mo.

1- Anim woworo ena efiri wode nsuo ewura mo ene woye afiri mo.

2- wobe woworo wonsa mmienu ekwɔpim wabatwe.

3- etiri ewoworo ena efiri mo ne aso mmienu.

4- enae mmienu ewoworo ekwɔpim ani epo no so.

5- endidiso wɔ aposo aposo entem efa se wo be woworo wanim enoakye wonsa enoakye wotiri ho nsuo efaso enoakye wo nae mmienu ho awoworo.

6- ahɔbaebo "walaayaati": eno naye nsuokuta ewo mmerɛ edidiso na enye ndidisuo efiri mmerɛ mo ekwɔpimse waposo ebewo afiri nsuo no ho.

- etise nokore obo woworo nsuokuta efa nsuokuta na wahye no ema ewo awieye mmerɛ mo na enye adee a edemo nensuokuta.

Asembisa 6: Deɛben naye sunnah nsuokuta ene nedodo?

Anuye- Nsuokuta sunnah: eno naye dee sanko wobeye woho; owo efiri nhyira ene aketua enkahe nom bi ena sanko ogyae neye koraa na enye adee a bone ewom ena nensuokuta edemo.

1- Tasmiya: Bismillaahi eka.

2- Sokwodua ehwhiwi si.

3- Nsuokuta ewoworo enae ani aposo mmienu.

4- Nsaso nsuo ewura.

5- Awoworo mmienu ene mmiens wɔ aposo aposo.

6- Ahyeasie efiri nifa so.

7- AZZIKR/empaebɔ ewo nsuokuta akyere Me di adansie se nokware ade som biara nne ho agyese Nyame nkoa bofoa na daabi onni ahokane biara na me de adansie se Mohammad ye na koa ne nebofo.

8- Rakaa ye mmienu wɔ Nyamefre akye.

Asembisa 7: Ade dodoṣ a ɛsɛi nsuokuta?

Anuye- Deɛ ɛpɛɛ ɛfiri mipa twokworo mmienu mo animo ɛne akyerɛ ɛfiri dwonsoṣ anaase ebene anaase mframa.

ɛda anaase ɛdam anaase atwine ɛfiri mo.

Aboa ɛkwɔntintee (YOMA) ɛnam ɛdi.

Apepa animo ɛne akyerɛ ɛfa nsa ɛwɔ abraa ebene nneho.

Asembisa 8: Deɛben naye tayammum?

Anuye- Tayammum: ɛyɛ netɛɛ dwumadie ɛdi ɛne deɛ ɛkahɔ ɛfiri asaase pae ahɔtie ɛwɔ mmere a nsuo nneho anaase ɛwɔ akwansie dwumadie bi.

Asembisa 9: Sɛdeɛ yɛyɛ Tayammum?

Anuye- wode wonsa yam ɛbɔ tare netɛɛ no abɔ baako pɛ mo na wo de afa wanim wɔ wonsa yam ɛposo baako pɛ.

Asembisa 10: Deɛben naye adeɛ a ɛsɛi tayammu?

Anuye- Adeɛ biara a ɛsɛi nsuokuta.

Nase woya nsuo a.

Asembisa 11: Deɛben naye khuffaene wal gyaorabaene? Senti yɛpɛpa ɛfa ɛso mmienu no anaa?

Anuye- Al khuffaene: ɛyɛ deɛ yɛhyɛ wɔ ɛnae mo ɛfiri honam leda nom"mpaboa".

Al gyaorabaene: ɛyɛ deɛ yɛhyɛ wɔ ɛnae so ɛfiri ɛnye honam leda so.

ɛna yaye hɔ mmere ɛfaso nensuo ɛwɔ abraa ɛyɛ ɛnsesaye wonwoworo wonae.

Asembisa 12: Keka mmere (Nyansa) a ɛfiri apepa ɛfaso wɔ khuffaene neso?

Anuye- Agogono mo ɛne mmere mmere ɛwɔ nkoa so netitirew wɔ awo ɛne ɛhyew ɛne akwantuo mmere mo ɛwɔ mmere ɛmo ayɛden ɛtwe deɛ wɔ ɛnae mmienu neso.

Asembisa 13: Deɛben naye mmera eyeyie apepa efaso wɔ mpaboa khuffaene neso?

Anuye-

1- Se ɔbehye khuffaene wɔ abraa ewɔ ahotie mo ekyerɛ nsuokuta no akye.

2- Se ebeye khuffi ahotiei na enye adeɛ efata apepa efaso wɔ efii mo.

3-Se ebɛ dani khuffi ahobaebo efa akwama nhyɛ newoworo hɔ wɔ nsuokuta mo.

4- Se ebɛ dani deɛ yapepa afaso mmerɛ kakra mo yatwa atoho mmera mo efa eye deɛ ɔwɔ kro mo enye kwantunee: eda ne anadwo efa kwantunee: nda mmiensa ene anadwo mmienu no.

Asembisa 14: Deɛben naye esu apepa efaso wɔ mpaboa khuffaene neso?

Anuye- emom apepa afaso naye: Se wode wonsansoa ebetoson ne nsuo wɔ nsoasoa neso enaɛ mmienu neso enoakye wode bekwa anam wɔ wonaɛ no akye na ɔde afa wonaɛ nifa so efa wonsa nifa so ena enaɛ bonkom so efa wonsa bonkom so ene na ɔde nsasoa no apepa afa so wɔ braa ɔnsiso biom.

Asembisa 15: Deɛben naye deɛ esɛi apepa efaso wɔ mpaboa khuffaene neso?

Anuye- 1-esɛi wɔ mmerɛ mo a atwam epɛpa efaso, na enye adeɛ efata apepa so wɔ khuffaene mmerɛ a atwam apɛpasɔ mmera mmerɛ mo eda ene anadwo ɛma ɔtimaemo ene nda mmiensa efa anadwo mmienu ɛma ɔkwantunee.

2- ena khuffaene neye nase nipa eye nekhuffaene anaase emo mmienu biara no wɔ nepepasɔ no esɛi nepepa hɔ wɔɔ mmienu.

Asembisa 16: Nyamefrɛ "Salat" asekyerɛ?

Anuye- Salat: eye esom ɛma Onyame efa kasa ene dwumadie soronkwo mo ye de efa takbeer nabee ena ye salaam neba awieye.

Asembisa 17: Nyamefrɛ salat mmera enhyehyeyɛ?

Anuye- Nyamefrɛ enhyɛ ewɔ muslimini biara so?

Na ɔkrɔnkɔnii kɛsie akasɛ:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [سورة النساء: ١٠٣].

{Nokore nyamefre eye adee a ewo eda gyedienee nesu atworɔ mmerɛ mo}. [Suuratul Nisaa:103]

Asembisa 18: Deɛben naye mmera efa deɛ wagyae Nyamefre Salat?

Anuye- Nyamefre egyae ye kaafiriya ɔkomhyane Onyame asomdwie nka no akase: «Bohye deɛ eda yentem ene ɔmo entem naye Nyamefre salat na deɛ ɔbegyae no na nokore oye kaafirinii» efiri Ahmed ene Tarmidhi nkye ene deɛ ɔmo ekaho.

Asembisa 19: Nyamefre dodoɔ sen na efata wo musliminii so wo eda mo ene anadwo mo? ena dodoɔ sen rakaat ewo nyamefre biara mo?

Anuye- Nyamefre enum wo eda ene anadwo fajir Nyamefre Rakaa mmienu ena Zuhur Nyamefre: Rakaa enae ena Asr Nyamefre: Rakaa enae ena Maghrib Nyamefre rakaa mmiensa ena Isha Nyamefre Rakaa enae.

Asembisa 20: Mmera Nyamefre dodoɔ?

Anuye-

- 1- Islaam na enye adee a efata eye ema kaafirinii.
- 2- Adwene; na enye adee edemo ema obia a wabodam.
- 3- Anibee eyene; na enye adee a edemo ema akwɔdaa abraa ɔnyene ye.
- 4- Akoma monsem "Niyya".
- 5- Mmerɛ ewura mo.
- 6- Ahotɛ efiri efii mo.
- 7- Ahotie wo efii eyefri ho "hadath".
- 8- Adagya so kata.
- 9- Kaaba (KIBLAH) ehwe.

Asembisa 21: Nyamefre salat afapim dodoɔ?

Anuye- eye afapim eduanonae sedee edidiso yi:

- 1- sore gyina ho wo enhye ewo nhyehyeye mo.
- Takbeeratul Iheraam eno naye "Allaahu Akbar".
Faatiha akenkae.

Rukuu'u, ena wobe tere wakye perepere ena obedani netire ne no aye pe.
Sore efiri so.

Perepere engyina ho.

Sujuudu ye eye efata wanim moma ene ehwene ene wonsa yam mmienu ene wonsansoa ene wonae eka sujuudu akwama.

Sore efiri sujuuduu mo.

Atinasee ewo sujuudu mmienu entem.

ene sunnah: se wobetina wonae so bonkom so ena wafa nifa woso na wama wannonom ahwe qibla.

Akomatoye ena wobeya akomatoye ewo rukuu biara mo nedwumadie.

Attahyahhud awieye.

Atinasee ema no.

Assalaamu Alaikum mmienu eka, eno ne se wobe no mmpre mmienu: "Assalaamu Alaikum warahamatullaahi".

Afapim endidiso -Sedee yaka atwam-nanka sujuudu ye enfatoho ansaana nerukuu'u ye boapaye aseɪ sahawe enseesie aba mo; eye enhye emawo efa rukuu eye so biom enoaky na waye sujuudu.

Asembisa 22: Keka Nyamefre enhye?

1- Attakbeeraati eka ewo abraa enye takbeeratul Ihiraam.

Anuye- Nyamefre enhye, eno no eye wotwe"8", sedee edidiso yi:

2- Kasa ka: «Sami 'Allaahu Liman Hamdihi» efa Imaam ene okro.

3- Kasa ka: «Rabbanaa walakal Hamd».

4- Kasa ka: «Subhaana Rabbiyal Azeem» mpre wo rukuu'u.

5- Kasa ka: «Subhaana Rabbiyal A'ala» mpre wo sujuudu mo.

6- Kasa eka «Rabbi Igfiri lee» ewo sujuudu mmienu entem.

7- Attashahudu edekae.

8-Entinasee ma Attahiya a, edikan no (Attahyahudu).

Asembisa 23: Deeben naye Nyamefre Sunnah?

Anuye- eye dodoɔ edu baako sunnah sedee edidiso:

1- Wo kasa eka ewo takbeeratul Ihraam akye: "Subhaanaka Allaahumma wabi Hamdika wata baaraka ismuka wata aalaa jadduka walaa ilaaha gayruka" na yefre wayi: duwaa'u al istiftaaha.

2- ena ta'awwuzu eka.

3- ene Bismillaahi.

4- Kasa eka: Aameen.w

5-ene suura akenkae wɔ faatiha akye.

6- endaade efa Imaam quraan akenkae.

7- Kasa eka wɔ Alhamdu akye: "Mil'u Samaawaati wal arudu wamil'u wamil'u maashi'iti min shay'in bandi."

8- Sɛdeɛ ede bi eka hɔ mpre baako mo wɔ tasbeehi rukuu mo ekyere: tasbeehi mmienu ene mmiensa ɛna sɛdeɛ ɔbɛpɛ na ɔde bi akahɔ saa so.

9- Sɛdeɛ eda so ede bi ekahɔ mpre baako mo wɔ sujuudu tasbeehi mo.

10- Sɛdeɛ ɔda so ede bi ekahɔ wɔ nekasa ye mo ne sujuudu mmienu entem: «Rabbi Igfiri lee».

11- Nyamefre tashahhudu awieye wɔ Alaa Aalihii Alayhum Salaam wabarakatu alayhi wa alayhim ɛna mpaebo wɔ nakye.

'ɛnae': Sunnah dwumadie ɛna yato dii ekwoɔkwuo:

1- Nsa mmienu epegya efa takbeeratul Iheraam eka.

2- ɛna ɛwɔ Rukuu'u.

3- ɛna ɛwɔ nakye soregyina efiri hɔ.

4- ɛna ɔde nemmienu ebɛba fum saa so.

5- na ɔde nifa ebeto bonkom so.

6- Na wahwe wɔ beya a ɔbeye sujuudu.

7- Na watiti wɔnnom entem ne wonae engyina hɔ mo.

8- Na wakuta wonsa mo efa wonsa nsoa emo beye wɔ rukuu mo ene na watere woakye ɛwom saa na wama wotire ne no ayɛpɛ ne woakye.

9- Na wama wo aposo aposo atare fum yie wɔ sujuudu mo ɛna ebekwo pɛpɛpɛ akwama ne sujuudu no.

10- Na prekwɔ pɛ aboa wɔ wonkye mo ɛna woyam ɛwɔ wosere mo ɛna wosere so wɔ wonae akye ɛna na watiti wo abeti entem na wonae no atimtim egyptina so na wama woyam ne wonsansoa mmienu no wɔ fum emo abee beye na wo de wonsa ato wo abeti na wabɛɛ mo wonsansoa eda fum.

11- ɛna awoto wɔ atinasie mo entem ne sujuudu mmienu nom ɛna ɛwɔ tashahuddu edekae ene awieye wɔ mmienu nom.

12- Na wo de wonsa ato wɔ wosere kwɔtodwe so na wabɛɛ wonsansoa no sujuudu mmienu entemena saa so wɔ tashahuddu agye nokware ɔno no ɔkutam efiri nifa so ɛna wobema wonsansoa akyerɛkwan no atine wonim na wotomtom Onyame.

13- Na wahwe wonifa so ene wobonkom so wɔ salaam eka

Asembisa 24: Nyamefre seiyye dodo?

Anuye-

- (1) Wo begyae afapim anaase mmera efiri mmera mo Nyamefre.
- (2) Se wobε kasa boapayε mo.
- (3) εduane di anaase nsuo num.
- (4) Nkekaho dodo adanidani.
- (5) Wobεgyae enhye efiri enhye Nyamefre boapayε.

Asembisa 25: εkwan benso na musliminii εfre Nyame "salat"?

Anuye- Sedeε yεfre Nyame "Salat":

1- Se wobεhwe qibila εfa wohonam nyinara wε abraa wonmani anaase wondanidani wonim.

2- enoakye waya niyya wε nyamefre neso deε εpεε εfre enye kasa ka niyya.

3- enoakye wobεyε takbeeratul Iheraam na wakase: (Allaahu Akbar), na wapegya wonsa akwεsoro ne wo abeti aye pε εwε takbeer nohε.

4 - enoakye εde nensa nifa εbeto wε nensa bonkom no nebuso soro.

5 - enoakye wabε nyamefre mpaebo na wakase: «Allaahumma baa'id baynii wabayna khataayaaya kamaa baa'iditu baynal mashriq wal magrib Allaahumma naqnii min khataayaaya kamaa yonqii thawbal abyad minal danas Allaahum igsilnii min khataayaaya bilmaa'i walthalgi walbarid».

Anaase wabεka: «Subhaanaka Allaahumma wabi hamdika watabaaraka ismuka wata aalaa jadduka walaa ilaaha gayruka».

6 - enoakye na waka Auuzubillaahi: «Auuzubillaahi mina shaytaani rajeem».7 - enoakye na wakae basmala Alfaatiha na wakase:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ
الْأَدْنِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمَسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦﴾ [سورة الفاتحة: ١-٧].

{Bismillaahi Rahmanir Raheem (1) Alhamdu Lillaahi Rabil Aalameen (2) Arrahmaanir Raheem (3) Maaliki Yawmi deen (4) Iyyaaka na'abudu wa iyyaaka nasta'een (5) Ihidinal siraa'tal mustaqeem (6)

'Siraa'tal laziina an'amta 'alayhim gayril magduubi 'alayhim wala 'daalleen (7)} [Suratul Faatiha]

enoakye na waka sɛ: (Aameen) ɛkyerɛ: Allaahumma istajib Oh Onyame gyetom.

8 - enoakye na wakenkae deɛ ɔbetumi akae afiri quraan nom ɛna ahomakye Nyamefrɛ yekenkae tentee ɛwom.

9 - enoakye na wayɛ rukuu ɛkyerɛ: na wabu womo akyere ahobrasie mo ɛna Onyame ɛna waka Allaahu Akbar ɛwɔ rukuu ye no mo na wapegya wonsa adoro wo abeti ɛna sunnah ye: sɛ woterɛ wo akye yie ɛna wobɛma wotire atine ne no ayɛ pɛ,na wode wonsa ato wɔ wobuso wakaatom wonsansoa no ɛkutam.

10 - Na waka wɔ worukuu yi mo: «Subhaana Rabbiyal Azeem» Mpre mmiensa ɛnase wode bi ebekahɔ: «Subhaanaka Allaahumma wabi Hamdika Allaahumma Igfiri lee» Na watihɔ.

11 - enoakye na wapegya netire afiri rukuu yi nom asore agyina akasɛ: «Simi'a Allaahu liman Hamida», na wapegya nensa saa mmere nom akwɔ nabeti so. ɛna akyerɛdifoɔ nkasɛ: «Sim'a Allaahu liman Hamedada», ɛna nokware sedee ɔbeka ahye anaamo: «Rabbanaa walakal Hamdi».

12 - enoakye na waka pegya no akye: «Rabbanaa walakal Hamd mil'ul samaawaati wal arudu wamil'u maa shiit min shay'in band».

13 - enoakye na ɔbeyɛ sujuudu a eyɛ sujuudu edekae na waka ho nejuudu mo: «Allaahu Akbar», na wayɛ sujuudu ɛwɔ neposo nsu mo: wo moma ɛne wohwine ɛne wonsa yam ɛna wokotodwe mmienu ɛne wonae mmienu ɛna wo aposo abeti mmienu ɛna ɛnye adeɛ wobɛpaepae wonsa atente atente no ato fum ɛna wobe wotire ahwe ɛne wonsansoa ahwe qibla.

14 - Na waka wɔ sujuudu yi mo: «Subhaana Rabbiyal A'alaah» Mpre mmiensa ɛnase wode bi ebekahɔ: «Subhaanaka Allaahumma wabi Hamdika Allaahumma Igfiri lee» Na watihɔ.

15 - enoakye na wape netire afiri sujuudu mo akasɛ: «Allaahu Akbar».

16 - enoakye na watinasi wɔ sujuudu mmienu entem ɛwɔ wonae bonkonsu na wonae nifa no ɛdasu na wode wonsa nifa ato wɔ wosere kwɔtodwesu ɛfiri sedee edidiso na wakuta wakyekyere wonsansoa nom na wapegya akyerɛkwan nsansoa no ahwe animo wɔ mpaebo mo ɛna afei wode wonsansoa bonkom no so ɛbeto adaso abee mo ɛwɔ wosere kwɔtodwe nesu ɛfri sedee edidisu.

17 - Na waka wɔ wontinasie nom sujuudu mmienu entem: « Rabbi Igfiri lee, Wal Hamnii,wa ihedinii,wa irizuqunii,wa igbarinii,wa 'aafinii».

18 - enoakye nawaye sujuudu a etoaso mmienu etise kanii dee no efa dee wokaa ye no nawaka nawaye,na waye takbeer wɔ wosujuudu no.

19 - enoakye na wasore afiri sujuudu mmienu nom na wakase: «**Allaahu Akbar**» na waye rakaa etoaso mmienu etise baako no ene dee ewom nawaka,agyese nokware enye adee ɔbee ewom soa.

20 - enoakye na watinase wɔ rakaa mmienu no awieye no nom na wakase: «**Allaahu Akbar**», ena afei ɔbetinase sɛdee ɔtinaase wɔ sujuudu mmienu entem pepeɛɛɛ.

21 - Na wakenkae attashahuddu wɔ saa entinasie nom,na wakase:«**Attahiyaatu Lillaahi wass'alawaati wata'yyibaati,Assalaamu alayka ayyuhal Nabiyyu warahamatullaahi wabarakatuhu,Assalamu alaynaa wa'ala ibaadillaahi saaliheen,Ash'hadu an laa ilaaha illal Laah,Wa ash'hadu anna Muhammadan a'bduhuu warasuuluhu,Allaahumma 'salli 'alaa Muhammad wa'ala aali Muhammad,kamaa 'salayta 'alaa ibraaheem wa'ala aali ibraaheem,Innaka Hameedun majeed,wabaarik alaa muhammad wa'ala aali muhammad,Kamaa baarakata alaa ibraaheem wa'ala aali ibraaheem,Innaka Hameedun majeed.A'uuzubillaahi min 'azaabi jahannam,wa min 'azaabil qabir,wamin fitnatil mahayaa walmamaati,wamin fitnatil masihi dajaal**»,enoakye na wabon mpaebo afrɛ wo Awurade efa adee wapeneso afiri adepa mo wiase mo ene awieye da emo.

22-enoakye na wato salaam wɔ wonifa so na waka: «**Assallaamu alaykum warahamatullaahi**» ena saa so na wobeye wo bonkomso saa.

23 - ena ekwɔbase Nyamefrɛ no ye mmiensa anaase enae;na wagyina wɔ nawieye edekae tashahudu mo,eno naye: «**Ash'hadu an laa ilaaha illal Laah,Wa ash'hadu anna muhammadan'abduhu warasuuluhu**».

24 - enoakye ɔde aba agyina ho mo na wakase: «**Allaahu Akbar**» ene wobɛgya wonsa akwɔ wo apetiso saa mmere nom.

25 - enoakye na wafɛɛ nyamefrɛ no deɛ aka afiri nyamefrɛ nom ewɔ rakaa mmienu esu mo,agye nokore ɔno no ɔtiso ewɔ nefaatiha akenkae mo.

26 - enoakye na watinase na ɔde nifa no ato bonkom no so,na waye wonae bonkom no afiri wonae akye ase nifa so,na ewɔ nebeya mo efiriyfum,na ɔde wonsa ato wɔ esu a ye de eto ewɔ tasha'hudu edekae mo.

27 - Na wakenkae ewɔ saa entinasie nom tasha'huddu nyinara.

28 - enoakye na wato salaam wɔ wonifa so na waka: «**Assallaamu alaykum warahamatullaahi**» ena saa so na wobeye wo bonkomso saa.

Asembisa 26: Deε wobεka afiri azkaari mpaεbo mo wɔ salaam akye afiri Nyamefrε nom?

Anuye –

«Astagfirul Laahi» mpre mmiensa.

«Allaahumma antassalaam waminka salaam,tabaarakta yaa zul jalaali wal ikraam».

«Laa ilaaha illallaahi wahadahuu laa shariika lahu,lahul mulku walahul hamd,wahuwa 'alaa kulli shau'in qadiir,Allaahumma laa maani'a limaa a'atayta,walaa mu'tiya limaa mana'ta,walaa yanfa'u,'zul jaddi minkal jaddi».

«Laa ilaaha illallaah,wahadahuu laa shariika lahu,lahul mulku walahul hamd,wahuwa alaa kulli shay'in qadiir,Laa hawla walaa quwwata illaa Billaah,walaa na'abudu illaa iyyaahu,Lahu nii'matu walahul fadul walahu thanaa'ul hasan,Laa ilaaha illallaah mukhli'siina lahul deena walaw karehal kaafiruun».

- « Subhaanal Laah » mpre εduasie mmiensa.

- « Alhamdu Lillaah » mpre εduasie mmiensa.

- « Allaahu Akbar » mpre εduasie mmiensa.

enoakye na waka ama no ahyema:- « Laa ilaaha illallaah,wahadahuu laa shariika lahu,lahul mulku walahul hamd,wahuwa alaa kulli shay'in qadiir,».

- Na wakenkae suuratul Ikhlas ene mu'awwadhaati.mpre mmiensa wɔ fajir ene maghrib akye,ena baako pe wɔ Nyamefrε deεaka no akye.

- Na afei wakenkae aayatul kursiyyu.mpre baako pe.

Asembisa 27: Deεben naye sunanen rawaatib? εna deε ye nenasoɔ?

Anuye - Rakaa mmienu εye ansaana fajir.

Rakaa enae ansaana zuhur.

Rakaa mmienu zuhur akye.

Rakaa mmienu ansaana maghrib.

Rakaa mmienu Isha akye.

Nenasoɔ:ɔkomhyane akase:« Deε ɔbefrε Nyame wɔ εda ene anadwo mo εdu mmienu rakaa naafila bi na Onyame εbesi εfie ama nɔ wɔ aljannah mo»εfiri Muslim ene Ahmed ene deε ɔmɔ εka hɔ.

Asembisa 28 : Deeben naye nawɔtwe nda mo enfasoɔ ?

eye efieda eda,ɔkomhyane aka Onyame asomdwie nka nɔ:« Nokore efiri animuoyam nfasoɔ ema mo nda mo efieda eda mo emo na yebɔɔ Aadam ewom ena emo na yegyee nenkwa ena emo na yebehu totrobento ena emo na yebewu na mɔnfre Nyamefre dodoɔ enfiri emo na nokore mo Nyamefre no ebaba meho saa eda no ».Wakase : ɔmo ekaase oh yaa Rasuulul Laahi ebeye denna ye salaati ebeduro wonkye na nokore wamani amaye? -na wɔnnom erekase efa ehao nee - Na waka:« Nokore Onyame ɔtumifoɔ ɔkesie waye no akyerewadee ama asaase se ɔbedi akomhyafoɔ honam»Rawaawu Abu Dawud ,ene dee ɔmo ekaho.

Asembisa 29 : Deeben naye efieda Nyamefre jum'ah mmera enhyehyeye ?

Anuye - eye farudu 'Ayne ewo musliminii biara berima oyene ɔwo adwene oye ɔtimofɔɔ.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ

حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٩﴾ [سورة الجمعة: ٩].

{Oh eye mo dee mayagyie nase yefre mo efa Nyamefre ewo efieda jum'ah eda na mɔnye entem enkwo Onyame entomtomye ena mɔngyae dwadie,saa no emamo ye adepa ema mo,nase eye adee a anka mɔnim a 9}.

Asembisa 30: Jum'ah Nyamefre raka a dodoɔ?

Anuye - Dodoɔ jumah rakaat nyamefre ye raka a mmieniu ewo emo entem Imaam ekenkae ema no epee adaadi efa quraan no,ewo mmera a yeye khutuba mpre mmieniu yenim saa.

Asembisa 31: Senti eyese wobedani dani wo jumah eda na wonba anaa?

Anuye - enye adee a eye adepa ewo jum'ah eda agye se efiri akwansi bi mmera,ebaa wo ɔkomhyane kasa mo Onyame asomdwie nka nɔ:« Dee ɔbegyae nenkabom mmera mmera efa ho; entoatoaso Onyame akyeredie ewo nakoma mo»Rawaawu Abu Dawud ,ene dee ɔmo ekaho.

Asembisa 32: Ke ka sunnah ewo jumaah eda?

Anuye-

- 1 - Adwareye "Gusl".
- 2 - Adehwam.
- 3 - Na wahye adaade fefefe.
- 4 - Attabkeer ewo Nyamedae mo.
- 5 - Dodo eka efiri salaati ema okomhyane Onyame asomdwie nka no.
- 6 - Suuratul Qaaf akenkae.
- 7 - Nantee ekwo Nyamedae mo ne nantee mo.
- 8 - eye mmere a yegye mpaebo.

Asembisa 33: Keka animuoyam nfaso efa Jumaah Nyamefre?

Anuye - efa Abdullaahi bun Umar Onyame npenie nka wonnom, nokware Onyame somafo Onyame asomdwie nka no akase: «Nipa dodo Nyamefre edemo animuoyam mo esene baakofa nyamefre efa eduanunsu enhyira» Efiri Muslim Nwoma mo.

Asembisa 34: Deeben naye ahobrasie khushuu'i ewo Nyamefre mo?

Anuye - eno naye wode wakoma ebema Nyamefre no ene wobetimtim aya ahosie honam ewom.

Na okronkonii kesie akase:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾ [سورة المؤمنون: ١-٢].

{Nokore agyediefow adi nkanim 1 De e wo ewo wonnom Nyamefre mo ahobrasie ewom 2} [Suuratul Muminuun: 1,2,].

Asembisa 35: Zaka asekyere ase ne?

Anuye - eye noware kyefa enhye wo agyapadie soronkwo mo ema nkrufow soronkwo bi mo wo mmere soronkwo mo.

- ena eye afapim afiri Islaam afapim nom, ena sadaqa ye enhye yeye efiri asikafo nom agyapadie mo na ye de ama ahiafo.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [سورة البقرة: ٤٣].

{ena mɔnye mɔ zaka emma}. [Suuratul Baqara: 43].

Asembisa 36: Deɛɛn naye sadaqa mustahabba "ɛnye ɛnhɛ"?

Anuye - ɛye deɛ ɛnye zaka ye,etise: sɛ wode adeɛ a biara ɛye adepa ɛso ani ebeye sadaqa ama obi ewɔ mmere biara mo.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٥].

{ena mɔnye mɔ agyapadie emma ewɔ Onyame ekwan so} [Suuratul Baqara: 195].

Asembisa 37: kyere akyerewia siyaam ase?

Anuye - eno naye esom ema Onyame efa ebekuta wanu afiri aduane di mo biara afiri anoba fajir ekwɔpim enummre ewia akwɔɔ,efa niyya nkankyere,eno no ewom mmienu:

Siyaam akwamkyere ɛnhɛ: etise ramadan akyerewia bosome mo dea,eno no eka Islaam afapim nom bi.

Na okronkonii kesie akase:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة: ١٨٣].

{Oh, ɛye mɔ deɛ mayagyedie yaye akyerewia no nhye wɔ mɔso sedee yaye no nhye ama deɛ ɔmɔ ede ɔmɔ animo kae sedee mɔbesro Onyame 183}. [Suuratul Baqara: 183].

ɛna akwamkyere siyaam ɛnye ɛnhɛ: etise edwoada akyerewia ye ene yawada efiri naewɔtwi biara mo,ɛna akyerewia mmiensa wɔ nda mo efiri bosomi biara mo,ɛna nendemo naye ayyaamul bayd (13,14,15) efiri bosome qamarii biara mo.

Asembisa 38: Keka enfasoɔ animuoyam ewo Ramadan akyerewia bosome mo?

Anuye: Efiri Abaa Huraira papa nkyen Nyame ngye no ntum, Se Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: «ɔbiara a ɔbeyɛ akyerewia ewo gyedie mo ena ɔde erehwehwe nhyira; ye de nebone ekye no deɛ atwam efiri nebone mo»Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.

Asembisa 39: Keka nfasoɔ adom akyerewia akwama enye ramadan enhye deɛ?

Efiri Abii Saeed papa nkyen Nyame ngye no ntum, Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: «Yenne efiri akoo bi nom na ɔbeyɛ akyerewia eɛda bi mo ewo Oyame ekwan so, agye saa eɛda Onyame ema one nanim eware yie afiri amanehunu egya ekyew eduasu khareefan mo»Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.

- Nasekyere «saba'uuna»; ekyere: afi enfie eduasu.".

Asembisa 40: Keka adeɛ a eɛsi akyerewia nom bi?

Anuye-

- 1- Aduane di ene nsuo num boabayɛ mo.
- 2- efee boabayɛ mo.
- 3- Islaam egyae.

Asembisa 41: Deɛben naye akyerewia sunnah?

Anuye-

- 1- Ntemtem ebee wanu fitir eduane.
- 2 - ahomakye sahuur afuane eɛdi awieye mmerɛ mo.
- 3 - wo beyɛ bi akahɔ wo dwumadie pa ene esom mo.

Kyerewia nee be kasa me ye Kyerewia nee

- 5 - Mpaebɔ ewo fitir aduane ebee.

6 - Fitir aduane di ye rataɔ "dabino mono" anaase Dabino, nase wanya bi a; ene num nsuo.

Asembisa 42: Deɛben naɣe Hajji asekyere?

Anuye- Al Hajji: eno no eye esom ema Onyame kesie, efa nensusuye ekwo Onyame fie haraam mo ne dwumadie soronkwo edi ewo emmere mo.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾
[سورة آل عمران: 97].

{ena Onyame wo nipa so ne hajji fie efiri dee ewo ho tumi ekwantwaye woho, ena dee obe yeno kaafiriya na nokore Onyame neye agyapadie ahoya wura wo adasamma so 97}. [Suuratul Aali Imraan 97].

Asembisa 43: Hajji afapim dodoo?

Anuye-

- 1- Ihraam ehye frantoma.
- 2 - Arafa egyina.
- 3 - ena tawaaf ifaada etwa kaaba ho ehyia mmieniu.
- 4 - Sa'ayi safaa ene mariwa entem nantee.

Asembisa 44: Deɛben naɣe Hajji enfasoo?

Anuye :Efiri Abaa Huraira papa nkyen Nyame ngye no ntum, Se Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: Watisɛ Onyame somafoɔ erekase: «ɔbiara a obeye Hajji Onyame nti na wanye ewo ho adwamae anaase kwasiade bi boneye mo; osani nakye aba fie no na otise edaa nemaame awo no» efiri Bukhaari mo.

- «etise eda a nemaame awo no» ekyere efa se onne bone biara..

Asembisa 45: kyerɛ Umura asekyere?

Anuye- Al 'Umura: eno no eye esom ema Onyame kesie, efa nensusuye ekwo Onyame fie haraam mo ne dwumadie soronkwo edi ewo emmere mo.

Asembisa 46: Umura afapim dodoo?

Anuye-

- 1- Ihraam ehye frantoma.
- 2 - Tawaaf ye wo efie ho.
- 3 - Sa'ayi safaa ene mariwa entem nantee.

Asembisa 47: Deeben naye Jihaad wɔ Onyame ekwan so?

Anuye- eye mmodenbo dwumadie ene mbaeye mo wɔ Islaam etere mo ene nemmoaboa wɔho ene dee ekaho biara, anaase ako etia Islaam atanfo ene dee ekekahe nyinara. Na okronkonii kesie akase:

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[سورة التوبة: ٤١].

{ena monbo moden efa mo agyapadie ene mɔho ewo Onyame ekwan so saa no neye adepa ema mo nase eye adee a anka monim a 41} [Suratul Tawba: 41].

ɔkomhyane Abakwasem afam

Asembisa 1: Wae mo naye ɔkomhyane Muhammed abusua Onyame asomdwie nka nɔ?

Anuye- ɔnɔ naye Muhammed bun Abdullaah bun Abdul Muttallib bun Haashim ena Haashim efiri Quraish mo ena Quraish so efiri Arab mo ena Arab efiri abusua a eye Ismael abusua mo ena Ismael Ibn Ibraaheem neso ena ewo ye ɔkomhyane onimuoyamfoɔ mpaebo ene asomdwie nka nɔ.

Asembisa 2: ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ nemaame edii edesen?

Anuye - Aaminatu Bintu Wahab.

Asembisa 3: Edaben na nepapa ewu ye?

Anuye- Nepapa ewu wɔ Madina na yafa neyense yefunu, enye adee a yawono Onyame asomdwie nka nɔ.

Asembisa 4: Daben na yewoo ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ?

Anuye- ewo ɔsono afi mo, ewo edwoada ewo rabii'ul awwal bosome mo.

Asembisa 5: εως kro benso na yewo no?

Anuye- εως makkah.

Asembisa 6: Wae na εmaa no nofoz εhwεε no εως nemaame akye?

Anuye-Naboafoz nepapa ummi Ayiman.

- Aboafoz nesua Abii Lahab,suwaeba.

- Haleematu Sa'aaditu.

Asembisa 7: Mmerε ben na nemaame εwu yε?

Anuye- Nemaame εwu ye na εως nfiε nsia,εna nenana εgyeeno Abdul Mutallib.

Asembisa 8: Wae na ζkutaa no wζ abraa nenana εwu ye Abdul Muttallib?

Anuye- Nenana εwu ye Abdul Muttallib na ζως ibn nfiε wζhwe,εna newofa εgyeeno Abuu Taalib.

Asembisa 9: Mmerε ben na ζde no εtuu εkwan εkwζζ wζ hyaam?

Anuye- εne no newofa tuukwan εkwζζ wζ hyaam εna nenfiε eye εdu mmienu.

Asembisa 10: Mmerε benna akwζntuo mmienu no εkwuoso?

Anuye- eye adeε a akwantuo mmienu no wζ dwadie εfa agyapadie hζ Khadija Onyame npenie nka no,εna mmerε a ζbaa se ζware ne no Onyame asomdwie,Na ζως εnfiε εduano εnum.

Asembisa 11: Mmerε ben na quraishfoz εba besii Ka'abah?

Anuye- Quraishfoz εbabesii kaabah,Na nenfiε eye εduasia εnum.

εna ζdii mmera εως mmerε a ζmζ akyenie εbaa wζnnom entem wζ εfiri wae na ode hajaril aswad buo no εbehye ho,εna ζde nadaadeε εtuu fum,εna ζhyεε abusua biara se ζbekuta entuma no anu,na ζmζ eye εnae,na mmerε a

omopegya erekwɔ soro no ɛna ɔde nensa ɛpea ɛwura mo Onyame asomdwie nka nɔ

Asembisa 12: Na nenfie adoro ɛɛn na yɛmaa nɔ komhyɛ? ɛna henfa na yasoma wɔ wɔnnom so?

Anuye- Na ɛye adee a nenfie ɛwɔ ɛduanae,ɛna yɛsoma nɔ ɛkwɔ nipa so nyinara so anuhuba mo ɛne kwɔkwɔɔ mo.

Asembisa 13: Deɛben naye ayedee yekyerɛ a ɛdiekae wɔhɔ?

Anuye- ɛye nokore dayesum,na nokware mo ɛnye adee ɔhunu dayɛ agye ɛɛ eba ɛtise anuba nsoroma.

Asembisa 14: ɛɛn na ɛteɛ ansaana yekyerɛ? ɛna mmerɛ bɛnna yɛsanii ayedee ɛmaa nɔ ɛnfitiasie mprɛkwɔ pɛ?

Anuye- ɛye adee na ɔresom ɛfa Onyame hɔ wɔ gaare haraam na watwi nehɔ afiri wiase pɛ hɔ wɔ saa so.

ɛna yasane ayedee ama nɔ,na ɔwɔ wɔ gaare nom ɛresom.

Asembisa15: Deɛben naye deɛ yasane ama nɔ ɛfiri quraan mo ɛnfitiasie mo?

Anuye- ɛngyinasoɔ: ɛfa ɔkesie kasa:

﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤﴾ [سورة العلق: ١-٥].

{Kenkae ɛfa wo Awurade ɛdii mo deɛ wabɔadeɛ (1) Deɛ wabɔ nipa afiri mogyatoa mo (2) Kenkae ɛna wo Awurade kesie animuoyam (3) Deɛ ɔde atworɔdua akyerɛ nimdie (4)Wakyerɛ nipa nimdie deɛ na ɛye adee na ɔnnim (5)} [Suura Alaq:1 -5]

Asembisa 15: Wae naye deɛ ɔdekae ɛyaagyedie ɛfa nesomayɛ?

Anuye- ɛwɔ mbranteɛ mo: Abubakar Siddiiq,ɛna ɛfiri mmaa mo: Khadija bintu Khaolad,ɛna ɛfiri nkwaɔaa mo:Ali Ibn Abii Taalib,ɛna ɛfiri Aboafɔɔ mo: Zaid bun Haaritha,ɛna ɛfiri nkoa mo: Bilaal Habashiyy Onyame npenie nka ɔmɔ,ɛne deɛ ɔmɔ ɛkaho.

Asembisa 16: Ekwan benso na Nyamesem afre erehyeasie wɔ Islaam mo?

Anuye- eye adee a afre ekwɔɔ ensumaye mo ennesoɔ enfie mmiensa,enoakye ena yehye nɔ Onyame asomdwie nka nɔ,efa Nyamesem afre endaadi mo.

Asembisa 17: Na ɔkomhyane tibia etisen Onyame asomdwie nka nɔ ene deɛ ɔmɔ agyedyie ama nɔ wɔ endaade no akye?

Anuye-Abosomsomfoɔ eyene wɔ wɔnnom asotwie mo ene muslimifoɔ asotwie ehao mo ateetie,ekwɔpimse ye maa agyedyefoɔ akwama efa amantuo nanteɛ ekwɔ ohene Najaashi ho wɔ Habasha.

ena abosomsomfoɔ ahyia wɔ ɔmɔ ateeteɛ ehao mo ene ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ ekɔm,ena Onyame ebɔɔ nehɔ ebae ena ɔmaa newofa abuu Taalib ede ahobaebɔ etwaa nehɔ ehyiaa ye afiri wɔnnom mɔ.

Asembisa 18: Wae mo na awu wɔ afi edu mo efiri mmerɛ a yasoma nɔ Onyame asomdwie nka nɔ?

Anuye- Newofa Abuu Taalib ewuye,ena neyire Khadija Onyame npenie nka nɔ.

Asembisa 19: Mmerɛ benna Israa'i wal meeraaj ebaa so?

Anuye- eye adee a esii wɔ nenfie eduanum efiri nenfie mo,ena yeyee Nyamefre enum nhye wɔ nesu.

Israai': efiri masjidil haraam ekwɔ masjidil aqsaa.

wal Me'eraaj: eye adee a efiri masjidil aqsaa erekwɔɔ ɔsoro ekwɔɔ siderati muntahaa mo.

Asembisa 20: Ekwan benso na ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ efaso efre nipa nom efiri makkah akye?

Anuye- eye adee a na ɔfre Nyamesem efa taaefofoɔ,ena ɔmane kwɔ mmerɛ mo na waboaboa nipa anu nyinara,ekwɔpim se madinafoɔ akristofoɔ ebaaye,ena ɔmɔ eyaagyie ema ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ,ena ɔmɔ eswaeye etimtimso efa wɔ nemmoaboa nkɔnimdi.

Asembisa 21: Mmerε dodoϑ sεn na ϑkomhyane εtina Onyame asomdwie nka nϑ wϑ Makka mo Nyamesεm εfrε mo?

Anuye- ϑtina ho εnfie εdu mmiensa.

Asembisa 22: Henfa na ϑkomhyane εtuu amantuo hijira εkwϑϑyε Onyame asomdwie nka nϑ?

Anuye- εfiri Makkah εrekwϑϑ madinah.

Asembisa 23: ϑtina madina mo εnfie sεn?

Anuye- εnfie εdu.

Asembisa 24: Mmera bεnna yayε amanϑ wϑ madina mo εnhyε?

Anuye- yεyε zaka εnhyε wϑ nesu,εne akyerewia,εne Hajji,εne Jihaad,εna adhaan,εne Islaam mmera εfiri mo nakye.

Asembisa 25: Deε bεn nayε nakϑ a εdemo Onyame asomdwie nka nϑ?

Anuye- Gazwa Badari akϑ kεsie.

Gazwa Uhud.

Gazwa Ahazaab.

Gazwa Fatihu Makkah.

Asembisa 26: Quraan aaya bεnna yεsane εmaa ϑkomhyane awieyε?

Anuyεena engyinasoϑ: εfa ϑkεsie kasa:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

[سورة البقرة: ٢٨١].

{εna mϑnsro εdaa yεde mϑ εrekwϑ wϑ Onyame nkyε,εnoakye yahyεno εma ama kiraa biara εfa deε wadi εna wϑnnom εnyε adeε yεbesisi ϑmϑ 281}[Suuratul Baqara 281].

Asembisa 27: Mmerε ben na ɔkomhyani Onyame asomdwie nka nɔ ewuu? Na nenfie εye sen?

Anuye- ɔwu εwɔ Rabii'ul awwal bosomi mo,εfiri enfie edu baako mo εfiri hijira mo,na nenfie ye eduasia mmiensa.

Asembisa 28: Keka ɔkomhyane yere nom Onyame asomdwie nka nɔ?

Anuye-

- 1- Khadija Bintu Khaolad Onyame npenie nka nɔ.
- 2- Sawdatu Bintu Zam'atu Onyame npenie nka nɔ.
- 3- Ayishatu Bintu Abaa Bakar Siddiiq Onyame npenie nka nɔ.
- 4- Hafsatu Bintu Umar Onyame npenie nka nɔ.
- 5- Zainab Bintu Khuzaematu Onyame npenie nka nɔ.
- 6- Ummu Salma Hindu Bintu Abii Umayyatu Onyame npenie nka nɔ.
- 7- Ummi Habeebatu Ramlatu Bintu Abii Sufyaan Onyame npenie nka nɔ.
- 8- Juwaeratu Bintu Haarith Onyame npenie nka nɔ.
- 9- Maemuunatu Bintu Haarith Onyame npenie nka nɔ.
- 10- Sufiyyatu Bintu Hayyayi Onyame npenie nka nɔ.
- 11-ZAYNAB BINTU JAHSH Onyame npenie nka nɔ.

Asembisa 29: Wae mo naye nenbanom Onyame asomdwie nka nɔ?

Anuye- εfiri mberima mo ye mmiensa:

Alqaasim, εna εbi ye samerane edii.

Abdul Laahi,

εna Ibraaheem.

εfiri mmaa mo so:

Faatimatu.

Ruqayyatu.

Ummi Kulthuum.

Zainab.

εna nenbanom nyinara εfiri Khadija mo Onyame npenie nka nɔ,εna wɔnnom nyinara εwuye ansaan ɔnɔ agye Faatimatu nakye εfa bosome nsia..

Asembisa 30: Keka ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ ɛsu abɔadeɛ nom bi?

Anuye- ɛye adeɛ ɔye adentɛmo ɛwɔ mbrantɛɛ mo Onyame asomdwie nka nɔ ɛnye adeɛ a ɔye efa tiatia ɛna ɛnye adeɛ ɔye tentee pee na ɛmom ɔye adentɛmo wɔ saa so, ɛna ɛye adeɛ a na ɔye fitaa ɛna kwɔkwɔ nfonɔ ɛka nehɔ Onyame mpaɛbo ɛne nasomtwie nka nɔ, ɛna nabodwese ye dodoo yie, ɛna nanim ɛtere, ɛna nanu ɛsu, ɛna netiriwe ye tuntum yie, ɛna nabeti so ɛbae ɛɛhwɛm ɛnframa pa ɛne deɛ ɛkekahɔ ɛfiri nabɔadeɛ fɛfɛfɛ Onyame asomdwie nka nɔ.

Asembisa 31: ɛwɔ deɛbɛn adeɛ ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ wagyaɛ ama nedom?

Anuye- ɔgyaɛ ɛmaa nedom Onyame asomdwie nka nɔ wɔ engyinasoo fitaa, na nadwo ɛtise nawia ɛnye adeɛ ɛbɛhwe naakye agye nesiyye, ɛnye adeɛ a wagyaɛ adepa bi agye engyinasoo ɛma nedom, ɛnye adeɛ a mosoo ɛhao bi agye ahweyie ɛfiri mo.

Tafseer Afamo

Asembisa 1: Suuratul Faatiha ɛne nasekyerɛ?

Anuye- Suura Al- Faatiha ɛne ne kyereaseɛ:

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔboro hene ɔdeɛfoɔ hene.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ
الْذِّكْرِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمَسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ [سورة الفاتحة: ١-٧].

{Bismillaahi Rahmanir Raheem (1) Aseda nyinara ɛye Awurade ɛdea (2). Ahunumobro Hene ɔdeɛfoɔ HeneArrahmaanir Raheem (3) Atamoada Hene (Maaliki Yawmi deen (4). Wonkoa na yeɛbesom wo ɛna wonkoa na yeɛbehwehwe mmoaboa afiri (Iyyaaka na'abudu wa iyyaaka nasta'een (5). Tineye efa ɛkwan a atimtim (Ihidinal siraa'tal mustaqeem (6) ɛkwan efa deɛ waye ɔmɔ adom ɛnye ɔmɔ a wobuafɔ wɔnnom anaase ayerafoɔ nom('Siraa'tal laziina an'amta 'alayhim gayril magduubi 'alayhim wala 'daalleen (7) }[Suuratul Faatiha: 1 - 7].

Enkyerekyere "Tafseer"

Yatu dii Suuratul Faatiha; Ye de ebee Onyame nwoma wɔhɔ.

1 - {Bismillaahi Arrahamaanir Raheem 1}. Bismillaahi Me de Quraan akenkae yi na me de erehyeasie,me de erehwehwe mmoaboa wɔhɔ efa okesie nhyira efa nedii nkaekaeye mo.

{Allaahu} ekyere: deɛ yesom nɔ ewɔ nokore mo,ena enye adeɛ a yatu dii wɔhɔ wɔ okronko akye.

{Arrahamaan} ekyere: deɛ ɔwɔ dodoɔ Ahunumobro a etere deɛ nahunumobro etere adeɛ biara so.

{Arraheem} ekyere: deɛ ɔwɔ dodoɔ Ahunumobro ema agyediefɔɔ.

2- {Alhamdu Lillaahi Rabbil aalameen 2} ekyere: Aseda ene esu nyinara ahɔdoɔ ema Onyame nkoa.

3- {Arrahamaan Arraheem} ekyere: dodoɔ Ahunumobro neɛ deɛ etere adeɛ biara mo,ena dodoɔ Ahunumobro esi agyediefɔɔ so.

4- {Maalik Yawmi deen 4}: eno naye atamoada.

5- {Iyyaaka na'abudu wa iyyaaka nasta'een} ekyere: ye besom wo wonkoaa ena wonkoaa na erehwehwe mmoaboa efiri.

6- {Ihedina siraatal mustaqeen 6}: eno naye tineye ewɔ Islaam mo ene Sunnah mo.

7- {Siraatal Lazee na an'amta alayhim gayrul magduubi alayhim waladdaalleen 7} ekyere :ekwan a eye Onyame nkoa pa ekwan efiri akomhyafɔɔ mo ene ɔmɔ akyeredifɔɔ, enye akristofɔɔ ene jewfɔɔ akwan.

- ena eye sunnah se wobekae akenkae no akye akase: (Aameen) ekyere: gyesu emaye.

Asembisa 2: Kenkae Suura Zalzala ene nakyereaseɛ..

Suura Al- Zalzala ene ne kyereaseɛ.

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔboro hene ɔdeɛfɔɔ hene.

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝﴾ [سورة الزلزلة: ١-٨].

{Nase asaase ewusu nawusuo mo a (1) ye ena asaase ebeye nenuama duduudu (2) ena nipa ebekase deeben na atono (3) Saa eda no ɔbebo

namanie (4) efa nokore wo Awurade na ahyeno efa saa (5) Saa e da no nipa akoma mo mpaepaeye ahodoɔ sedee ɔmo ebɛhunu ɔmo dwumadie (6) {ena dee wadi dwumadie pa kitikiti kitua yie ɔbɛhunu (7) } {ena dee wadi dwumadie bone kitikiti kitua yie ɔbɛhunu (8) } [Suuratul Zalzalā: 1- 8].

Enkyerekyere "Tafseer".

1 - Nase asaase ewosɔ nawosɔ mo dendeede mo dee ɔbɛkasa ho atamoadā.

2- ena asaase ebeye dee wo neyam efiri ewuo ene dee ekikaho ewom.

3- ena nipa wo ahɔhiahia mo ebɛkase: Dee ben adee na ato asaase yi na orekika nehɔ ene ɔrebo nehɔ?!

4- ewo saa e da kesie nom asaase ebɛbo namanie efa dee yadi wo nesɔ efiri adepa mo ene mosɔ mo.

5- efise nokore Onyame na akyire no ena wahye no efa saa sɔ.

6- ewo saa e da kesie nom dee asaase ebewosɔ awosɔ mo ewom ebeye nipa nom apee efiri akwɔntabuo sɔyɛbre gyinahɔ sonsonie efa adansidie wɔnom dwumadie dee wɔnom eyɛɛye wo wiase mo.

7- Na dee wadi dwumadie ensesɔ etise ntetie kitua efiri nedwumadie pa mo ɔbɛhunu no nanim wo nsenie sɔ.

8- ena dee wadi nsenie dwumadie efiri dwumadie mosɔ bone ɔbɛhunu wo saa sɔ.

Asembisa 3: Kenkan Suura Aadiyaati na kyereaseɛ?

Anuye- Suura An-Aadiyaati ene ne kyereaseɛ.

Me hye ase wo Onyame din mu ahomɔboro hene ɔdeefo hene.

﴿وَالْعَدِيَّتِ صَبَحًا ①﴾ فَأَلْمُورِيَّتِ قَدَحًا ② ﴿فَالْمُغِيرَتِ صَبَحًا ③﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ④
 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ⑤ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
 لَشَدِيدٌ ⑧﴾ * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمًا فِي الْقُبُورِ ⑨﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩ ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ
 يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪﴾ [سورة العاديات: ١-١١].

(Onyankop]n de ap] nk] a w] rek] sa) na w] retu mmirika home teheetehyee no,(①) {ne wne wen tete a (etia obo] so a,) na ate gye. (2) Na wokoto hy [(atamfo] no) so anepa tutuutu, (3) Na oma mfuturotu

ko wiem, (4) Na wo'bewurw (atamfoo no) dom no mu no die nse s [: (5) Na eye nokore nso se onipa dansani ye oni berefo wo sikap [ho paa. (6) na eye nokware se wo ye adanse nee ewu saa (7) Na eye Nkore nso se onipa dansani ye oni berefo wo sikap [ho paa. (8) Anaa onipa dansani nnim s [, s [ade [a [w] adakamena mu no firi adi (9) Na ade [a [w](onipa) akoma mu nso da adi a, (10) Saa Da no (onipa behunu s [, s[[na) Onyankop]n ani tua w]n (11)[Suuratul Aadiyaati: 1 - 11].

Tafseer "Enkyerɛkyerɛ":

1- Onyame ɛdɛnsi ɛfa pɔnkwɔ deɛ ɔdwane ɛkwɔpim sɛ ɔtɛɛ ɛfa neho ɛnnee dɛdɛ ɛfiri namirakatuo nantie den nti.

2- ɛna medinse ɛfa pɔnkwɔ deɛ ɔsɔgya ɛfa ninaetifi ɛgya nase ɔfaboɔ sɔ etiaso ɛfa ɛnam ɛden tia ɛwɔ wɔ.

3- ɛna ɔdɛnsi ɛfa pɔnkwɔ deɛ yeyɛ nɔ ahɔboɔ wɔ atanfɔ sɔ wɔ ahɔmakyi ɛmmɛɛ.

4- Na nedwaeye anamotuo ne nɔtrɔ ɛna ɛnam.

5- Na etitimo ɛkyɛ pɔnkwɔ dodoɔ nkabom sɔ ɛfiri ɛgyina atanfɔfɔɔ nɔ sɔ nfinfin.

6- Onyame sro ɛma ngyinasoɔ wɔ nenpenie wɔ nakoa sɔ.

7- Wiase adansidie wɔ banii Adam nba dwumadie mo.

8- ɛna nokware ɔnɔ nkoaɔ ɛpɛ ɛdɔ agyapadie ɛna ɔyɛ ɛfa hɔ atirimoden pɛpɛɛ.

9- Senti ɔnim saa nipa ɔpɛ ɛfa wiase nkwa anigyie nase Onyame ɛyani deɛ ɛwɔ adamina mo ɛfiri awufɔɔ ɛna ɔyɛ wɔnom ɛfiri asaase mo ɛfa akwɔntabuo ɛne akɛtua sɛ nokorɛ nhyihyeyɛ ɛnye saa netie sɛdɛɛ na ɔmɔ esusu hɔ?!

10- ɔnim ɛna ɔbedanide ɛfa deɛ ɛwɔ akoma mo ɛfiri nkankyirɛ ɛne atwirehɔ ɛne deɛ ɛkikahɔ.

11- Nokorɛ wɔnom Awurade ɛfa ɔmɔ hɔ wɔ saa ɛda nɔ nokorɛ amanibɔ, ɛnye adeɛ biribi be ɛfiri menkoa dwumadie mo ɛwinta me koraa, ɛna ɔɛtua wɔnom ka wɔ saa sɔ.

Asembisa 4: Kenkan Suura Al- Qaari'a na kyereaseɛ?

Anuye: Suura Al- Qaari'a na kyereaseɛ:

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔboro hene ɔdɛefɔɔ hene.

﴿ الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
 الْمَبْثُوثِ ۝٤ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝٥ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَاضِيَةٍ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝٨ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝١٠ نَارُ حَامِيَةٍ
 ﴿١١﴾ [سورة القارعة: ١-١١].

Dede ne Gyegeegye (Da) no! (1) {de [n ne Dede ne Gyegyeegye (Da) no? (2) {de [n na [b [kyer [wo s [de [Dede ne gyegyeegye da no site [? (3) (eye) Da a O nipa beye seakobonso a, w'abe asnte [, (4) Na mmep] nso b [y [s [oboa nwii a [rehu kor]. (5) Na (saa da no) obi a y [besusu(ne papa a]y)e[na) emu bey[duro no, (6) (Saa nipa) no benya asetena pa, (7) Na ona ye be susu na adwumadie na ebe ye mere nu (8) (Saa nipa) no 'Haawiya' na [b[y[oni.(9) Na [de[n na [b[kyer[wo sede[' Haawiya' no site[? (10) ({ny [Onyankop] n abu fuhye[]) gya a yas] a, ano y[hy[papaapa! (11) [Suuratul Qaaria: 1 - 11].

Tafseer "Enkyerεkyerε":

1- Deeben neye saa emmere atamoada yi de nipa akoma ebebom kwεkwεkwε efa nekesie atwaahyia eda nε?! emmere atamoada de ebebom nipa akoma kwεkwεkwε efa nekesie atwaahyia eda no.

2- Deeben neye saa emmere atamoada yi de nipa akoma ebebom kwεkwεkwε efa nekesie atwaahyia eda nε?!

3- εna εnye adeε yakyire wo - εye wo somafoε - emmere bennie de ebebom nipa akoma kwεkwεkwε efa nekesie atwaahyia eda nε?! Nokore εye atamoada.

4-εdaa nipa akoma ebebebomkw εkwεkwε εtise afrafratom a ye apit wεnomi neha beebiara.

5- εna pipε εbeyε εtise εdwaε εnwii εwε nenwoma mo nayahu enenam ho.

6- Na εmom deε ye be susu nedwumadie pa wε nedwumadie bone sε.

7- Na εwε wε ahεwε asitina npenie mo ye be mani nε wε algyannah mo.

8- εna εmom deε ye susu nedwumadie bone wε nedwumadie pa sε.

9- Na ye de nε εbetina εna ye βetintim nε sε atamoada εnε neye gyahannama εgyam.

10- εna εnye adeε yakyire wo - εye wo somafoε - Deε ben nie?!

11- εnε neye amanihunu εgya dendeede hyehyeehye.

Asembisa 5: Kenkae suratul Takaathur ene nasekyerε?

Suura Takaathur ene ne nkyerεaseε.

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔdεεfoɔ hene.

﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرَ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ نَعْمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ نَعْمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ نَعْمُونَ
عَلِمَ الْيَقِينِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝٧ ثُمَّ لَتَسْتَعْلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝٨﴾ [سورة
التكاثر: ١-٨].

(Wiase ahoyade [] do do) apere- apere [asi mo aso, (1) (Mode no saa ara) kosi s[mob[k] adakamena mu (2) Sedee etee biara mo mohunu! (3) Bio, Sede eteebiara mo mohunu! (4) Daabi, s [anka monim no w] nimde [pfee mu a, (5) Anka nokor [s[mobehunu Amaniehunu gya no(w] wiase) (6) Ansa na moahunu no anikann (w] Atemmuada) (7) Afei saa Da no y[bebisa mo fa anigyede[no ho as[m. (8) [Suuratul Takaathur: 1 - 8].

Enkyerεkyerε

1- Adaagyie anibre - εye mɔɔ nipa nom – ahoahoa mɔɔɔ efa agyapadie ene mma nom εwɔ Onyame asuteε edisɔ.

2- εkwɔpim sε ɔmɔ εbewu εna ye de wɔnom εbewura ɔmɔ adakamina mo.

3- Na deε ben adeε na ama mɔɔ maniabre ahoahoa hɔ nne adaagyie efa wɔ Onyame asuteε asem edisɔ, Na enkye mɔ behunu asutwie saa adaagyie nɔ sɔ.

4- εnɔakyi enkye mɔ behunu nasutwie.

5- Nokore sanko nokware wɔnom enim nokore mo gyidie noko re ɔmɔ ye beyani wɔnom akwɔ Onyame ho, εna nokore ɔmɔ ɔbetua wɔnom ka wɔ ɔmɔ dwumadie sɔ; efa deε ama ɔmɔ adaagyie efa ahoahoa efa agyapadie ene mma nom.

6- εna Onyame εbe wɔnom adi εgya hɔ adansie atamoada.

7- εnɔakyi sedee etie biara εbema ɔmɔ adi εgya adansie εhunu gyidie nokware mo naa biara ennim.

8- εnɔakyi sedee etie biara Onyame εbe bosa wɔnom wɔ saa εda nɔ wɔ deε ye adom a waye ama wɔnom wɔhɔ εfiri apɔtie ene ahɔya agyapadie ene deε εkikaho.

Asembisa 6: Kenkan Suura An-Asr na kyereasee.

Anuye- Suura An-Asr ene ne kyereasee.

Me hye ase wo Onyame din mu ahomoboro hene odedefo hene.

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [سورة العصر: ١-٣].

"Onyankopon ahotenii de emmere adi nsodie. (1) Esipi se Onipa biara wo bereguo mu (2) Gye Obi a wagye Nyame adi na waye dwumadi pa, eka wei ho, na won abo dawubo afre ako nokware kwan so, na won asi ho abotare, na saa nkrfofo yi wonnom na ye enkunimdifofo firi bereguo mu (3)".Suura Al-Asr:1-3

Enkyerekyere

1-Onyankopon ahotenii de emmere adi nsodie.

2-Esipi se Onipa biara wo bereguo mu) kyere se: Onipa biara wo sinto ne osee mu.

3-Gye Obi a wagye Nyame adi na waye dwumadi pa, eka wei ho, na won abo dawubo afre ako nokware kwan so, na won asi ho abotare, na saa nkrfofo yi wonnom na ye enkunimdifofo firi bereguo mu.Kenkan Suura Al-Humaza na kyereasee.

Asembisa 7: Kenkan Suura Al-Humaza na kyereasee.

Anuye: Suura Al-Humaza ene ne kyereasee.

Me hye ase wo Onyame din mu ahomoboro hene odedefo hene.

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَّةٍ ۝١ أَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣ كَلَّا ۝٤ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٥ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٦ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۝٧ أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَسَّدَةٌ ۝٩ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝١٠﴾ [سورة الهمزة: ١-٩].

"Nsopa ne mpense a emu ye den wo won a watwitwa amanfofo nantini, na waka won anim gu won anim ase. (1) Onipa a wabua sika ano na wasese ne dodofo. (2) odwene se nokore nagyapadie no dee waboaboa ano no ebetwitwa agye no efiri ewuo ho. (3) Daabi da, esipi

se dee etee biara yede no beto (Al-Hutamati) mu. ﴿١﴾ Na edeen na bekyyere wo ade a eye (Al-Hutamatu) no ﴿٢﴾ Eye Onyame Allah ogya daree a waso ano. (6) A ehye nnipa honam ko ka won akoma. (7) Na ewo won a yeretwe won aso wo mu no so a yato mu. (8) Yede odum a etree na ewa se nee beye a wontumi mpue mfiri mu. (9) "Suura Al-Humaza 1-9.

Enkyerekyere

1-Nsopa ne mpnsee a emu ye den wo won a watwitwa amanfoɔ nantini, na waka won anim gu won anim ase.

2-Dee ne botae nyina ne se ɔbeboa sika ano na wasese, Onni botae biara wo wei akyi.

3-ɔdwene se nokore nagyapadie no dee waboaboa ano no ebetwitwa agye no efiri ewuo ho, Na waka daanidaa ewo wiase asitina nkwa mo.

4-enye saa na nhyihyeye no etee sedee saa fratammii yi susu, Na nokware ye betono ato ogya gyahannama dee ebom ena ebubu adee biara a ye beto ato ewom enam sedee eeden efa mosoɔ hao nti.

5-Na edeen na bekyyere wo ɔsomafoɔ eii - ade a eye saa ogya yi erebubu biribiara a yeto etomu.

6-Esipi se eye Onyame Allah ogya daree a waso ano.

7-A ehye nnipa honam ko ka won akoma.

8-Na ewo won a yeretwe won aso wo mu no so a yato mu.

9-Yede odum a etree na ewa se nee beye a wontumi mpue mfiri mu.

Asembisa 8: Kenkan Suura Al-Fiil na kyerɛaseɛ.

Suura Al- Fiil ene ne nkyerɛaseɛ.

Me hye ase wo Onyame din mu ahomɔboro hene ɔɔɛfoɔ hene.

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَزِمِيهِمْ بِجَارِقٍ ﴿٤﴾ مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٥﴾ فَنَجَّاهُمْ كَعْصِفٍ مَّاكُولٍ ﴿٦﴾﴾
 [سورة الفيل: ١-٥].

"Enti w'anhunu sedee wo wura de yee Asonofɔ no (1) Enti wamma won pɔɔneɛ no anye kwa (2). Na ɔsoma noma (Ababil) ebaa won

so (3). Na wɔ retotoo abɔɔ a ɛfiri ogya mu sii wɔn (4) ɛna ɔyɛɛ wɔn tɛsɛ sɛrɛ a mmoa akɔ so adidie (5)". Suura Al-Fiil;1-5

Enkyerekyerɛ

1-Enti W'anhunu ɔsomafoɔ ei! Sɛdɛɛ wo wura de yɛɛ (Abraha) ene ne wɔnkɔfoɔ Asonɔfoɔ bere wɔn ɛpɛɛ sɛ wɔ bubu Ka'ba edwiri no.

2-Nokware Onyame Allah ama wɔn pɔbɔneɛ a wɔn abɔ no ayɛ kwa, na wɔn annya wɔn apɛdɛɛ ene sɛ wɔn bedane Nipa afiri Ka'ba ho, Na wɔn annya biribiara wɔ wɔn pɔbɔneɛ no mu.

3-Na Onyame somaa nnoma akuokuo baa wɔn so.

4-Wɔ bɛ toto abɔɔ ɛfiri dɔtɛɛ mu a y'ayɛ no denedene.

5-ɛna Onyame ayɛ wɔn tɛsɛ wura a mmoa adidi so ateatea so.

Asembisa 9: Kenkan Suura Quraish na kyereaseɛ

Amuaye: Suura Quraish ene ne nkyereaseɛ.

Me hyɛ ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔdɛɛfoɔ hene.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ إِنَّ إِلَهَهُمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾﴾ [سورة قريش: ١-٤].

ɛnam Quraish abusua no ahoban bɔ nti. (1) Wɔn ahoban bɔ a ɛwɔ awɔberɛ ne ahuhuroberɛ akwantuo no mu nti. (2) Na wɔnom ɛnsom saa ɛfie haraam yi Awurade. (3) ɔno a ɔmaa wɔn aduane wɔ ɔkɔm bere mu, na ɔmaa wɔn asomdwoɛɛ wɔ ɔhuu bere mu. (4) Suura Quraish 1-4

Enkyerekyerɛ

1-Nɛɛ woi ɛrekyerɛ ne awɔberɛ ne ahohurubere akwantuo a na wɔnim no wɔ wɔn ho dada.

2-Awɔberɛ akwantuo de kɔ Yamen ne ahohurubere akwantuo de kɔ Sham wɔ asomdwoɛɛ mu.

3-Na wɔnom ɛnsom Onyame saa ɛfie haraam yi Awurade, ɔno kɔ pɛ nkoaa, Deɛ ɛyɛmmɛrɛ ɛma ɔno ɛfa saa akwantuo yi, ɛna ɛnyɛ adeɛ wɔnom ɛbesom abosom nom aka nehɔ koraa.

4-ɔno a ɔmaa wɔn aduane wɔ ɔkɔm bere mu, na ɔmaa wɔn asomdwoɛɛ wɔ ɔhuu bere mu, ɛyɛ adeɛ a ɔde ahyɛ Arabofoɔ akuma mu; ɛyɛ nkɔmɛɛ a ɔde akɔm Masjidul Haram ne ɛmu temammufɔɔ no.

Asembisa 10: Kenkan Surat Al-Mā'ūn na kyereaseɛ.

Suura Al-M`aun ene ne kyereaseɛ.

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔɔɛfoɔ hene.

﴿أَرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۝١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَيْتِمَ ۝٢ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۝٣ قَوْلُ اللَّصْلِ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧﴾ [سورة الماعون: ١-٧].

"Enti wahunu deɛ a wɔtwa akatuada atemmuada no so kontompo no (1). Saa (nipa no) bi ne obi a, ɔpamo agyanka (2) Na ɔnnhyɛ (amanfoɔ) sɛ wɔ'didi a wɔ'ma ahiafoɔ no nso bi.(3) Na ɔsɛɛ ne mpɔnsee wɔ Onyamefɛfoɔ (4) Wɔn a ɔde wɔn nyamefɛ di agoro (5) Wɔnnom naye yekyerɛ (6) Na wɔn na si mmoa ho kwan (7) "Suura Al- M`aun 1-7

Enkyerekyere

1-Enti wahunu deɛ a wɔtwa akatua a yebetua no atemmuada no so kontompo no?!

2-Ono na ɔde fasuo si agyanka ne wɔn ahiadeɛ ntam no.

3-Onkanyan no ho na ɔnkanyan afoforɔ sɛ wɔbedidi ama ahiafoɔ bi adi.

4-Na ɔsɛɛ ne mpɔnsee wɔ Onyamefɛfoɔ a;

5-Wɔn a ɔde wɔn nyamefɛ di agoro no, wɔmfa nyamefɛ no ho agye sɛ ne mmere atwam na wayɛ.

6-Wɔn a wɔyɛ yekyerɛ wɔ wɔn nyamefɛ ne wɔn nyamennwuma mu no, wɔnom nte wɔn nnwuma ho Onyankopɔn (Allah) nti.

7-Na wɔn si amanfoɔ ho kwan sɛ wɔbeboa afoforɔ abere wɔn mmoa no mfa ɔhaw biara mmere wɔn.

Asembisa:11: Kenkan Suura Al-Humaza na kyereaseɛ.?

Amuaye: Suura Al- Kawsar ene ne kyereaseɛ.

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔɔɛfoɔ hene.

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣﴾
[سورة الكوثر: ١-٣].

"Esipi sɛ y'ama wo nsuo a eye (Al-Kawsar) (1). Enti som wo wura Nyankopɔn (ye asɔre) na bɔ afɔree ma no. (2) Esipi sɛ wotamfo no a

oresere wo se w'abusua to atwa no ono mmom na no to atwa paa ara.
(3) "Suura Al- Kawsar:1-3

Enkyerekyere

1-O osomafoɔ ei! esipi se yaye wo papa pii, na emu bi ne (Kauthar) asubonten a eda osoro aheman mu no.

2-Enti da Onyankopɔn (Allah) ase enam saa adomakyedeɛ yi nti, wɔ bere a woreye asɔre na worebɔ afɔree de ama ono nko ara, emɔ abira mfiri nee abosomsomfoɔ eye no ho, eye wɔn afɔrebɔ wɔbɔ se wɔdebepinkyen wɔn abosom no ho no.

3-Esipi se; w'atamfo no ne nee a yeasi no kwan ama ne were afi papayo biara ho kwan a se yebo ne din a yede bone na ekae no.

Asembisa:12: Kenkan Suura Al-Kaafiruun na kyereaseɛ.?

Amuaye: Suura Al-Kaafiruun ene ne kyereaseɛ.

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene odesfoɔ hene.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾﴾ [سورة
الكافرون: ١-٦].

" O osomafoɔ ei! kase! O! mo a moayi mo wura Onyankopɔn (Allah) boniaye e! (1) Mensom m'obosom a mosom no.(2) Na mo nso monsom nee mesom.(3) Na me nso mensom m'obosom a mosom no.(4) Na mo nso monsom nee mesom.(5) Mo wɔ mo som a mosom, na me nso me wɔ mesom a mesom.(6)" Suratul Al Kaafirun 1-6

Enkyerekyere

1-O osomafoɔ ei! kase!O! mo a moayi mo wura Onyankopɔn (Allah) boniaye e!

2-Mensom m'obosom a mosom no nne na mensom wɔn daakye biara da.

3-Na mo nso monsom nee mesom, ono ne Allah baako pe no.

4-Na me nso mensom m'obosom a mosom no.

5-Na mo nso monsom nee a mesom, ono ne Allah baako pe no.

6-Mo wɔ mo som a mo ara ankasa moafiase ama mo ho, na me nso me wɔ mesom a Onyankopɔn (Allah) no asane ama me.

Asembisa;13: Kenkan Suura An-Nasri na kyereasee.

Amuaye : Suura An-Nasri ene ne kyereasee.

Me hye ase wo Onyame din mu ahomoboro hene oderefo hene.

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [سورة النصر: ١-٣].

"Se Onyankopon (Allah) mmoa no ba na se Makka mmuee no se a. (1) Na Wobehunu se adasamma rewura (Islam) asomdwoee som no mu akuo akuo (2) eno nti tomtom wo wura Onyankopon (Allah) na hwehwe bonefakye firi ne ho, Ono ne nsakraee hene a ogye ne nnankofon nsakraee tom. (3)" Suura Annasr:1-3.

Enkyerekyere

1. Oh Osomafon ei! se Onyankopon (Allah) mmoa no ba ma wo som yi na Ode n'ahooden taa akyire a; ena Makka mmuee no siie.

2-Wobehunu se adasamma rewura (Islam) asomdwoee som no mu akuo akuo.

3-Eba no saa hunu se, eye ahyensodee a erekyere se nee wode osomasem a yede somaa wo no reko n'awiee aben, eno nti tomtom wo wura Onyankopon (Allah) na da n'ase, nnaasee wo no enam mmoa ne nkunim adomakyedee a waye, na hwehwe bonefakye firi ne ho, efiri se; ono ne nsakraee hene a ogye ne nnankofon a wosakra nsakraee tom, na ode won bone kye won.

Asembisa;14: Kenkan Suura Al-Masad na kyereasee.?

Amuaye: Suura Al- Masad ene ne kyereasee.

Me hye ase wo Onyame din mu ahomoboro hene oderefo hene.

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾
وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ [سورة المسد: ١-٥].

"Abi Lahab nsa mienu aka ne nkuguo na wadi nkuguo nso (1). na ne sika ne nimba nyiara en timi mboanu da. (2) Atemmuada no obewura ogya deree mu (3) Ene nehokanii (yere) a wosua ogya (4) (Yede nwenehoma a akyimkyim na besa ne kon atwe no (5)" Suura Al-Masad 1-5

Enkyerɛkyere

Ɔkɔmhyeni Muhammad (Allah nhyira ne n'asomdwoɛ nka no) wɔfa Abi Lahab a ɔpapa ne Abdul Mutallib nsa aka ne nkuguo enam nkuguo a wadi no wɔ ne nnwumadie mu, emere a na ɔreteete ɔkɔmhyeni Muhammad (Allah nhyira ne n'asomdwoɛ nka no) no, nanso ne mmɔdemma no kɔwie nkuguo mu.

Biribiara a wanya ɛye ne sika ne nkwadaa ntumi ntwitwa nnye no mfiri mpɔnsee no ho, na entumi ntwe Onyankopɔn (Allah) ahummɔborɔ mma no.

Atemmuada no ɔbewura ogya dɛɛɛ mu, ɔbehunu amane wɔ ogya no anohyeehyee ho.

Na ne hokani (yere) Ummu Jameel a na ɔteete ɔkɔmhyeni no nso bewura ogya dɛɛɛ no mu; ɔno a na ɔtoto nkasae gu ɔkɔmhyeni akwan mu.

Yede nwenehoma a akyimkyim na besɔ ne kɔn atwe no akɔ to ogya mu.

Asembisa:15: Kenkan Suura Al-Ikhilaas na kyerɛaseɛ.

Amuaye: Suura Al- F ɛne ne kyerɛaseɛ.

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔdɛɛfɔɔ hene.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤﴾
[سورة الإخلاص: ١-٤].

{Kasɛ ɔno Allaah ɔye krope (1) Allaah na ɔbiara edaa no erehwihwe ne mmoa (2) ɔnne ba ɛna yen woo no (3) Na ɔnni sɛsɔɔ biara wɔ n'abɔdɛɛ mu (4)} [Suura Al-Ikhilaas 1-4].

Enkyerɛkyere

Oh ɔsomafoɔ ei! kasɛ ɔno ne Allah no a Onyame foforo biara nni n'akyi no.

Ne nkyen na abɔdɛɛ nyinaa adesɛdɛɛ kɔ.

Na ɔno ne ɔhoteɛeni no a ɔnni yam ba na ɔnni ogya no.

Na ɔnni sɛsɔɔ biara wɔ n'abɔdɛɛ mu.

Asembisa:16: Kenkan Suura Al- Falaq na kyerɛaseɛ.

Suura Al- Falaq ɛne ne kyerɛaseɛ.

Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔdɛɛfɔɔ hene.

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥﴾ [سورة الفلق: ١-٥].

"Oh, ɔsomafoɔ ei! ka sɛ me rehwehwɛ ahobanbɔ firi ahemakye wura no hɔ (1). Efiri ade bone biara a wabɔ (۲) Ɛna ahobanbɔ efiri ade bone a ɛwɔ anadwo ɛsum mu. (۳) Ɛna ade bone a efiri mmaa wɔn bɔ pɔ toto natasuo gu so.(۴) Ɛna ade bone a efiri ahoɔyaani ahoɔyaa ho(5)"
Suura Al-Falaq 1-5

Enkyerekyerɛ

Oh, ɔsomafoɔ ei! ka sɛ mesɔ ahemakye wura no mu den na me hwehwɛ ahobanbɔ firi ne nkyɛn.

Efa abɔdeɛ mu ɛsane bɔne a ɛsan biara ho.

Na mesɔ Allah mu den hwehwɛ ahobanbɔ firi ne nkyɛn firi bɔne biara a ɛpue anadwo ho, sɛ efiri mmoadoma anaa sɛ akorɔmfɔɔ ho.

Na mesɔ ne mu den hwehwɛ ahobanbɔ firi ne nkyɛn firi bɔne a adaemone nkabrekyerɛfoɔ yɛ ho, wɔn a wɔbɔ pɔ bɔne tete ntasuo gu so ho.

Ɛne ahoɔyaani a ne bo fu nnipa sɛ ɔyɛ wɔnom ho ahoɔyaa efa adomakyeɔdeɛ a Allah de adom wɔn ho nti a, wɔn pɛ sɛ adom no firi wɔn nsa na wɔn susu bɔne ma wɔn.

Asembisa:17: Kenkan Suura An-Naas na kyerɛaseɛ.?

Amuaye: Suura An-Naas ɛne ne kyerɛaseɛ.

Me hyɛ ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔdeɛfoɔ hene.

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ﴿۴﴾ الْخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿۶﴾ مِنَ الْغِيَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾﴾
[سورة الناس: ۱-۶].

"Oh, ɔsomafoɔ ei! ka sɛ me rehwehwɛ ahobanbɔ firi Onipa wura no hɔ. (۱) Onipa hene hɔ. (۲) Onipa Nyame nkyɛn (۳)Efa bonsam bɔne a ɔtoto asu kɔ nnipa so. (4) Ɔtoto asu kɔ nnipa akoma mu. (5) Efiri mmoatia ne Nipa mu (6)" Suratul Nas 1-6

Enkyerekyerɛ

Oh, ɔsomafoɔ ei! ka sɛ mesɔ ahemakye wura no mu den na me hwehwɛ ahobanbɔ firi ne nkyɛn.

2. Ɔma deɛ ɔpɛ biara di adanee wɔ wɔn tam, wɔnom nni ɔhene biara ka no ho.

3. Wɔnom nyame a wɔsom no som pa ara, wɔnom nni obi a ɔfata som pa ara eka no ho.
4. Efa bonsam bɔne a ɔtoto asu kɔ nnipa so.
5. ɔtoto asu kɔ nnipa akoma mu.
6. Kyere sɛ nee ɔtoto asu no ɔbetumi afiri nnipa mu na ɔbetumi afiri mmoatia mu.

Ɔkɔmhyeni nsem (Hadis) afa

Hadis 1

S1-Toa Hadis yi so (Esipi sɛ dwumadie nyina ara gyina nkankyee so) na bobɔ ho nfasoɔ bi?

Ɛfiri Agyidifoɔ hene nkyen eye Hafs papa a Ɔno ne Umar khataab ba Onyame kokroko ngye no ntum Ɔkaa sɛ : M'ate sɛ Onyame somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no Ɔne ne fiefoɔ ɔreka sɛ :(Nokware dwumadie nyina ara akatua gyina nkankyee so, na Onipa biara wɔ ne nkankyee ho akatua, na Obi a ne batatuo (akwantuo) ereko Onyame ne ne Kɔmhyeni nkyen no, ne batatuo no Onyame ne ne Kɔmhyeni nti, Na Obi nso a ne batatuo ye wiase apɛdee nti anaa ɔbaa bi awaree nti no, ne batatuo no gyina ne botae so).ɛfiri Buhaari ene Muslim mo.

Mfasode firi Hadis yi mu:

Dwumadie biara esɛ sɛ nkankyee bata ho, ɛfiri asɔre (Salla), ene Akɔmkyene, ene Hagyi ene dwumadipa a aka.

Nkankyee biara nso esɛ sɛ eye Onyame kokroko nko nti.

Hadis 2

S2-Toa Hadis yi so (Obi a wayɛ ade foforo wɔ ye som yi mu) na bobɔ ho nfasoɔ bi.

Ye nyaa saa nsem yi firi Agyidifoɔ maame Abdullah maame Aishata Onyame ngye no ntum Ɔkaa sɛ: Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka sɛ:(Nee ɔbeyɛ biribi wɔ yen dwumadie yi mu (Islam som) abere a enka ho no, yebɛpo saa adee no.ɛfiri Buhaari ene Muslim mo.

Mfasode firi Hadis yi mu:

- Bra a yabra sɛ wode biribi foforo bɛba som no mu.

2. Ena yɛpo nsakratomu nnwumadie na yennyɛ nto mu.

* Ɔkɔmhyeni ano asem eto so mmiensa:

S3- Toa saa asem yi so "mmerε bi a na yεte Allah somani (Allah nhyira ne n'asomdwoε nka no) anim", na bobε mfasoε no bi?

Yε nyaa saa nsem yi firi Umar a ɔye Khataab ba nkyen Onyame ngye no ntum Ɔkaa se: bere a ye te Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no εda bi, preko pe Ɔbarima bi pue yen so a, N'ataade ye fitafita, Ne tirinwii ye tuum, Na ye nhu akwantuo ahyensodeε biara wε ne ho, Saa ara nso na ye mu biara nnim no, Kɔpim se Ɔtenaa Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no nkyen, Na Ɔde ne kotodwe mienu tweree Ɔkɔmhyeni kotodwe mienu, Na Ɔde ne nsa mienu too ne serε so, Na Ɔkaa se: « Oh Mohammed bε me amanee fa Nkramosom ho », Na Ɔkɔmhyeni ka kyere no se: «Nkramosom ne se wo be di adanee se Onyame biara nni hε a ɔfata esom wε nokware mu gye Allah nko, na Mohammed ye Nyame Somanii, Na w'aye asɔre (Salla) wε ne bere mu, Na w'ayi Zaka, Na w'akyere Ramadan akɔmkyene, Na w'aye Haj dwumadie (Onyame fie nserahwε) se wo nya so tumi a », Ɔkaa se « w'aka nokware », Na eyee ye nwanwa yie Ɔbusa no, na ɔsan si ne nsem so dua, Ɔkaa se : Bε me amanee efa gyidie ho » Ɔkaa se « Gyidie ye se wo be gye Nyankɔpɔn adi, ene N'abɔfoε, εna Ne nwoma ahorɔε, εna N'aKɔmhyefoε, εna Ateɔmuada, Na afae gye hyεbere mu papa ne bone di » Ɔkaa se: « wa ka nokware » Ɔkaa se : « Bε me amanee efa papaye ho » Ɔkaa se: « ene se wo be som Nyame te se wo hunu No, na se wo nhunu No a esipi se Ɔhu wo » Ɔkaa se: « Bε me amanee efa Emmerε no ho » Ɔkaa se: « Nea ye busa no, no nni ho nimdie nsene Ɔbusafoε no » Ɔkaa se: « Bε me amanee fa εho ahyensodeε ho » Ɔkaa se: «Se afinaa be wo ne wura, na wo be hunu wɔn a enni mpaboa hye, wɔn nni ntaare, wɔn nni dee ɔbedie, se wɔn aye asikafo esisi fie akeseε fεfεfε na wɔn redi akansie wε ho » Ɔkaa se: Afae Ɔkɔɔye na me twen nna kakra bi, Afae Ɔkɔmhyeni kaa se: « Oh Umar Enti wo nim asem busafoε no? » Me kaa se: "Onyame ene ne Somanii na Enim", Ɔkaa se: « Na esipi se Ɔye Ɔbɔfoε gyebra, Ɔbaa mo hε be kyere mo mosom ».Efiri Muslim Nhoma mu.

Mfasode bi firi Hadis yi mu:

Ɔbobεε Nkramosom fapem nnum no ;na eye:

Adansedie se nokware Nyame biara nni hε a ɔfata esom gye Allah Onyame kro pe, εna nokware Mohammed eye Onyame Somafoε.

Ena salla (asɔre) ngyinaε wε ne mmerε mu

Ena Zakayie (Entotosoε dudu).

Ena Ramadan akɔmkyene

Ena Haji dwumadie (Onyame fie a bone ye akyiwade wɔmu).

Wabubɔ gyidie fapim, na eye nsia:

Gyedie fa Onyankopɔn ho.

Ene Ne Abɔfoɔ.

Ene Ne Nhoma

Ene Ne Akɔmhyefoɔ

Ene Awieeda (Atemmuada)

Ene hyeberɛ emu papa ne bɔne.

Waka papa fapim nso, na eye fapim kro pɛ, na eno ne sɛ wo bɛ som Nyame (Allah) tesɛ deɛ wo hunu No, na sɛ nokware wo nhunu No a esipi sɛ Ōhu wo.

Emmere sɔrɛɛ bere no (Atemmuada) Obibiara nnim gye Allah kokroko.

Hadis a etɔso enan:

S4-Toa Hadis yi so «Agyidifoɔ mu neɛ ne gyidie ahyɛma», Na bobɔ nfasoɔ bi wɔ ho.?

Ɛfiri Abii Saeed papa nkyɛn Nyame ngye no ntum, Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka sɛ: Anoyie: « Agyidifoɔ mu neɛ ne gyidie ahyɛma yɛ wɔn mu neɛ suban pa nii »Ɛwɔ Tirmizi Nhoma mu na Ōkaa sɛ : Hadis yi yɛ papa ne nokware.

Mfasode firi Hadis yi mu:

Nkramosom rehyɛ Nipa Suban pa.

Na nokware abɔdeɛ hyɛma ɛfiri gyedie hyɛma mu.

Na nokware gyedie tumi dɔɔso na esote nso.

Hadis a etɔso nnum

S5-Toa Hadis yi so: «Obibiara a Ōde biribi di nsidie a ɛnye Nyame» na bobɔ ho nfasoɔ bi.

Ɛfiri Umar ba nkyɛn Onyame ngye wɔn tum, sɛ Ōkɔmhyɛni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka sɛ: «Obibiara a Ōde biribi adi nsidie a ɛnye Onyame (Allah), Nokware wayɛ Nyame bɔniayɛ anaa sɛ mmataho (hyirk)» Tirmizee na de bae

Mfasode firi Hadis yi mu:

Enfata na enni sɛ yɛde biribiara di nsidie gye Onyankopɔn kokroko no nko.

Nsidie a ɛnye Nyame din nnim na eye biribi din no, eka mmataho ketewa ho (Abosomsem kuma).

Hadis a etɔso ensia:

S6-Toa Hadis yi so: «Mo mu baako biara nni hɔ a ne gyidie ebehyema kɔpim se meye dɔdɔfo wɔ ne nkyen»na bobɔ ho nfasoɔ bi.

Ɛfiri Anas nkyen Onyame ngye no ntum, Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se:«Mo mu baako biara nni hɔ a ne gyidie ebehyema kɔpim se meye dɔdɔfo wɔ ne nkyen sene n'awofo ne nemma ne adasamma nyina ara»Ɛfiri Buhaari ene Muslim mo.

Nfasode firi Hadis yi mu:

Onyame Kɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ho dɔ ye nhye esene Nipa nyina ara ho dɔ.

Na saa eyi eka nee hye gyedie ma ho.

Hadis a etɔso nson:

S7-Toa Hadis no so «Mo mu baako biara nni hɔ a ne gyidie ebe hyema kɔpim se ɔbe pe ama ne nua», na bobɔ ho nfasoɔ bi?

Ɛfiri Anas nkyen Onyame ngye no ntum, Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: « Mo mu baako biara nni hɔ a ne gyidie ebe hyema kɔpim se ɔbe pe ama ne nua ade a ɔpe ma neho (ne kra)Ɛfiri Buhaari ene Muslim mo.

Nfasode firi Hadis yi mu:

Eye nhye ma ɔgyedinii se ɔpe adepa bi ma Agyidifoɔ te se sɛdeɛ ɔpe adepa ma nekra.

Na eno ka nee hye gyedie ma ho.

Hadis a etɔso nwɔtwe:

S8- Toa Hadis yi so «Na me de Nee me kra hye Ne nsa dinsi! »na bobɔ ho nfasoɔ bi?

Amuaye: Ɛfiri Saeed papa nkyen Nyame ngye no ntum, Se Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se:« Na me de Nee me kra hye Ne nsa dinsi! se esipi se Suura yi ne Kuran nkyekyemu miensa ye pe »Ɛfiri Bukhaari ho

Mfasode bi firi Hadis yi mu:

Suura Al-Ikhilas gyinabea

Nokware ene Koran Nhoma no nkyekyemu miensa ye pɛ.

Hadis a etɔso nkron:

S9-Toa Hadis no so «Tumi ene Ahɔɔdene biara nni hɔ gye Onyankopɔn (Allah)», na bobɔ ho nfasoɔ bi?

Amuaye: Efiri Musa papa nkyen Nyame ngye no ntum, Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se:Tumi ne ahɔɔden biara nni hɔ agye Allah nkyen ye akorade a eka ɔsoro aheman mu nkorade no ho.efiri Buhaari ene Muslim mo.

Nfasode firi Hadis yi mu:

Saa asemfua yi so mfasoɔ ne se; eye akorade a eka ɔsoro aheman mu nkorade no ho.

Akoa twe ne ho firi ɔno ankasa tumi ne n'ahɔɔden ho, na ɔde atwene Allah okokuroko no nko ara.

*Ɔkomhyeni ano asem a etɔ so du:

S10- Toa asem yi so ("esipi se namkum bi wɔ nipadua no mu") Na bobɔ mfasoɔ a ewɔ so no bi?

Yenyaa saa asem yi firii Anu'man a ɔpapa ne Bashir (Allah nye wɔn tom) ɔkaa se: metee se Allah somani no reka se:"**Esipi se namkum bi wɔ nipadua no mu a se eye yie a nipadua no nyinaa aye yie, na se esee a nipadua no nyinaa aseɛ, na eno ne akoma no**"efiri Buhaari ene Muslim mo.

Mfasode bi firi Hadis yi mu:

1. Akoma siesie mu siesie su a apue ne neɛ asuma.
2. Ahweyie efa akoma siesie ho, efiri se eno na siesie nnipa.

Ɔkomhyeni ano asem a etɔ so du baako Hadis a etɔso du miensa

S11- Toa asem yi so: "obi a ne kasa a etwa toɔ wɔ wiase ha beye Onyankopɔn biara nni hɔ agye Allah"Na bobɔ mfasoɔ a ewɔ so no bi.

Yenyaa saa asem yi firii Mu'az a ɔpapa ye Jabal (Allah nye no ntum) ɔkaa se: Allah somani no kaa se:"**obi a ne kasa a etwa toɔ beye Onyame biara nni hɔ agye Allah no bewura ɔsoro aheman mu**"Abu Dawuda Nhoma mu,

Mfasode bi firi Hadis yi mu:

Asem yi gyinabea (Onyame biara nni ho a ɔfata esom wɔ nokware mu gye Allah nko), Na nokware Akoa de asem yi rewura Ɔturo no mu (Ɔsoro ahenman).

Ena gyenabea a ewɔ Obibiara a N'asem a ewitoɔ wɔ wiase yi mu ye (Onyame biara nni ho a ɔfata esom wɔ nokware mu gye Allah).

Hadis a etɔso du mienu.

S12- Toa asem yi so, "Ogyidini nka afoforɔ anim na ɔmmɔ dua" ene eso mfasoɔ no bi. ?

Yenyaa saa asem yi firii Abdullah ɔpapa ne Mas'ud (Allah nye no ntom) ɔkaa se : Allah somani no (Allah nhyira ne n'asomdwoee nka no) kaa se:" ogyidini nka afoforɔ anim, na ɔmmɔ dua, na ɔnye amumueesem na ɔnfa n'ano nka ahuhusem".Tirmizee na de bae

Nfasode firi Hadis yi mu:

1. Bra a erebra kasa boɔne ne yera kasa tantan biara.

- Erekyere se ogyidini nsogyee wɔ ne tekrema so.

Hadis a etɔso du miensa

S13- Toa Hadis yi so: «Eka Onipa Kramosom yiedie ho se» na bobɔ ho nfasoɔ bi.

Amuaye: Efiri Abi Haraira nkyen Onyame ngye no ntum Ɔkaa se: Onyame somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se :«Eka Onipa Kramosom yiedie ho se Ɔgyae ade a enfa ne ho »Yenyaa ye efiri Tirimizii ho ne afoforɔ.

Nfasode firi Hadis yi mu:

Se onipa begyae adee a enfa ne ho, efa esom a enye ne som anaa ne wiase dwumadie bi ho.

Se onipa begyae adee a enhye ne som no ma.

* Ɔkomhyeni asem a etɔ so du nan.

S14- Toa asem yi so: "obi a ɔbeka atwereba wɔ Allah nnwoma (Qur'an) no mu no" Na bobɔ eso mfasoɔ no bi.

Yenyaa saa asem yi firii Abdullah a ɔpapa ne Mas'ud: se ɔkomhyeni Muhammad (Allah nhyira ne n'asomdwoee nka no) kaa se:" obi a ɔbeka atwereba afiri Allah nnwoma no mu no wɔ eho nhyira, na eho nhyira ye saa du, menka se: alif laam meem ye atwereba, na mmom alif ye atwereba, na laam nso ye atwereba na meem nso ye atwereba" Tirmizee na de bae

Mfasode bi firi Hadis yi mu:

1-Quran akenkan gyinabea

2- ena nokware aba biara a, wo be kenkan no wo wo nyira akatua wo ho.

Ɛfa a Ɛfa Nkramosom Suban ho

Suban ye da no adi fa Onyankopɔn kokroko (Allah) ho.

S1- Sɛn na ye da Suban adi kyerɛ Nyame kokroko?

Anuyie

1: Anidie ne Obuo fa Ne ho ahotɛ nka no Okokroko.

2 - Ye be som no kro pɛ Ɔnni hokanii biara.

3-Asotie ma Ɔno nko.

4- Asoɔdene bɔne ngyaɛɛ.

woreda otumfoɔ okokuroko no ase enam nkrɔm ne n'adom a wontumi nkan.

Ɛne Abutare wo hyɛberɛ so.

Suban ne Obuo ma Ɔsomanii.

S.2 Kwan bɛn na Obuo ma Ɔsomanii no se tɛɛ?

N'akyeredie ena N'anamontuo ho asuasua.

Sotie ma no.

3- Asoɔdene bɔne ngyaɛɛ.

4- Wogyeatom efa deɛ yabo wo amanieɛ.

Enhyɛ biribi ase nka Ne Sunna ho.

Ne ho dɔ sene wo kra ena Nipa nyina ara

Obuo ma No ena ne mmoa ena ne sunna mmoa.

S:3 Kwan bɛn na Obuo ma Awofɔɔ setɛɛ?

Sutie ma Awofɔɔ mienu wo dwuma ɛnyɛ Asoɔdene.

Awofɔɔ som (ye dwuma pa ma wɔn).

Awofɔɔ mmoa

Ye wɔn apɛdaɛ (ahiadeɛ) ma wɔn.

Mpaebɔ ma Awofɔɔ mienu.

Suban pa kasa ma wɔn; na kasa (Uff) ɛnse nfata wɔn na ɛno ne kasafi kuma.

Sere w'ananim wɔ Awofɔɔ anim na ɛnmuna kum.

Me mma mene so nkyɛn m'awofɔɔ, na me tie wɔn na me nfa kasa ntwɔ wɔn kasa, na me mbɔ wɔn din prɛko pɛ, mmom me ka sɛ: "me papa" "me maame"

Me sere kwan firi wɔn hɔ ansa m'awura me papa ne me maame wɔn hɔ bere a wɔn wɔ Dan mu.

Me fe M'awofɔɔ nsa ne wɔn tiri.

Suban ne Obuo a ɛwɔ Abusua nserahwe mu.

S:4 Kwan bɛn na mɛ sera abusua.

1-Abusua ɛnsɛra ɛye nua barima ne nuabaa, Ɔfafɔɔ, ne sewaa ne Abusuafoɔ a aka.

2-ye wɔn papa wɔ kasa ne dwumadie mu na boa wɔn.

3- Na ɛbi ne sɛ wo bɛ fere wɔn busa wɔn apomudene.

Suban ne Obuo ma Anuafoɔ wɔ Nyame kokroko kwan so

S:5 Kwan bɛn na mɛka me nuanom ne me ndanfofoɔ ho.?

Me dɔ wɔn na me fa wɔn mu nea di mu adanfo.

Na me twe me ho gyae Abonefoɔ adanfɔfa.

Me kyea me nua nom ɛkyea wɔn nsamu.

Na me kɔ wɔn nserahwe sɛ wɔn yare a, na me bɔ mpae sere apɔtee ma wɔn.

5-Na me bɔ mpaeɛ ma nee bɛ nwansi.

6-Me gye ne frɛ so sɛ Ɔfrɛ me wɔ badwa ase.

7- Me ma no afutuo.

8-Me boa no sɛ Obi sisi no a, na bra no firi asisie ho.

10- Me pɛ adepa a me pɛ ma me ho, ma me nua kramoni.

11- Me boa no sɛ Ɔhia me mmoa a.

12- Me nfa ɔhaw ɛnka no, wɔ kasa anaa dwumadie mu.

13- Me bɔ ne sumasɛm ho ban.

14- Me nni no atem, me nka N'akyinsem, anaa abonfiyaa, anaa ahooyaa, Na me nyɛ ne ho nsokro (nhwehwe N'anamontuo mu), anaa me nsisi no.

Suban ne Obuo ma neɛ te bɛn wo.

S6- Edeɛn ne suban a ɛsɛ sɛ wo da no adi ma neɛ te bɛn wo?

Anuyie

1 - Me yɛ neɛ te bɛn me papa wɔ kasa ne dwumadie mu, na me boa no sɛ Ohia me mmoa a.

2- Me ma no tiri nkwa bere a anigye sɛm bɛ to no, wɔ afoofi (Eid) da anaa awareɛ anaa anigyeɛ foforo bi mu.

3- Me kɔ sera no sɛ Oyare a, na me ma no hyedene ne yaa kɔ bere a musuo anaa biribi bɛ ka no.

4- Me ma no Aduane a me yɛ bi kakra mɛtumi.

5- Me mma ohaw nka no wɔ me kasa ne me dwumadie mu.

6- Me mma mene so nnye dede ɛnha no, anaa N'anamontuo ho nhwehwe mu, na me si ne ho abotare yie.

Suban pa wɔ Hɔhogyɛɛ mu.

S7. Edeɛn ne hɔhogyɛɛ ne Ahohoɔ suban?

Anuyie

1. Me gye neɛ bɛ frɛ me so wɔ Hɔhogyɛɛ mu.

2. Na sɛ me pɛ sɛ me kɔ sra Obi me rehwehwe kwan ne emmerɛ firi ne nkyɛn.

3. Me resrɛ kwan ansa m'awura mu.

4. Me nkyɛre ho pii.

5. Me bra m'ani ase firi ne fiefoɔ ho.

6. Me ma ahohoɔ akwaaba na me gye no ofɛw so wɔ animtɛɛ mu ɛna nsem pa a ɛma akwaaba.

7. Me de ahohoɔ tena tenabea pa.

8. Na me de Obuo ma No Aduane ne nsuo

Suban pa wɔ fa Yareε ho:

S8: Bobɔ suban pa fa Yareε ho εne Yarefoɔ nsrahwε?

Anuyie 1. Bere a me te yaw bi no; Me me nsa nifa to bea a eye me ya so, Na me reka se : (me rehyε ase wɔ Onyame din mu) mpre nsa, Na me reka se: Me Onyame Allah gyinabea a eso ne netumi rehwehwe ntwutwagyee firi bɔne (ɔyaw) me te na me bɔ ho kɔkɔ. mpre nson

2. Me pene hyeberε a Onyame ahyehyε ama me na me si ho abutare.

3. Me keka me ho kɔ sra me nua a ɔyare na me bɔ mpae ma no, na me nkyε wɔ ne nkyen.

4. Me bɔ mpae serε apɔtee ma no bere a ɔnsereε me mpaebɔ.

5. Me de abutare ne mpaebɔ na etu no fo, ne asɔreyε ne Ahonidie wɔ dee ɔbe tumi.

6. ɔyarefoɔ mpaebɔ: «Me rehwehwe firi Onyame nkunimdini Ahenkonya kesee wura nkyen se ɔnsa wo Yareε» mpre nson.

Suban pa wɔ Nimdie hwehwe mu:

S9: Bobɔ suban wɔ Nimdie hwehwe mu?

Anuyie

1: Nkankyee kɔgyee ma Onyame kokroko nko.

2. Me de nimdie a masua di juma pa.

3- Me de obuo ma ɔkyerεkyerεni wɔ bere ɔwɔhɔ ne bere a ɔnnihɔ.

4- Me de obuo tena N'anim.

5- Me ye koom tie no yie, Na me ntwā ne kasa so wɔ bere a ɔrekyere adeε.

6- Me busa asembusa wɔ obuo mu.

7- Me mmɔ ne din nfrε no.

Suban pa wɔ tenabea mu.

S10- Edeεn ne tenabea suban pa?

1- Me kyea wɔn etena tenabea ho.

2- Me tena tenabea a εda hɔ si, me ntu Obi nfiri ne tenabea anaa se me nteta Nipa mienu ntam gye wɔn peneε mu.

3- Me pene ma me yɔnko tena me nkyen.

4- Me ntwā kasa so wō tenabea mu.

5- Me serē kwan ɛto wōn Salam nkyea ansa m'afiri tenabea hō.

6- Bere a asetena be kō awiɛɛ no me bō asetena mpaebō a ɛrepepa bōne.wō ho tie wo Nyankopon,ne wo ndaase,me de adanse se nokware Nyame biara nni hō a ɔfata som gyese wo,me sera bonefakye firi wō ho,na me sakyera kō wo nkyen.

Suban pa ɛfa nnada ho

S11- Bobō suban pa fa nna ho.

Anuyie

1 - Me da ntɛm.

2- Me da m'akyi so.

3- Me nna me meyam so.

4- Me da me nifa so, na me de me nsa to me nifa afuno ase.

5- Me proprio me ketɛ so ansa mada.

6- Me Kenkan nna mpaebō, ɛfiri Ayatul kursiyyi, ɛne Suratul Ihilas, ɛne ɛntwetwagyɛ Sura mienu no mpre nsa na me reka sɛ:Anuyie1 Me hyɛ ase wō wo din mu me wura me rewo ɛna me resɔre bio.

Me resɔre ahema kye asɔre (Salla) nti.

8- Na Me dasɔre a Me reka sɛ:Aseda nka Onyame, Onyame a wanyane yɛn bere a wakum yɛn akyi, na ne nkyen na ye be kō.

Suban pa ɛwō Aduane ho.

S12- ɛdeɛn ne Aduane ho Suban pa?

Anuye-

1- Me kankye adidie ne adenom sɛ ɛbe hyɛ me den wō Nyame kokroko som mu.

2- Ensa mienu hohoroō ansa Aduane die.

3-Me reka sɛ (Bismillah), Na me de me nsa nifa adidi wō m'anim, na me ndi Aduane nfinfina anaa Obi anim.

4- Na sɛ me werɛfi a me reka sɛ: « me rehyɛ ase wō Onyame din mu firi ahyasɛɛ ne awiɛɛ ».

5- M'ani gye Aduane biara a ɛwō hō ho, Na me nkasa ntia Aduane no sɛ manni a, sɛ mpo m'ani angye ho a me gyae to hō.

6- Me di k̄nt̄m̄oa kakra bi na, me nnidi pii.

7- Me nhu nframa w̄ Aduane ne nsuo mu, na me de sih̄o ma no dwo.

8- Me ne afofor̄o bomu didi εna Abusuafōo ne Ahoh̄o.

9- Me nhye Aduane die ase ngyae me ȳnko a εsene me panyin.

10- Me b̄o Nyame din w̄ bere a me berε a mε nom nsuo, Na me nom bere a me te h̄o mpre nsa.

11- Me da Onyame ase w̄ bere a m'awie addie.

Islam suban w̄ ntaade hye mu

S13- Bob̄o Islam suban w̄ ntaade hye mu?

Anuyie

1-Me rehye m'ataade firi nifa, Na m'ada Onyame ase w̄ ho.

2- Me nyε m'ataade tintine nsene me naep̄o.

3- Mm̄ofra nhye mmaa ntaade, saa ara nso na mmaa nhye mmerima ntaade.

4. Sε mensuasua abonniayefōo ne amumueefōo w̄ me ntaade hye mu.

5. Sε meb̄o Allah din berε merewor̄o ataade no.

6. Sε mede me nan nifa b̄edi kan ahye me mpaboa, na madi kan awor̄o afiri me benkum.

Ammamerε a εw̄o ade foro ho (hyen ne deε ekeka ho).

S14. Bob̄o ammamerε a εw̄o ade foro mu. (hyen ne deε ekeka ho).

1. Meka sε," bismillah, alhamdulillah

﴿لَتَسْمَعُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ

لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ [سورة الزخرف: ١٣-١٤].

(subhanal lazii sakhara lanaa hazaa wa maa kunnaa lahu mukriniin, wa innaa ilaa rabinaa lamunkalibun". (13) Na esipi se yen wura Allah nkyen na ye bε san ak̄o.) suratul Zukhuruf 13,14

2. Sε merεk̄o twam w̄ muslimini bi nkyen a mεto no salaam (asomdwoεε nkyia no).

Ammamerε a yεde tware kwan mu.

S15. Bobε ammamerε a yεde tware kwan mu.

1. Mehwe yie na mebre me ho ase wε me nante mu, na me nante wε kwan no nifa so.
2. Meto neε mehya no salaam.
3. Mebre m'ani ase, na menhaw obiara.
4. Mehyε aforoε ma wεye papa, na mebra aforoε firi bone ho.
5. Meyi adeε biara ebetumi aha onipa firi kwan mu.

Ammamerε a yεde wura na yεde pue firi fie.

S16. Bobε ammamerε a yεde wura na yεde pue firi fie.

1. Mede me nan benkum na di kan pue na maka se: 1. Mede me nan benkum na di kan pue na maka se: "bismillah, tawakaltu ala llah, laa haula walaa kuwwata illa billahi, Allahumma inii 'auzubika an adila aw udala, aw azila aw uzala, aw azlim aw uzlam, aw agyhala aw yugyhala alaya"
2. Mede me nan nifa na di kan wura fie na maka se: "bismillahi walagynaa, wa bismillahi kharagynaa, wa alaa rabinaa tawakalnaa".
3. Na mede dua weε na hyε aseε, na afei makyea fiehofoε.

Ammamerε a yεfa so kε agyananbea.

S17. Bobε ammamerε a yεfa so kε agyananbea.

1. Mede me nan benkum na di kan wura mu.
2. Ansa na mewura mu a me ka se "bismillah, allahumma inii 'auzubika minal khubsi wal khaba-is".
3. Menfa adeε biara a Allah din wε so nnwura hε.
4. Mesie bere a mereye me ho yie.
5. Menkasa wε agyananbea hε.
6. Menfa m'anim anaa m'akyi nhwe beaε a yede y'ani hwe ye asore bere meredwonsε anaa meregya me nan.
7. Mede me nsa benkum na yi fi firi me ho na menfa me nsa nifa.
8. Mengya me nan nnwu nnipa akwan anaa nnwunu mu.
9. Mehohoro me nsa bere magya me nan awie.

10. Mede me nan benkum na di kan pue na maka se: "gufraanaka".

Amammerε a yεfa so de wura masalakyi.

S18. Bobε amammerε a yεfa so de wura masalakyi mu.

Mede me nan nifa na di kan wura masalakyi mu, na maka se:

1. "mehyε aseε wε Allah din mu, oh! Allah bue w'ahummεborε apono no ma me".

2. Mentena ase agye meye asεre (naafila) mmienu.

3. Me ntware wεn a wεreyε asεre anim, na me mmε ade a, ayera ho daworo wε masalakyi mu na mentε na mentεn ade wε masalakyi mu.

4. Mede me nan benkum na di kan pue firi masalakyi mu, na maka se: "oh! Allah mesre wo w'adom no bi".

Nkyea amammerε:

S19. Bobε nkyea amammerε.

1. Se mehyia muslimini a mede asomdwoεε nkyia na behyε aseε wε bere a meraka se: "Allah asomdwoεε, n'ahummεborε ne ne nhyira nka mo" Na me ngyae nkyia, na mentene me nsa nko ara.

2. Menwenwen hwe neε merekyia no n'anim.

3. Na mede me nsa nifa akyea no.

4. Se merekyia obi a mede nkyia pa na εkyia no, anaa se megye so se neε εkyia me no pεpεpε.

5. Menfiti aseε nkyia anyeani-boniayeni, na se εkyia me a megye no so seneε εkyia me no pεpεpε.

6. Na abεfra na fiti aseε kyia εpanin, na dee εte afidie so no na fiti aseε kyia neε εnam fam, na dee εretwa mu no na fiti aseε kyia neε εte hε na dεm ketewa na fiti aseε kyia dεm beberebe.

Amammerε a εda akwanserε ho.

S20. Bobε akwanserε amammerε no.

1. Mesre kwan (to salaam) ansa na wawura beε bi.

2. Mesre kwan mprensna na menfa bi nka ho, na εno akyi no na me kε.

3. Mebε pono no mu brεo, na mennyina pono no anim pεε, na mmom megyina pono no nifa anaa no benkum so.

4. Menwura me papa ne me maame anaa obiara dan mu ansa na maserε kwan, ne titiriw ansa na yεbeyε ahemakye asεre no, ne awiaberε yεda gye y'ahome no ne berε a yaye anadwo asεre awie akyi no.

5. Etumi ba sε mewura mmeaε bi a εnye obiara tebea, bi te sε; ayaresabea, anaa sε dwadiebea aberε merensere kwan.

Akwan a yεfa so yε brεo ma mmoa:

S21. Bobε akwan a yεfa so yε brεo wε mmoa so.

1. Mema mmoa aduane ne nsuo nom.
2. Mehunu mmoa mmεbε, na menfa nneεma wεntumi nsoa no.
3. Menfa asotwe ne εhaw ahodoε mu biara ntwe mmoa aso.

Ammamerε a εwε agudie ho.

S22. Bobε agudie ho ammamerε no bi.

1. Meyε nkankyee sε agudie no bεgyina wε sottie ma Allah ne n'ani bεgye yε ho nti.
2. Yenni agoro wε asεre mmerε mu.
3. Yennka mmarima ne mmayewa mmε mu wε agoro no mu.
4. Mehye agudie ataade a εkata m'adagya so.
5. Metwe me ho firi agudie a yabra ho, bi te sε agudie a yebo animu ne neε woyi adagya kyere ho.

Ammamerε a εwε nsεnkwaε (aseresεm) yie so.

S23. Bobε ammamerε a εwε aseresεm yie so.?

1. Sε aseresεm no beyε nokwaresεm na mmom εnye nkontomposεm.
2. Aseresεm a εde ne ho firi εfεwdie, ateetee ne ahunahuna ho.
3. Sε womma nsεmkwaε yie no nnεso.

Ammamerε a εwε berε worenwansi ho.

S24. Bobε nwansie ho ammamerε no bi.?

1. Sε wode wo nsa, ataade anaa ntamago bεkata w'ano berε a worenwansi no.
2. Sε wobεda Allah ase berε a wanwansi awie no.

3. Na wo nua anaa wo yonko aka se: "Allah nhu wo mmɔɔ".

Na se aka kyere no a onka se: "Allah ntene mo na onsiesie mo dibe".

Ammamerɛ a ɛwɔ hram ho.

S25. Hram ho ammamerɛ no ne deen?

1. Se wobɛɔ wo ho ban asi hram no ho kwan.
2. Se womma wo ne so nka se "aah" aah".
3. Se wode wo nsa bekata w'ano.

Kur'ani kronkron akenkan ho ammamerɛ.

S26. Bobɔ Kur'ani akenkan ho ammamerɛ.

1. Se wobekankan no wɔ bere a wode nsukuta ate wo ho akyi.
2. Se wode obuɔ ne anidie betena ase.
3. Mehwehwe ntwiywagyee firi Allah nkyen efa bonsam ho wɔ akenkan no mfiti ase.
4. Mede akenkan no kɔ adwendwene mu.

ɛfa a ɛfa Suban ho

S1. Bobɔ Suban pa gyinabea ne ho nfasɔɔ.

Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwe nka no aka se: «Agyidifoɔ mu nee wahyema wɔ gyedie ne Suban» Yɛyaaye efiri Tirimizii ho (625).

S2. ɛdeen nti na ɛɛ se ye de Nkramosom Suban bɔ ye bra.

- 1- Enam se eye ngyinasɔɔ a ema Onyame kokroko dɔ yen.
- 2- Ena ngyinasɔɔ ma Onyame dɔ Abɔdee nyina ara.
- 3- Eye ade a emu ye duro wɔ enseneɛ mu.
- 4- Suban pa ema dwumadie akatua ye mmɔho mmɔho.
- 5- Ena eye ahyensodee erekyere gyidie ahyema.

S3. ɛhe na yɛfa Suban wɔ Islam mu.

Yefa firi Qur'an mu, Onyame kokroko aka se:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [سورة الإسراء: ٩].

{Esipi se saa Kuran (Qur'an) yi retene ko deε eye kwan teneneε so}. [Suuratul Israa'a]

Ena Okomhyeni Sunnah mu nso: bere a Onyame Somanii Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: (Esipi se ye somaa me se me nhye subanpa ma pepe) Efiri Ahmed Nhoma mu.

S4. Edeεn ne papaye Suban εna Eho nkyekyeμmu.

Anuyie. Papaye : eye wo be hwe Onyame dwumadie mu eberε biara, Ena dwumadi pa die εna papaye ma Onyame Abodeε.

Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se« Esipi se Onyankopon Allah atwereε papa abata biribiara ho »Efiri Muslim Nhoma mu.

Papaye nnidisoɔ bi be ne se:

Papaye wɔ Onyame kokroko εsom mu εno ne kroγɔ wɔ Ne som mu.

Papaye ma Awofoo ye kasa pa εna dwuma pa ma won.

Papaye ma Abusua a εben ne akyirikyiria abusua.

Papaye ma teben nii

Papaye ma Ngyanka εne Ahiafo.

Papaye ma Nea w'aye bɔne atia no

Papaye wɔ Kasa mu.

Papaye wɔ akyenyedie mu.

Papaye ma Mmoa.

S5. Edeεn na ye Papaye adaneε?

Papaye adaneε ye mumuyɔ.

Na mu bi ne se: wobεgyae gyidie a εwɔ Allah okokuroko no som mu.

* Ne asoɔden a ye ye tia awofo.

* Ne woretete abusua ntam.

* Ne ofipamfoɔ bɔne.

* Ne wobegyaе se woreye onnibie ne ahiafoɔ papa ne deе ekeka ho eye nsem ne nnwuma boe ho.

S6. Ahwesodee nkrabata ne ne nkyikyе mu?

Anuye-

1. Ahwesodee ewo se worehwe Allah okokuroko no kyefa so yie.

Ne nkyikyе: ahwesodee a ewo nyamesom nneyee mu; firi asore yo mu, ntosoo du yie mu, akomkyene mu, ne nsrahwe de ko Allah fie no mu, ne nee ekeka ho wo nneema a Allah ahye yen se yenye ho.

2. Ahwesodee a ewo se worehwe abodee kyefa so yie.

. Efiri worehwe Nipa animonyam so yie.

. Ne won agyapadee so.

. Ne won mogya so.

. Ne won sumasem, ne adee biara Nnipa de ama wo se hweso ma no.

Okokuroko no kaa se; mmerе a orebobo nkunimdifoɔ su no:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [سورة المؤمنون: ٨].

(Ne won a wohwe ahwesodee ne won bohye so yie). Suratul Muminuun :8

S7. Ahwesodee so yie abira bo ne sen?

Anoyie: Hwammoo die, eno ne se woresе Allah kokuroko ne nnipa kyefa.

Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se:(Nyaatwomni ahyensode ye mmiensa) -na okaa no wo mu se- (se woma no ahwesodee a na wadi wo hwammoo) Yatimtim so. Bukhaare ene Muslim.

S8. Edeen ne nokware su?

Eno ne se woreka biribi perepere se nee esiie anaa se nee etee perepere.

Ne nkrabata:

Wobeka nokware wo wo ne nnipa nkomo mu.

Wobedi nokware wo wo bohye mu.

Wobedi nokware wo wo kasaye ne wo nnwumadie nyinaa mu.

Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se:(Esipi se; nokware ka tene onipa ko kwan pa so, na kwan pa nso tene onipa ko suro

aheman mu, na esipi se; onipa bi beka nokware saa kopem se obeba abedane nokwarekani) Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim..

S9. Nokware abira bo ne deen?

Nkontompo, na eno ne se wodane nokware, emu bi ne; woretwa kontompo ato nnipa so, na wordane abohye ne wordi adanse kurumuu.

Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se (Na esipi se nkontompo tene onipa ko bone mu, na bone nso de onipa ko ogya mu, na esipi se odasani bi betwa kontompo saa kopem se yebetwere no wo Allah nkyen se oye kontomponi). Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se:(Nyaatwomni nsohye ye mmiensa)- na okaa no wo mu see- (se okasa a otwa kontompo, na ohye bo a na wadane no).Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.

S10. Bobo abotare nkyekyemu?

- Wobesi abotare aye sottie ama Allah okokuroko no.
- Wobesi abotare wo asoden ho.
- Wobesi abotare wo hyebera a eye ya ho, na wada Allah ase wo tebea biara mu.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [سورة آل عمران: ١٤٦].

(Na Allah pe abotaresiefow asem). [Suuratul Aali Imraan ﴿١٤٦﴾].

Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se:Ogyidini asem eye nwanwa, efiri se n'asem nyinaa ye papa, na woi nni ho ma obiara agye ogyidini, se onya adepa bi a oda Allah ase, na aye papa ama no, na se amanee bi to no a osi abotare na eno nso aye papa ama no.Efiri Muslim Nhoma mu.

S11. Edeen ade ne Abutare adane?

Eno ne se wo nsi abotare wo sottie dwumadie mu, ena wo nsi abotare nfiri Asodene dwumadie ho ye mpepere ho, ene abufuo wo hyebera ho ewo kasaa anaa se nniye mu.

- Ne nkyekyemu bi ne :
- Wo be pe Owuo.
- Afono mu bobo.

Ataade tetee

Wo keka wo yaw ne w'atenka.

Wo bo ɔsaee mpae atia wo kra

Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se : "Akatua bata nsohwe akeseɛ ho, na esipi se ; se Allah dɔ dɔmkuo bi a, ɔɔɔ wɔhwe, na se obi a ɔbɛgye atom no, Allah bɛgye no ato mu, na obi a ne bo befɔ no, Allah bo befɔ no" ɛfiri Tirmiz ene Ibn Hibbaan.

S12. Ka mmoa suban. ?

Eno ne se woreboa nnipa wɔ adeɛ a wɔwɔ mu wɔ nokware ne papa kwan so.

Mmoa mu ahodoɔ :

Se woreboa ama adɛpa bi agyina.

Se woreboa ama ɔbɔneyeni bi asakra.

Se woreboa nnipa ne ahiafoɔ ama wɔnom ahɔya wɔn ahiaɛɛ.

Se woreboa wɔ papa biara kwan so.

Se wommoa wɔ bɔne, ɔhaw ne asoɔden kwan so.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [سورة المائدة: ٢].

{Na momoa moho wɔ papaye ne Nyamesuro ho, na monhwe na moammaa moho wɔ bɔne ne ɔtan ho. Na monsurɔ Nyankopɔn. Nokore se, Nyankopɔn aweretɔ ano ye den paa 2}. [Suratul Maaidah 2].

Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: «Gyedia nee ene gyedieneɛ ɔmɔ ɛtise ɛɔae wɔnnom ɛwura ɔmɔ emo kro» Yatimtim so. Bukhaare ene Muslim. Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: "Muslimini nua ne muslimini, ɔnsisiri no, na ɔnyi no mma, na obi a ne nua ahiasɛm beye n'ahiasɛm no, Allah nso beba n'ahiasɛm mu. Na obi a ɔbeyi muslimini afiri amanɛɛ bi mu no, Allah beyi no afiri atemmuada amanɛɛ no ho, na obi a ɔbekata muslimini bi ntwom no, Allah bekata ne ntwom atemmuada" Yatimtim so. Bukhaare ene Muslim..

S13. Fɛrɛɛ su gu ahodoɔ sɛn?

1. Se wobɛfɛrɛ Allah: esi ɛbere a wonye asoɔden ntia ahoteeni no.

2. Se wobefere nnipa: na emu bi ne se wobegyae adwaman ne ahuhusem ka, ne se woreyi w'adagya adi.

Allah somani (Allah nhyira ne n'asomdwoee nka no) kaa see:"gyidie nkrabata ye aduosia anaa aduosen, na dee wo soro paa ne se wobeka se; Onyame biara nni ho agye Allah, na dee ewo ne fam pa ara ne se wobeyi chwaw bi afiri kwan mu. Na feree nso ye gyidie nkrabata no bi" Efiri Muslim Nhoma mu.

S14. Bobo ahummaboro su ahodo no?

- Se worehu mpaninfoo mmobo na wadi won ni.
- Se worehu nkwadaa ne mmofra mmobo.
- Se worehunu onnibie ne ohiani mmobo.
- Se worehunu mmoa mmobo wo bere a worema won aduane na wonteete won.

Ne saa nti na okomhyeni Muhammad (Allah nhyira ne n'asomdwoee nka no) reka se:"wobehunu agyidifo se nee wochu won ho won ho mmobo, na wadodo won ho te se honam akwaa no, se honam akwaa baako nwinwin no a honam akwaa nee aka no nyinaa de kodanna ne atiridii gye no so.Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.Na Onyame somafo no Nyame asomdwie nka no aka se:" Ahummaborofo na chummaboroni no be hu won mmobo, monhu won a wowa asaase yi so mmobo, nee wowa soro no nso behu mo mmobo.Efiri Abu Dawud ,eneTirmizi nwoma mu.

S15. Ddo su gu ahodo sen?

Ddo a wowo ma Allah okokuroko no.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [سورة البقرة: ١٦٥].

(Na Agyidifo wo ddo denden kesee ma Onyankopon. [Suuratul Baqara: 165]

Osomani Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no ho do

Na okronkonii kesie akase:« Me do dee mekiraa ekye nensa mo,mo mo biara nneho a negyedia ahye ema ekwopimse medane nedofo asene efiri nenba nom ene nawofofo nom »efiri Bukhaari ho

ogyedia nee edo,ena eye edo pa ema wonnom sedee wo do woho.

Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka se: « enye adee a mo mo bi ebeya gyedia ekwopimse obe do nenua etise sedee do neho »efiri Bukhaari ho

S16: Yekyerε Bahyaahya asekyerε?

Anuye- eyε enim eβεε,efa anigyie mo ene awesere anim ene ayemyε ena wobεda wanim ade anigyie mo εwα abraa wobεhyia wonua nipa.

ena efa sε ye si netire ase eyε wobe muna woanim akyerε wonua nipa efiri adeε a mα dwane hα.

enam εwα saa adom yi mo na hadiis ebaaye,na eyε Abii Huraiya Onyame npenie nka nα,wakase: αkomhyane Onyame asomdwie nka nα wakakerε me sε:« enye adeε efata sε wobεgyae afiri dwumadie pa edi kitikiti koraa,ena sankα nokware worehyia wonua efa anigyie anim »Efiri Muslim Nhoma mu.Na Onyame somafoα no Nyame asomdwie nka no aka sε:« Sε wo beti wo anim anigyie awen mo ama wonua eyε nhyira εma wα»Tirmizee na de bae

S17: Deεben naye Hasada"Ahuoyaa?

Anuye- eno naye ensusuye mmara biara adum wα afopro bi so anaase wobεpo adum wα nakye.

Onyame kesie akase:

﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [سورة الفلق: ٥].

{ena efiri mosoα ahuoyaa nee εwα mmerta a αreyε ahooyaa 5}. [Suuratul Falaq:5].

ena eyε Anas bun Maalik Onyame npenie nka nα,nokware Onyame somanee nα akase Onyame asomdwie nka nα:« Nma ntae mα hα,ena nma mαnyε ahooyaa,ena nma ndane makye nma mαhα,ena mαndane Onyame nkoa - nua nom »efiri Buhaari ene Muslim mo..

S18: Deεben naye Estehizaan "εworo"?

Anuye- eno naye sereε ekyerε efiri wonua muslim ene abonfia,na enye adeε a eyε efata.

Onyame kesie nα abra wα saa so wakase:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَبِّ بِنِسِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة الحجرات: ١١].

(Mo a moagye adie, ensese nnipa kuo bi besere nnipa kuo bi, ebia na (wɔn a wɔ'resere wɔn no) kyen wɔn (wɔ Nyankopɔn anim); mmaa nso nhwe na w'ansere (wɔn wɔnko nom) mmaa, ebia na wɔ'kyen wɔn; na monhwe na moanhwehwe mfomsoɔ amma moho-moho, na monhwe na moanfre moho mmranee (bɔne); Eyɛ bɔne se yede akohwi din bi befre obi wɔ akyire yi a (saa nipa no) anya gyidie, na obi a (ɔbete saa asem yi) na w'ansakra n'adwen no, saa nkorɔfoɔ no em no }.[Suuratul Mujadala 11].

S19: ƙkyere Tawaa'di'u "Ahobrasie" asekyere?

Anuye- eno naye se nipa nhunu neho se ɔye obeye a ɔhunu neho esene nipa biara,ena enye adee a ɔbɔ nipa bi abonfia ena ɔpo nokore.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلٰى الْاَرْضِ﴾ [سورة الفرقان: ٦٣].

{Mmɔborɔhunufɔ Hene no asomfoɔ no ne wɔn a wɔ'de ahobrasee nam asaase so; se abagyimifoɔ no bi (de kasa bɔne bi) kasa wɔn ho a, dee wɔ'ka nese: "Asomdweɛ} [Suuratul Furqaan: 63]

ekyere: Ahobrasie nee. Na Onyame somafoɔ no Nyame asomdwie nka no aka se:« ena ɔbiara nneho a ɔbebra neho ase ama Onayme agye Onyame epegya no animuoyam mo.Efiri Muslim Nhoma mu.ena wakase Onyame asomdwie nka no:« Esipi se Onyankopɔn ahye me nkɔm se mo mbra mo ase, sedee ebe ye a Obi nsisi Obi, na Obi nye akasesem wɔ Obi so »Efiri Muslim Nhoma mu.

S20: Deɛben naye akyerewadie akasesem ahodoɔ?

Anuye- 1- Akasesem ewɔ nokore so,ena naye ekyere wo nokore na wapo nengyetom.

2- Akasesem ewɔ nipa so,ena naye wokyerɛ ɔmɔ abonfiya ene wopo wɔnnom.

- ɔkomhyane Onyame somafoɔ no akase Onyame asomdwie nka no: « enye adee a ɔbewura aljanna mo obiara a ɔwɔ ewɔ nakoma mo adee a kitikiti ensesoɔ efiri akasesem »Na abrantee akase: Nokore saa abrantee yi ɔpe se sankataadee eye fitaa ahotie mo, ena nenpaboa ebefe? wakase: «Nokore Onyame naye ahuofe nee na ɔpe ahuofe nee, Akasesem: nokore epo,ena nipa mo ahomasoɔ »Efiri Muslim Nwoma mu.

- Nokore epo: ototwine:

Nipa mo ahomaso: nye ahomaso wɔnnom so.

Ataadee pa ene enpaboa pa enye akeseɛm.

S21: Keka akyerewadeɛ kronobo nom bi ahodoɔ "gyehye"?

Anuye- Gyehye ɛwɔ adeton ene aton, eno naye se wobɛ see adeton numan nom bi ɛkwan bi so.

- Gyehye ɛwɔ nimdie ɛkyere mo, etise nensesoɔ nom bi be adesua nee ebewia ɛwɔ ensohwɛ mo.

- Gyehye ɛwɔ kasa mo etise adanse kronɛe ene atoro.

- ene wonhye bohyema efa adee a woka ene adee a matimtim agyeatom wɔho ne nipa nom.

ɛna ɛwɔ abraa yabra kronobo, nokore Onyame somafoɔ no ɛretwam ɛwɔ ɛduane kakra bi ho, ɛna ɔde nensa ɛwura mo, ɛna nensasoa ɛfuuye, ɛna ɔkaase: «*ɛduane wura deeben aadee nee?*» ɛna ɔkaase: *eye ɔsoro nsuo na aguso oh eye Onyame somafoɔ.ɛna wakaase:« Na adentira na wonfato ɛduane no esoro na nipa biara ahunu? na ɔbiara a ɔbebokrono no ɔrenka mehɔ »*ɛfiri Muslim Nwoma mu.

ɛduane kakra subra: eye esam ɛduane etise piles ɛfiri aduane mo..

S22: Deeben adeɛ naye geeba "ayɛkyere"?

Anuye- eye se wobeka wonua muslim asem efa deɛ ɔkyere npe ɛwɔ nakye.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ [سورة الحجرات: ١٢].

{Mo a moagye adie, montwe moho mfiri m'adwen ye mese (onya a ɔbeyɛ) bebrebe no ho; nokore se, m'adwen ye me se (onya a ɔbeyɛ) no mu bi ye bɔne. Na monhwɛ na moantetetete (moho) na monhwɛ na moanka mo-ho-moho akyiri asem. Mo mu bi pɛse ɔwe nenua a wawuo nam? Mokyiri saa. Enti monsuoro Nyankopɔn. Nokore se Nyankopɔn na ɔgye adwen sakra, na ɔno ara nso ne Mmɔborɔhunufoɔ Hene 12} [Suuratul Hujiraati: 12].

S23: Deɛɛ Aseyereɛ naye nameema "Seiyye atoro?"

Anuye- eye wobefa kasa bi ɛwɔ nipa entem efa bone seiyye nti wɔnnom entem.

- ɔkomhyane Onyame somafɔ nɔ akase Onyame asomdwie nka nɔ:«
ɛnye adee a ɔbewura aljanna mo nammaama»Efiri Muslim Nwoma mu.

S24: Deeben naye kasal "Akwɔdwoɔ"?

Anuye- ɛye adee a emoyedo neye ewɔ dwumadie pa edi ena ɛnye adee a nipa bi ebetumi aye.

ena efiri saa no: ye akwɔdwoɔ ewɔ dwumadie efata enhye edi ho.

Na Onyame krɔnkɔnii No akase:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [سورة النساء: ١٤٢].

{Nokore se, nkɔnkɔnsafɔ no (adwen ne se), w'redaadaa Nyankopɔn, Ɔno nso bedaadaa wɔn, Se w'gyina ho se w'refre Nyame a, w'gyina ho wɔ akwadwoɔ so, (w'ye) dekyere nnipa; se w'bekae Nyankopɔn mpo a w'kae no ketewaa bi 142} [Suuratul Nisai]

Na efata ema gyedie nee ɔbegyae akwadwoɔ ene aniha ene akyekyire, ena nkekaho nanteɛ wɔ dwumadie mo ene akekaho ene modenbo ene adepa wɔ saa nkwa yi mo efa deɛ Onyame kesie apene so.

S25: Keka gadab "Abufuo" ahodoɔ?

Anuye-

1-Abofuo Aseda: eno naye se wobeye ama Onyame nase wo wieɛ kaffaara ye anaase akwonkwɔnsafɔ anaase ɔmɔ akye nasotwie akyerewadeɛ ɔkrɔnkɔ.

2- Abofuo Abrasie animguasie: eno naye abufuo deɛ ema nipa edi ena ɔbeka deɛ nfa nehɔ.

Abufuo animguasie anuadoru:

Nsuokuta.

entinasie nase ekwɔbasa ɔgyina ho, enase ɔtwire ho a na watina ase.

Se ɔbetimtim efa ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ nafutuo ewɔ saa so: « Nma wobunfo ».

Se ɔbekuta nekiraa ewɔ ebufuo ekuta.

Yehwehw [ntwitwagye] firi Onyankopen he afiri ebonsam a, y'apo noe no ho.

ede e ye.

S26: Deeben naye tagyasusu enfiifimo?

Anuye- eno naye abee so ene wobehwehwe wɔ nipa entwom ene dee ye nasoma monsem.

efiri akyerewadee esu:

Nipa efie nsumaye monsem wobe mano aba abonti.

- Se ɔbaa ebeteɛ obi kasa wɔ abraa ɔnneho nimdie.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [سورة الحجرات: ١٢].

{Nma mɔnfiifi nsem mo} [Suuratul Hujiraati: 12].

S27: Deeben naye Israaf "sika seiyye"? ena deeben naye Bukhul "Pepɛɛ"? ena deeben naye karam "animuoyam"?

Anuye- Al Israaf: eno naye sika ye ewɔ abraa enye ekwan pa so,

enase yesinase a: Al Bukhul: eno naye ekuta mo den ewɔ nekyefa so.

ena nokware eno naye adentemo wɔnnom entem, enase ebeye wɔ muslimifoɔ animuoyam mo.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [سورة الفرقان: ٦٧].

{Ne wɔn a se wɔ'yi (wɔn agyapadee a wɔ'mma no mmoroso) nsee no kwa, na wɔ'nyɛ pepɛɛ nso, na mmom wɔ'ye no hɔ-ne-hɔ 67} [Suuratul Furqaan: 67]

S28: Deeben naye jubna "ehuu"? ena deeben naye hyajaa'a mmodenbo?

Anuye- Al Jubna: Se ɔbesro afiri adee a enye adee a ese ɔsro efiri hɔ.

etise ehuu efiri kasa nokware mo na afei enam saa nti nawapo.

Akwokwodoro: ena naye se wobeɛma nokware ebe di animo, ena enam saa no etise ekwɔ animo wɔ jihaad mmere mo ede boa ema Islaam Muslimifoɔ.

ena eye adee a ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ ewɔ nempaɛbo mo ɔkase: (Me Wura me hwehwe ntwutwagyee wɔ wo nkyɛn firi ehuu esro ho) Na Onyame somafoɔ no Nyame asomdwie nka no aka se: « Ahuodenee

gyedienee ɔdemo wɔ ɛdɔ ɛwɔ Onyame ho ɛsene gyedienii a ɔɔmmere,ɛnanso wɔnnom nyinara ɛdemo »Efiri Muslim Nhoma mu..

S29: Keka kasa akyerewadeɛ kɛterema nom bi?

Anuye- ɛtise ennomɛɛ ene adedeɛtɛm.

- ɛna ɛtise asamase kasa " Aboa" anaase ɛtise ɛfiri kasa mo.

- Anaase wobɛka adɛgya kasa ɛfiri adwamae ene ɛfee kasa.

- ɛna nokware ɔkomhyane Onyame asomdwie nka nɔ apo ɛwɔ saa so nyinara mo,na wakase:" ogyidini nka afoforo anim, na ɔmmɔ dua, na ɔnye amumueɛsɛm na ɔnfa n'ano nka ahuhusem".ɛfiri Tirmiz ene Ibn Hibbaan..

S30: Keka engyinasoɔ muslim mmoaboa wɔ subae ɛkyere ɛfa subae pa mo?

Anuye-

1- Mpaɛbo ɛfa sɛ Onyame ɛma wo agyapadie subae pa ɛna ɔbɛboa wo wɔso.

2- Onyame kɛsie ɔtumifoɔ ahwesɔɔ,ɛna nokore ɔnɔ no ɔnim wo ɛna ɔtee wo ɛna ɔhunun wo.

3- Wobɛkae subae pa nhyira ɛna nokore ɛno no ɛye engyinasoɔ sɛ ye de wo ɛbewura aljanna mo.

4- Wobɛkae subae bone aketua ɛna nokore ɛno no ye engyinasoɔ ɛma no sɛ ɔbewura amanehunu ɛgyam.

5- Nokore subae pa ɛde Onyame ɛdɔ ɛba ene nabɔdeɛ ɛdɔ,ɛna nokore subae bone ɛde Onyame ɛbufuo ɛba ene nabodeɛ abufuo.

6- ɔkomhyane abakwasɛm akenkae Onyame asomdwie nka nɔ ene nasuasua ɛfa hɔ.

7- Adanfoɔ pa ɛreyeye ɛna atwehɔ ɛfiri nua bone mosoɔ.

Mpaɛbo ɛne Azkaar afa mo

Asembosa 1: Deɛɛn naye azkaar ɛnfasoɔ?

Ɔkɔmhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no aka sɛ« Deɛ ɔtomtom nawurade ɛnsesɔɔ ene deɛ ɔnkaekae nawurade,ɔmɔ ɛtise nkwa ɛne ɛwuo»ɛfiri Bukhaari ho

- Wei ye efa nokore nipa debre gyinabre nkwa mo efa dodoɔ sɛdeɛ wotomtom Onyame kesie.

Asembosa 2: Keka zikir enfasoɔ nom bi?

Anuye-

- 1- Ahunumobronee npenie.
- 2- ena epam bonsam shaytaan.
- 3- ema musliminii eye krɔnkɔ efiri mosoɔ ehao mo.
- 4- ena ema nɔ eya efa hɔ nhyira ene aketua.

Asembosa 3: Deɛben ne zikir enfasoɔ?

Anuye- «Onyame biara nneho nokore mo agye ɔnyame krɔ pe »efiri Tirmiz ene Ibn Hibbaan.

Asembosa 4: Edeɛn na wobɛka efa yaneye efiri enda mo?

Aseda nka Onyame, Onyame a wanyane yen bere a wakum yen akyi, na ne nkyen na ye be kɔ.Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.

Asembosa 5: Deɛben naye adeɛ wobɛka nase woyhe adaadeɛ?

Anuyie: Aseda nka Onyame a wama me yie adi, na ɔde aye me adom, bere a enye me tumi bi anaa m'ahoodene bi.Abu Dawud, Tirmizii ne Nasai na wenom de bae.

Asembosa 6: Edeɛn mpaɛɛ na ye reka se yeɣi ataade a?

Anuyie - Me rehye ase wɔ Onyame din mu.Tirmizee na de bae

Asembosa 7: Edeɛn mpaɛɛ na ye reka se yeɣye ataade foforo a?

Anuye- «Allaahumma lakal hamd anta kasawtanihi,as'aluka khayre hii wakhayreh maa swana'a lahu,wa'auzubika minsharrihii washarri maa swana'a lahu»Rawaawu Abu Dawud ,ene dee ɔmo ekaho.

S8. Edeɛn mpaɛɛ na yeɔ ma obi a wahye ataade mono?

Se wuhu se wo yɔnko ahye ataade foforo a bɔ mpaɛɛ ma no, na ka se: Allah na wo nhye nkye na ɔnhye wo anan mu. «Tubalee wayukhuliful Laahi ta'aalaa» Abu Dawuda Nhoma mu.

S9. Ka mpaee a yebɔ de wura agyananbea. Na eho ne agyananbea?

Oh Allah! me rehwehwe ntwitwagye firi wo nkyen efa abodee bone se mmarima anaa se mmaa.Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.

S10. Edeen mpaee na yebɔ de pue firi agyananbea?

Oh Allah! meresre Wo bonefakyeEfiri Abu Dawud ,eneTirmizi nhoma mu.

S11. Edeen na wobeka ansa na wakuta nsuo?

Anuyie - Me hye ase wo Onyame din mu.Rawaawu Abu Dawud ,ene dee omɔ ekaho.

S12. Edeen mpaee na yebɔ se yekuta nsuo wie a?

Meredi dansee see Onyankopɔn biara nni ho agye Allah baako pe no a onni mmataee biara, na meredi dansee nso see okomhyeni Muhammad ye n'akoa ye no somaniEfiri Muslim Nhoma mu.

S13. Edeen mpaee na yebɔ se yerepue afiri fie a?

Mehye asee wo Allah din mu, mede me were nyinaa hye no mu, na tumi anaa ahoden biara nni baabiara agye ne nkyen.Efiri Abu Dawud ,eneTirmizi nhoma mu.

S14. Edeen mpaee na yebɔ mmerɛ a wrewura efie?

Allah din mu na yewura mu, na Allah din mu na yepuee, na ye wura Allah so na yede ye ho atwene, na afei wato fiehofoɔ(salaam) Efiri Abu Dawuda Nhoma mu,

S15. Edeen mpaee na yebɔ mmerɛ a yewura masalakyi. (Masjid)

Oh Allah! bue w'ahummɔborɔ apono no ma me.Efiri Muslim Nhoma mu.

S16. Ka mpaee a yebɔ de pue firi masalakyi (masjid).

Oh Allah! meresre w'adom.

S17. Edeen na wobeka se wote azaan a (Nyamefrɛ ntiamu)?

Mɛka nee ɔfrɛfoɔ no reka no a bi agye se ɔka se; (monka mo ho mmra meye asore, monka mo ho medi nkunim) eno deɛ mɛka se: (tumi ne ahooɔden nni baabiara agye Allah nkyen) Yatimtim so. Bukhaare ene Muslim.

S18. Edeen na wobeka wɔ Azaan akyi?

Anuye- Wo mpaee ma ɔkɔmhyene Onyame asomdwie nka no. Efiri Muslim Nhoma mu. Na waka se; Oh Allah! ɔfrɛ a ehye ma yi ne asore yi wura, ma ɔkɔmhyeni Muhammad nye odimafo na dom no, na pagya no kɔ gynabre a ekrom a wode ahye no bo no so. Efiri Buhaari mu.

Na w'abo mpaee wɔ Azaan ena Ikaama ntam, na nokware saa no mpaebɔ nsane (nye kwa).

S19. Edeen ntomtɔm na wobeka no anɔpa ne anwummerɛ?

Kenkan Ayatul Kursiy:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾
[سورة البقرة: ٢٥٥].

(Allah - Onyankopɔn foforo biara nni ho agye ɔno, ɔno na wɔ nkwa daa na ɔhwe biribiara so, ɔntonko na ɔnna, nneema a ewɔ soro ne asaase yi so nyinaa wɔ no, hwan na betumi akasa agye obi wɔ n'anim agye ɔno ara ma no kwan, ɔnim nee ɔwɔ y'anim ne nee ewɔ y'akyi, na wɔntumi mfa biribiara nka ho mfiri ne nimdee mu agye nee ɔno ara pe, n'ahennwa tre wɔ ɔsoro ne asaase so nyinaa, na wɔn a wɔhwe ne mmieniu so no ntumi nkyekyere no, na ɔno na ɔwɔ soro na ɔno na so pa ara.) [Suuratul Baqara:255]

Na Kenkan: Me hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔɔɛfoɔ hene

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
[سورة الإخلاص: ١-٤].

{Kase ɔno Allaah ɔye krope (1) Allaah na ɔbiara edaa no erehwihwe ne mmoa (2) ɔnne ba ena yen woo no (3) Na ɔnni sesoɔ biara wɔ n'abodeɛ mu (4)}

MprensaMe hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔdɛɛfoɔ hene
 ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ
 اللَّيْلِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾﴾ [سورة الفلق: ١-٥].

"Oh, ɔsomafoɔ ei! ka sɛ me rehwehwe ntwitwagyee firi ahemakye wura no hɔ (1). Efiri ade bone biara a wabɔ.(2) Ena ahobanbɔ efiri ade bone a ewɔ anadwo esum mu.(3) Ena ade bone a efiri mmaa wɔn bɔ pɔ toto natasuo gu so.(4) Ena ade bɔne a efiri ahɔɔyaani ahɔɔyaa ho (5)"

MprensaMe hye ase wɔ Onyame din mu ahomɔborɔ hene ɔdɛɛfoɔ hene
 ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
 الْخَسَاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾ [سورة الناس: ١-٦].

"Oh, ɔsomafoɔ ei! ka sɛ me rehwehwe ahobanbɔ firi Onipa wura no hɔ (1) Onipa hene nkyɛn (2) Onipa Nyame nkyɛn(3) Efa bonsam bɔne a ɔtoto asu kɔ nnipa so. (4) ɔtoto asu kɔ nnipa akoma mu (5) Efiri mmoatia ne Nipa muMprensa (6)."

«Alaahumma anta Rabbii laa ilaaha illaa anta,khalaqtanii wa'ana 'abaduka,wa'ana 'alaa 'ahadika wawa'adika maa ista'ta'atu,auzubika minsharri maa swana'atu abuu'a laka bini'imatika 'allay,wa abuu'a,wa'abuu'au bizanbii,fagfirilee,fa innahuu laa yagfirul zunuub illaa anta»efiri Bukhaari ho.

S20-ɛdeɛn na wɔ reka sɛ wo bɛ da a?

Anuyie

1 Me hye ase wɔ wo din mu me wura me rewo ena me resɔre bio.Yatimtim so.Bukhaare ene Muslim.

S21-ɛdeɛn na wɔ reka ansa Aduane die?

Anuyie1

- Me hye ase wɔ Onyame din mu.

Na sɛ wo were fi wɔ ahyaseɛ a ka sɛ:

Me hye ase wɔ Onyame din mu firi ahyaseɛ ne awieɛ mu.Rawaawu Abu Dawud ,ene deɛ ɔmɔ ekaho.

S22-Ɛdeɛn na wo reka Aduane die akyi?

Anuyie: Aseda nka Onyame a wama me yie adi, na Ɔde aye me adom, bere a enye me tumi bi anaa m'ahoodene bi.Ɛfiri Abu Dawud ,ene Ibin Maagya ne deɛ ɔmɔ ekaho.

S23-Ɛdeɛn ne Ahohoɔ mpaebɔ ɛma Aduane wura?

Anuyie: Oh Me wura Allah hyira adom a wo de adom wɔn, Na fa wɔn bɔne kye wɔn na afae hu wɔn mmɔbɔ.Ɛfiri Muslim Nhoma mu.

S24-Ɛdeɛn na Nipa reka se ɔnwensi a?

Anuyie: Aseda nka Onyame Allah.

Na Onua anaa deɛ ka ne ho nka se (Onyame Allah nhunu wo mmɔbɔ)?

Na se Ɔka saa kyerɛ no a, Ɔno nso nka se:(Onyame Allah ntene mo na Ɔnye mo asetena yie mma mo) Ɛfiri Bukhaari ho

Asembosa 25: Deɛben na waka ɛfa wɔ atamoadahɔ ɛne ahotɔ Ɛfiri atenasie mo "bonefakye atinasie mpaebo"?

wɔ ho tie wo Nyankopon,ne wo ndaase,me de adanse se nokware Nyame biara nni hɔ a ɔfata som gyese wo,me sera bonefakye firi wɔ ho,na me sakyera kɔ wo nkyɛn.Abu Dawud , Tirmizii ne Nasai na wenom de baeɛ.

Asembosa 26: Deɛben naye adefro mpaebo?

Anuye- Bismillaahi,Wal hamdu Lillaahi { Subhaanal Lazii sakhara lanaa haazaa wamaa kunnaa lahu muqriniin 13 wa innaa ilaa rabbanaa lamunqalibuun 14} , « Alhamdu Lillaahi, Alhamdu Lillaah,Alhamdu Lillaah Allaahu Akbar,Allaahu Akbar,Allaahu Akbar, Subhaanakal Laahumma innii zalamtu nafsii fagfiri lii; fa innahuu laa yagfirulzunuub illaa anta»Rawaawu Abu Dawud ,ene deɛ ɔmɔ ekaho.i.

S27. Bɔ mpaee a yebɔ foro hyɛn ne neɛ ɛkeka ho.

Oh Allah yeresɛ wo papa, nyamesuro ne dwumadie a w'ani gye ho wɔ saa y'akwantuo yi mu, oh Allah ma saa y'akwantuo yi mu enye hare na enye mere mma yen, Oh Allah wo ne ye hokani wɔ akwantuo yi mu, na wo nsa na yede y'abusuafɔ hyɛ, oh Allah merehwehwe ntwitwagyeɛ firi wo nkyɛn fa

oberē a ewo akwantuo yi mu ho, ne awerehosem bi a ani betumi ahunu ho, ne se yebeko abeto asiane wo ye sika ne y'abusua mu.

Na se Jsan n'akyi a Jka nsem yi, na ode aka ho se:

"Yasan aba a yeresakra, yeresom na yereda ye wura ase". Efiri Muslim Nhoma mu.

S28. Edeen mpaee na okwantuni bo de ma otemamuni (nee ote fie).

Megyaē mo hye Allah no a biribiara a ehye ne nsa nnyera no nsa. Efiri Ahmed ene Ibin Maagya.

S29. Edeen mpaee na otemamuni bo ma nee oretu kwan?

Mede wo som hye Allah nsa, w'ahobanbo ne wo nnwumadie awiee. Efiri Ahmed ene Tarmidhi nkyen.

S30. Edeen mpaee na yebowura dwa mu?

Onyame biara nni ho agye Allah baako pe no a onni hokani biara no, onno na ahenie wo no, onno na nnaasee wo no, onno na ma nkwa na onno na okum, onno na tease a onnwu da, ne nsa mu na papa wo, na onno na wo tumi wo biribiara so" efiri Tirmiz ene Ibn Hibbaan.

S31- Bo abufuo ho mpaebow?

«Auuzubillaahi mina shaytaani rajeem» Yatimtim so. Bukhaare ene Muslim.

S32. Edeen na wo reka se Obi ye wo papaye a?

Anuyie - Onyame mma wo akatua pa na Onhyira wo. Tirmizee na de bae

S33. Edeen mpaee na yebow se wohunu obi a adee oteso amanee bi da no so a?

Anuyie - Me hye ase wo Onyame din mu. Abu Dawuda Nhoma mu

S34. Deen na wobeka se wonya adee a ema w'anigye a?

Aseda wo Allah a n'adom nti papa biara hye ma. Efiri Bukhaari mo.

S35. Deen na wobeka se adee a wompe to wo a?

Aseda wɔ Allah wɔ tebea biara mu. Sahihul Gyaami mu.

S36.Ɔkwan ben na yefa so to salaam (asomdwoee nkyea) na kwan ben na yegye so?

Muslimini (kramoni) beka se: Allah asomdwoee, n'ahummɔboro ne ne nhyira nka mo.

Na no nua no agye so se: Allah asomdwoee, n'ahummɔboro ne ne nhyira nka mo nso. efiri Tirmize ene Abu Daud ene afoforo mu.

S37. Mpaee ben na yebɔ mmerɛ a nsuo retɔ? Oh Allah! ma no nye nsuo a mfasoɔ wɔ so.

Oh Onyankopɔn ma nsuo yi nye nfasoɔ ma yen.efiri Buhaari mu.

S38.Na mpaee ben na yebɔ mmerɛ a nsuo atɔ awie?

Yenya nsuo wɔ Allah adom ne n'ahummɔboro mu.efiri Buhaari ene Muslim mo.

S39. Ka mpaebɔ a yebɔ mmerɛ a mframa refa?

Oh Allah! mesre wo papa a ewɔ mu na mehwehwe ntwitwagyee firi bɔne a ewɔ mu ho.Abu Daud ene Ibin Maagya

S40. Ka mpaee yebɔ se agradaa bɔ mu a?

Ahotee nka ɔno a (Allah) agradaa ne abɔfoɔ de ntomtɔm da n'asee enam suro a wɔsuro no nti.Muata Malik.

S41. Edeen mpaee na yebɔ se wohunu obi a amaneɛ bi da no so a?

Aseda wɔ Allah a wasa me yaree afiri nee ɔde aye wo nsɔhwe yi ho, na wakrɔm me nkrɔmo wɔ nneema bebree a wabɔ so.Tirmizee na de bae

S42. Mpaee a obi a osuro se ode n'ani (bayie) de haw beto biribi so.

Wɔ okomhyeni ano asem mu no; "se mo mu bi hunu biribi firi onua nkyen anaa on ankasa ho, anaa wɔ ne sika ho a eye no nwanwa a, omɔ mpaee nsre Allah nhyira ma no, efiri se ani (bayie) wɔ ho yi eye ampa. efiri Ahmed ene Ibin Maagya ne afoforɔ mu.

S43. Okwan ben so na wobebɔ mpaee ama okomhyeni (Muhammad) Allah nhyira ne n'asomdwoee nka no?

"Oh Allah ma wo nhyira nka Muhammad ne n'asefoɔ, se nee wo nhyira kaa Ibrahim ne n'asefoɔ no, efiri se wo na nkamfoɔ wɔ wo, na wo na animuoyam wɔ wo." Oh Allah hyira Muhammad ne n'asefoɔ se nee wo hyiraa Ibrahim ne n'asefoɔ, efiri se wo na nkafoɔ wɔ wo na wo na animuonyam wɔ wo" Yatimtim so. Bukhaare ene Muslim.

Enkyekyemu ahorɔ

S1: Edeen ne ohye mmera ennum no?

Anuye-
Ade a eye nhye
Ade a eye Sunna
Ade a eye Akyiwade
Ade a ye mpe eye abufo
Ade a y'ama ho kwan

S2: Kyerkyere saa nsem mmera num yi mu.

Anuye-
Dwuma a eye nhye: te se Asɔre mperɛ num, ɛna Ramadan akomkyene ne Obuo ma Awofɔɔ.
Dwuma a eye nhye no ye ma Oyefɔɔ no nhyira ne dee be gyae nso yetwe n'aso.
Dwuma a ye pe :te se ntosɔɔ asɔre (Sunan rawatib), ne anadwo asɔre ɛna Aduane ɛma Ohiani ɛna enkyiya na ye fre yie nyina ara se Sunnah ne Manduubu.

Mustahab ye ma Ɖyefoo no nhyira na mmom Obi gyae nso Ɖnni asotwe biara.

Ahweyie a eho hiayie:

Efata ma Kramoni se bere a Ɖbe te se dwuma yi ye Sunnah no anaase Mustahabu Ɖye ntemtem di saa dwuma korɔ, na Ɖsuasua Ɖkomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no.

Akyiwade: te se nsanom, Asoodene wɔ Awofoo so ne Abusua ntam tetee.

Akyiwade dwuma :ye ma Obi a Ogyae nhyira na yetwe Ɖyefoo nso aso.

4- Deɛ ye mpe (Almakrooh) te se deɛ wɔ de benkum gye adeɛ san de ma, wo bobo w'ataadeɛ wɔ asore ye mu.

(Almakrooh) Obi gyae Almakrooh dwuma a ye ma no nhyira mmom Obi a ɔbeye nso ye ntwe n'aso.

5- Deɛ y'ama ho kwan (Almubaah) te se aduaba die ena tee num na ye fre yie nyina ara se deɛ y'ama ho kwan (Gyaaiz, ne Halaal).

(Almubaah)ye mma Ɖyefoo nhyira saara nso na neɛ begyae nni nhyira biara.

S3- Adetɔn ne Nipa nsawosoo ndwumadie mmera te sen ?

Anuyie : Adetɔn ene nsawosoo ahoroo nyina ara ahyaseɛ ne se, nokware y'ama ho kwan egye kakra bi Onyame kokroko aye no akyiwade.

Na okronkonii kesie akase:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥].

(Na Onyame ama adetɔn ho kwan (Halaal) ena Waye ensiho akyiwade Haram). [Suuratul Baqara:275]

S4. Bobo nkutahodie ne dwadie a yabra.

Anuye-

1. Asisire, na ebi ne se wode mfomsoo a ewo ade a woretɔn no mu besie.

Yenyaa saa asem yi firii Abu Hurayra (Allah nye no ntom) nkyen, se Allah somani no ko too aduane bi a ahore gu ho, ena ode ne nsa wuraa mu, oyii ne nsa na afo, edeen ni oh aduane wura? Ɖkaa se: bosuo na agu so oh Allah somani. Allah somani no kaa se: na aden na womma eno mma soro se neɛ beye a amanfoo behunu? "Obi a ɔbesisi biara nka me ho"Na edeen nti na wo nfa nto Aduane no so, sɛdeɛ Onipa be hunu? Obibiara a, ɔbe ye asisie nka me ho.Ɛfiri Muslim Nhoma mu.

2. Nsiho: na ebi ne se wobebɔ bosea apem afiri obi ho na wobɛtua apem mmienu ama no.

Na Entosɔ no, na ye Ensiho a eye Akyiwade Haram

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥].

(Na Onyame ama adeton ho kwan (Halaal) ena Waye ensiho akyiwade Haram). [Suuratul Baqara275].

3. Brada toɔ ne fratam: te se mereton nufusuo a ewɔ aboa no nufu mu anaa mereton apatre a ɔda so wɔ nsuom a menyii no.

Na ewɔ ɔkomhyeni ano asem mu se: (Allah somafoɔ no abra se wode brada toɔ betɔn ade) Efiri Muslim Nhoma mu

S5- Bobɔ Onyame adom bi a ewɔ wo so.

G1- Nkramosom ho adom, ena nokware wo nka aboneefoɔ ho.

2-Ɖɔkomhyeni Sunnah ho adom, Na nokware wo nka wɔn a eye dwumadi foforo hye esom no mu (Bidiya).

3- Apɔtee ne apomudene ho adom, nsemtie, adehwe, nantee ena foforo a aka.

4- Adidie ne adenom ena ntaare.

N'adom Okokroko wɔ yen so ye pii ye nsisi ena ye nkae nso.

Na ɔkrɔnkɔnii kesie akase:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة النحل: ١٨].

"Na se moka se morekan Allah adomakyedeɛ a ewɔ mo so a montumi nkan, esipi se ɔno Allah no ɔye bɔnefakyehene ahummɔborɔhene". (Suratul Nahl 18).

S6. Edeɛn na ye nhye wɔ adomakyedeɛ mu, na sen na wobɛda eho ase?

Eye nhye se woda eho ase; na eno ne se wode wo tekrema betomtɔm na wada Allah ase bebree, na wahunu se ɔno nko ara na adom wɔ no, na wode saa adomakyedeɛ no beye adeɛ a Allah ani gye ho, na mmom wonfa nye asoɔden ntia no.

S7. Muslimifoɔ (Nkramofoɔ) afoofi da ye sen?

Idul fitr (afoofida ketewa) ne Idul adha(afoofi da kесеe).

Se nee ewo okomhyeni ano asem a Anas kaee no mu; okaa se: Allah somani Muhammad (ne nhyira ne n'asomdwoee nka no) ko Madina no na wonom wo nannu bi a wodi agoro wo mu, na okaa se: edeen nannu ni? Wonom kaa se: na yedi agoro wo mu wo abagyimi bere no, na Allah somani no kaa se:"esipi se, Allah de dee eye papa sen nannu yi ahye mo anan mu; donwibere (salla kесеe) ne anobue da no (salla ketewa)" Efiri Abu Daud nhoma mu.

Na afoofi da biara a ewo woi akyi no ye nsakratomu.

S8. Bosome ben na krɔm pa ara?

Akomkyene (Ramadan) bosome no.

S9. Da ben na krɔm pa ara?

Efiada

S10. Da ben na ekrɔm wo afemmu no mu pa ara?

Arafa da no.

S11. Anadwo ben na krɔm wo afemmu no mu pa ara?

Hyebere anadwo no (Lailatul qadr).

S12. Edeen asdee na ese se woye se wohunu abontensoni baa a?

Ese se wobre ani ase. Okokuroko no kaa se:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ﴾ [سورة النور: ٣٠].

(Ka kyere agyidifoɔ mmarima no se wonom mmre won ani ase"Suratu An Nur 30).

S13.Hwan mo ne nnipa atamfo?

1- Okra a ane bone di ntonto, na eno ne se onipa bedi ne kra ne n'akondee akyi wo bere a eye asoden tia Allah okokuroko no Dhoteeeni no kaa se:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [سورة البقرة: ١٦٨].

("esipi se okra deε one bone di ntontɔ agye neε me wura Allah no ahunu no mmɔbɔ, na esipi se me wura Allah no ɔye bonefakyehene ahummɔborɔhene.Suratu Yusuf 53].

2-Bonsam; ɔno ne Adam ba tamfo na ne botaeε ne se ɔbeyera onipa na watoto bone agu n'akoma mu, na wɔde no awura ogya mu,Okokuroko no kaa se:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [سورة البقرة: ١٦٨].

(na monhwe yie na moani bonsam anamɔn akyi, efiri se; ɔno bonsam no ɔye ɔtamfo a ɔda adi pefee de ma mo. [Suuratul Baqara168].

3. Abɔneyefɔ kuo: wɔn a wɔhye afoforo wɔ bone akwan so na wɔn si papa akwan Okokuroko no kaa se:

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة الزخرف: ٦٧].

(saa da no ayɔnkɔ beye atamfo ama wɔn ho wɔn ho agye nɔmesurofo no" Suratul Zukhruf 67].

S14. Edeεn ne nsakraeε?

Nsakraeε ne se wobesan afiri asoɔden a etia Allah kokuroko no na waye sotie ama no,Okokuroko no kaa se:

﴿وَإِلَىٰ لَعْفَاقٍ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ [سورة طه: ٨٢].

(Na esipi se, meye bonefakyehene de ma obia a ɔbesakra na wagye na wadi dwuma pa na afei waye ɔtenenii". [Suuratul Taaha 82].

S15. Edeεben ne nsakraeεpa mmera a εbataho?

1. Ene se wobεgyae bone koro no.
2. Na wanu wo ho wɔ neε woyεεye no ho.
3. Na wahye wo ho so se wo nsan nkɔ bone no ho bio.
4. Na wode neε wosisirii no noɔ adeε besan akɔma noɔ.

Na ɔkrɔnkɔnii kɛsie akasɛ

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾﴾ [سورة آل عمران: ١٣٥].

(Ne wɔn a sɛ wɔyɛ amumuesɛm anaa wɔsisiri wɔn kra a wɔkaɛ Allah na wɔsrɛ bɔnɛfakye firi wɔn bɔnɛ ho, na hwan na de bɔnɛ kye wɔ Allah no akyi? Na wɔnsan nkɔ neɛ wɔyɛyɛ no ho bio abɛrɛ a wɔnom nim). [Suuratu Aali Imraan135]

S16: Edeɛn ne sɛ worebɔ mpaɛɛ ama ɔkomhyɛni (Muhammad)?

J: Asekyerɛ ne sɛ worebɔ mpaɛɛ aserɛ Allah sɛ ɔnkanfɔ ne somafoɔ (Muhammad) wɔ badwa a ɛkrɔm no ase.

S17. Ahotɛɛ wɔ Onyankopɔn kyɛrɛ sɛn?

J: Asekyerɛ ne sɛ worete ɔhoteeni ɔkokuroko ne ho afiri sinitɔ ne bɔnɛ biara ho.

S18: Aseda nyinaa wɔ Allah kyɛrɛ sɛn?

Eno ne sɛ wobɛtontom Allah kokuroko no bebree na wode mmrane biara ɛhyɛ ma besa no.

S19. Allah yɛ ɔkɛsɛ pa ara no kyɛrɛ sɛn?

Eno ne sɛ; ɔno ɔhoteenii no ɔso sɛn biribiara, ɔyɛ kokuroko, ɔkrɔm na ɔyɛ den sɛn biribiara.

S20. Tumi ne ahɔɔden nni baabiara agyɛ Allah nkyɛn kyɛrɛ sɛn?

Asekyerɛ ne sɛ; akɔa ntumi nsesa mfiri tebea bi mu nkɔ tebea fofɔrɔ bi mu, ɔnni ahɔɔden a wɔde beyɛ saa agyɛ Allah nkyɛn.

S21. Mesrɛ bɔnɛ fakye firi Allah nkyɛn kyɛrɛ sɛn?

J. Eno ne sɛ akɔa ɛrehwehwe afiri ne wura Allah nkyɛn sɛ ɔbɛpɛpɛ ne bɔnɛ na wakata ne sinitɔ so.

Awieye

Ɛwɔ awieye yi mu no:

Saa nsemmisa yi ye nsem a efata ma papafoɔ se ɔkyerekyere mu na wɔdehye wɔn mmɔfra ase kɔpem se wɔbenyini wɔ kasa, dwumadi ne gyidi pa so, Na se wobema wɔn ntetee pa wɔ saa nneema yi so no hia sen se worema wɔn aduane ne worefra wɔn ntama. Ɔhoteeni no kaa se:

﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ [سورة التحريم:٦].

(Oh Agyidifoɔ eii mo mmɔ mo kra ne mo abusua ho ban nfiri Ogya daree a Nipa ne Aboba na ɛso ano, Abɔfoɔ ahɔɔdenfoɔ na wɔn nye asoɔdene wɔ nee Onyame ahye wɔn, Na wɔn ye nee Ɔhye wɔn(6)). [Suura Attahrim:6]

Na Onyame somafoɔ no Nyame asomdwie nka no aka se: Na barima (papa) ye ɔhwesoni wɔ ne fiefoɔ so, na yeɔɔbisa wɔn ase afiri ne ho, na ɔbaa (maame) nso ye ɔhwesoni wɔ ne kunu fiefoɔ so, na yeɔɔbisa wɔn ase afiri ne ho. ɛfiri Buhaari ene Muslim mo.

Na Onyame nhyira enka ye kandinii Mohammed ena N'abusuafo ne N'asufo nyina ara.

Contents:

| | |
|--|----------|
| Dee muslimfoɔ nkwoɔdaa seɔdeɔ ɔmo ɛnye se yɛnnim..... | 1 |
| ɛnyinamo: | 4 |
| Aqeeda ɛnkyekyɛmo (Gyedia)..... | 5 |
| Fiqhu ɛnhyehyɛmo..... | 20 |
| ɔkomhyane Abakwasɛm afam..... | 37 |
| Tafseer Afamo..... | 43 |
| ɔkɔmhyɛni nsɛm (Hadis) afa | 57 |
| ɛfa a ɛfa Nkramosom Suban ho | 63 |
| ɛfa a ɛfa Suban ho..... | 72 |
| Mpaɛbo ɛne Azkaar afa mo..... | 83 |
| ɛnkyekyɛmu ahoroɔ..... | 91 |
| Awieyɛ..... | 97 |
| Contents..... | 98 |

Get to know more about Islam

in more than
100 languages



موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com



Accurate translations of
Prophetic Hadiths and their
explanations in more than
(60) languages.



بيان الإسلام
byenah.com



Selected materials to
introduce and teach
Islam in more than
(120) languages.



موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com



Accurate translations
of the meanings of the
Quran in more than
(75) languages.



موسوعات وخدمات إسلامية باللغات
s.islamenc.com



For more websites
in world languages
(s.islamcontent.com)



محتوى المحتوى الإسلامي
islamcontent.com



Various and comprehensive
Islamic materials in more
than (125) languages.



ملا يسع أطفال المسلمين حمله
kids.islamenc.com



Questions and answers for
Muslim children and public in
more than (40) languages.

جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات



جمعية الدعوة
وتوعية الجاليات بالربوة





978-603-8412-53-4



Ak215